

ZBORNIK RADOVA 11

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Sarajevu
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

ZBORNIK RADOVA
Izlazi jednom godišnje

Izdava :
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Prijevod na arapski:
Mr. Amrudin Hajri

Za izdava a:
Prof. dr. Enes Kari

Prijevod na engleski:
Doc. dr. Murat Dizdarevi

Preprema:
Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Tehni ki urednik:
Zuhdija Hasanovi

Lektor:
Prof. dr. Džemal Latí

Naslovna strana:
Velid Beširevi

Korektor:
Hfz. Kenan Musi

Tiraž:
400

Štampa:
Štamparija Fojnica, d.o.o. Fojnica, Fojnica

Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj 03-413-680/98 od 11. 2. 1998. ova knjiga je kao proizvod iz lana 19. ta ka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga oslobo ena pla anja poreza na promet prozvoda i usluga

ZBORNIK RADOVA

FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

11/2006.

Redakcija:

Doc. dr. hfz. Fadil Fazli (predsjednik), prof. dr. Džemal Lati , mr. Mustafa Hasani (sekretar), asis. hfz. Kenan Musi , asis. Nedim Begovi

Glavni urednik:

Prof. dr. Enes Kari

Urednik dijela o akademiku Hamdiji emerli u:

Prof. dr. Adnan Silajdži

Urednik dijela o prof. Huseinu ozi:

Mr. Almir Fati

Adresa Redakcije:

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, emerlina 54
71000 Sarajevo

Sarajevo, 2006.

ISLAMIC COMMUNITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
UNIVERSITY OF SARAJEVO
FACULTY OF ISLAMIC STUDIES
SARAJEVO

**COLLECTION OF PAPERS
OF
THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES
SARAJEVO
BOSNIA AND HERZEGOVINA**

11/2006.

Editorial Board:

Doc. Dr. Hfq. Fadil Fazli (president), Prof. Dr. Džemal Lati ,
Mustafa Hasani, M.A., lecturer (secretary), Hfq. Kenan Musi ,
assistant, Nedim Begovi , assistant

Editor-in-Chief:

Prof. Dr. Enes Kari

Editor of papers about academician Hamdija emerli

Prof. Dr. Adnan Silajdži

Editor of papers about Husein ozo

Almir Fati , M.A., assistant

Editorial Board Address:

FACULTY OF ISLAMIC STUDIES

emerlina 54

71000 Sarajevo

Sarajevo, 2006.

11/2006.

: a

• • •

: •

• • •

: •

:

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,
emerlina 54
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

2006

Ovaj jedanaesti broj *Zbornika radova Fakulteta islamskih nauka* posvetili smo prof. dr Hamdiji emerli u (1905 - 1990.), prvom v.d. rektoru, odnosno dekanu Islamskog teološkog fakulteta (otvoren 29. septembra 1977. godine), koji je kasnije preimenovan u Fakultet islamskih nauka.

Akademik emerli nas i sada oslovljava svojom veli inom, ljudskom, nau ni kom, rukovodila kom... Drago nam je da je prof. dr. Adnan Silajdži znala ki pripremio ovaj blok radova, besjeda i dokumenata o našem prvom dekanu. Srda no mu se zahvaljujemo.

Sretna je okolnost da je Fakultet islamskih nauka, u saradnji sa *El-Kalemom*, objavio *Izabrana djela Husein ef. oze* (1912 – 1982.), profesora Islamskog teološkog fakulteta. Ovdje donosimo tekstove naših profesora sa promocije tih djela koja su održana potkraj 2006. godine u velikom atriju Fakulteta islamskih nauka. Blok radova o prof. ozi u ovom broju Zbornika radova uredni ki je priredio mr. Almir Fati , asistent.

Ako se za akademika emerli a može kazati da je udario administrativne temelje našem Fakultetu, onda se s jednakim pravom može kazati da je profesor ozo profilirao reformatorsku koncepciju ove naše visokoobrazovne institucije. I sada je Fakultet islamskih nauka na tim nastavnim, prosvjetnim i programskim pozicijama.

Uveliko smo u pripremama obilježavanja trideset godina postojanja i rada Fakulteta islamskih nauka. Drago nam je da se na ovaj način odužujemo našoj prošlosti, ali i da brinemo o sadašnjosti i budućnosti.

Na kraju, zahvalio bih se Redakciji Zbornika radova FIN-a, prof. dr. Džemalu Latiću, doc. dr. hfz. Fadilu ef. Fazliću, pred. mr. Mustafi Hasaniju, asistentu hfz. Kenanu Musiću i asistentu Nedimu Begoviću.

Doc. dr. Zuhdiji Hasanović pripadaju zasluge za tehnike koje enje ovog broja.

U Sarajevu, januara 2007.

Prof. dr Enes Karić,
dekan

This eleventh issue of the *Collection of Papers of the Faculty of Islamic Studies* is dedicated to the academician professor Dr Hamdija emerli (1905-1990), the first acting rector of University of Sarajevo, and the first dean of the Faculty of Islamic Theology (founded on September 29, 1997) later renamed into Faculty of Islamic Studies.

Academician emerli , even now, accosts us with his greatness, comprehensiveness, humaneness, scientific mind, leadership... We are glad that Professor Adnan Silajdžić has expertly prepared this block of papers, speeches and documents about our first dean. We cordially thank him.

Due to the happy circumstances, Faculty of Islamic Studies in collaboration with El-Kalem has published *Selected Works* of Husein ef. ozo (1912-1982), professor at the Faculty of Islamic Theology. Here we present the texts of our professors read at the promotion of ozo's *Selected Works*, held by the end of 2006. This block of texts is prepared and edited by Mr. Almir Fati , assistant.

If we can say that academician emerli has done the administrative foundations of our Faculty, then we can equally say that Professor ozo has profiled a reformed conception of this institution for higher education. Even now, Faculty of Islamic Studies is at the very same teaching, educational and program positions.

At the moment, we are doing considerable preparations to mark the thirtieth anniversary of the Faculty of Islamic Studies. We are glad that in this way we can pay back to our past, and not only take care about the present time but also think about future.

In the end, I would like to thank Editorial Board of the *Collection of Papers* of Faculty of Islamic Studies, Professor Dr Džemal Lati , Doc. Dr Hfqz. Fadil Fazli , lecturer Mustafa Hasani, and assistants Hfqz. Kenan Musi and Nedim Begovi , for the work they have done.

Doc. Dr Zuhdija Hasanovi is to be thanked for technical editing of this issue.

Sarajevo, January, 2007

Prof. Dr Enes Kari

Dean


(1990 1905)
(.1977 .29)

(1982 1912)

2006

ZBORNIK RADOVA, godina XXIV, 2006., br. 11.

.2007



U POVODU 100. GODIŠNICE
ROĐENJA AKADEMIKA HAMDIJE
EMERLIĆA





U ovoj 100. godišnjici rođenja akademika Hamdije emerita (1905.-1990.), jednog od najznačajnijih bosanskih intelektualaca 20. stoljeća, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je u srijedu 7. decembra 2005. godine organizirao kraljevski skup na kom su uzeli učešće njegovi saradnici, kolege, učenici i studenti. Njihova nešto proširena i dodataknena saopštjenja objavljujemo u prvom odjeljku ovog *Zbornika radova*.

Za Fakultet islamskih nauka ovo je veoma zna ajan jubilej, jer je akademik emerli , u eš em na zasjedanju ZAVNOBIH-a i Avnoja u Jajcu, dao vlastiti doprinos o uvanju i afirmaciji državnosti Bosne i Hercegovine, o emu se proteklah dana vode veoma žustre rasprave u politi koj javnosti naše zemlje, te zbog toga što je, demokratizacijom Islamske zajednice, dao ogroman doprinos razvoju njenih najvažnijih institucija, s druge strane. Tu posebno isti emo njegove zasluge za akademsko i nau no sazrijevanje Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu kao naše najviše poslijeratne visokoškolske vjerske institucije, koja e proteklih tridesetak godina dati zna ajan doprinos nacionalnom, duhovnom i kulturnom razvoju bosanskih muslimana.

Budu i da je ovo bio prvi skup posve en li nosti i djelu akademika emerli a, saop enja koja ovdje objavljujemo predstavljaju zna ajan doprinos cjelovitijem sagledavanju raznolike i bogate, kulturne i društveno-politi ke djelatnosti akademika emerli a, odnosno njegova nemjerljiva doprinosa politi kom, socijalnom, nau nom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine, a sasvim posebno njegova doprinosa afirmaciji i politi kom, nacionalnom, kulturnom i vjerskom razvoju bosanskohercegova kih muslimana.

Slijede i princip hronologije zna ajnijih datuma iz emerli eve radne biografije, saop enja su, uvjetno re eno, podijeljena u dva dijela. Najprije donosimo one tekstove u kojima svoje poglede, sje anja i ocjene izlažu oni u esnici koji tretiraju razli ite aspekte emerli eva života i djela do 1974. god. (kada odlazi u mirovinu), a nakon toga slijede saop enja koja obuhvataju njegov svestrani angažman u organima i institucijama Islamske zajednice.

**POZDRAVNA RIJE
DEKANA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA
PROF. DR. ENESA KARI A**

**Draga gospodo, poštovani profesori Fakulteta, uvaženi
gosti i prijatelji djela akademika Hamdije emerli a,**

Danas smo usred lijepih sjeanja o akademiku Hamdiji emerli u, prvom dekanu našeg Fakulteta, naše najviše islamske obrazovne institucije koja se prije trideset godina zvala Islamski teološki fakultet. Vrijeme ide, neko bi kazao da te je kao mutna voda, i možda ta metafora ima mjesto u ovoj mojoj besjeti, uzmem li u obzir kakva su tri turbulentna desetljeća prošla od tada, a posebno kako su gorka naša sjeanja sprva devedesetih godina XX stoljeća naovamo. Vrijeme rata, genocida, strašnih ljudskih udesa i pogroma..., sve to nas još uvijek na svjež na in podsjeća na godine koje su nastupile vrlo brzo nakon emerli eve smrti.

Akademik Hamdija emerli je, bez sumnje, jedan od najvažnijih utemeljitelja Fakulteta islamskih nauka. Bio je član Matice srpske komisije koja je izradio naš prvi nastavni plan i program, bio je redovni profesor na predmetu Društveni i politički sistem SFR Jugoslavije, gdje smo ga mnogi od nas imali priliku slušati kao izvanrednog poznavatelja filozofije prava i države.

Dakako, prisje amo ga se i kao vrsnoga pedagoga, oratora, principijelnog profesora, dragog autoriteta...

Dobro djelo akademika emerli a ostaje; ono trajno dariva svoje plodove. Sada Fakultet islamskih nauka vode studenti akademika emerli a; oni rukovode glavnim sektorima djelovanja ove visokoškolske ustanove. To njegovom imenu služi na ponos.

Želim da ovaj naš današnji kolokvij prote e na onoj akademskoj razini koju akademik Hamdija emerli s pravom zaslužuje.

Uz selame i pozdrave želim vam uspješan rad.

UVODNA RIJE

*Obilježavanje stote godišnjice rođenja akademika Hamdije
emerli a za nas na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu
predstavlja jedan od iznimno značajnih jubileja. To kažem
naprosto zbog toga što je rahmetli emerli neposredno
u estvovao u krupnim događajima beskrajno važnim za sudbinu
države Bosne i Hercegovine i njenih naroda, a sasvim posebno za
sudbinu bosanskih muslimana (u to vrijeme jugoslovenskih
muslimana). Ovdje je biti dovoljno izdvojiti njegovo aktivno u eš e
u pripremama održavanja skupštine ZAVNOBIH-a, aktivno u eš e
na Drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu, u eš e u donošenju
prvog ustava Jugoslavije i najviših pravnih akata Bosne i
Hercegovine, dajući time ogroman doprinos o uvanju i afirmaciji
državnosti Bosne i Hercegovine, njenom političkom, kulturnom,
privrednom i prosvjetnome razvoju; zatim njegovo aktivno u eš e u
donošenju Ustava Islamske zajednice u Jugoslaviji, otvaranju
Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu itd., riječju i njegovo
pregnati u pravnom, kulturnom i vjersko-obrazovnom instituci-
onaliziranju bosanskih muslimana, dajući time nemjerljiv doprinos
o uvanju i afirmiranju nacionalne, političke, duhovne, vjerske i
kulturne posebnosti bošnjačkoga muslimanskog biće.*

*emerli eva naučna, kulturna i duhovna pregnati a iskazivala
su se kroz pisani riječi (u domaćim asopisima iz oblasti društvenih*

i historijskih nauka objavio je preko 70 nau nih i stru nih radova, prikaza i recenzija), ali i kroz mnogostrukе oblike neposrednoga djelovanja u društvenoj praksi: politi ko zauzimanje, prosvjetna nastojanja, neposredna briga za ljudе. Veliki broj sasvim obi nih ljudi koji su imali tu ast i privilegiju da se susretnu sa njim, da žive u njegovoj blizini, mogli su lako osjetiti njegov iskreni humanizam, njegovu brigu i odgovornost za druge. Prema studentima i suradnicima bio je toliko otvoren da je katkada znao rješavati njihove sasvim li ne i privatne probleme. U institucijama u kojima je djelovao dostojanstveno i krajnje odgovorno je izvršavao preuzete obaveze. Takvo što potvr uje njegov bogati životopis, njegov svestrani angažman u raznovrsnim aktivnostima, prije svega izvanrednoga profesora-predava a i odgajatelja-pedagoga (u šta smo se mnogi od nas ovdje mogli uvjeriti), uspješnoga rukovodioca, akademika, uglednog i angažiranog nau nog i kulturnog djelatnika. Više je nego o ito da je djelatnost akademika emerli a u svojoj raznolikosti daleko nadilazila okvire njegova primarnog poziva-univerzitetskoga profesora. Signifikantno je da se radi profesure, odnosno svoga rada na Univerzitetu odrekao svih zna ajnijih politi kih funkcija koje su mu mogle pružiti neizmjerne blagodeti i privilegije.

Na više podru ja ljudskog duha, u novijoj bosanskohercegova koj kulturnoj povijesti bio je me u prvima. Prvi je postigao doktorat iz oblasti pravnih nauka na uvenoj pariškoj Sorboni; bio ministar u prvoj vradi Bosne i Hercegovine; me u prvima je u pravnu, društvenu i politi ku praksu bivše Jugoslavije uvodi nove (europske) standarde u Izborni sistem; me u prvima pristupa utemeljenju Pravnog fakulteta, odnosno Univerziteta u Sarajevu; obavljao funkciju rektora Sarajevskog univerziteta rade i na njegovu moderniziranju kako u organizacijskom, tako i u sadržajnom i moralno-didakti kom smislu; me u prvima je pokrenuo inicijativu i operacionaloizirao ideju o otvaranju

Islamskoga teološkog fakulteta (danas Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu); prvi je rektor, odnosno dekan ove najviše poslijeratne odgojno-obrazovne ustanove bosanskih muslimana, koja e skoro tri desetlje a raditi na promociji njegovih nacionalnih, duhovnih i kulturnih vrijednosti, a koja baštini tradiciju islamskog obrazovanja Više šerijatsko-teološke škole, na kojoj je i zapo eo svoju profesorsku karijeru predavaju i nekoliko predmeta iz oblasti javnog prava (ustavno, državno i administrativno pravo).

Kao dekan Fakulteta islamskih nauka imao je viziju modernog teološkog u ilišta, zbog ega je stalno insistirao na njegovom otvaranju prema svijetu, gradnji najšire mogu e komunikacije sa okruženjem, u enju jezika, širokoj obrazovnoj i opoj kulturi njenih kadrova itd. Poznato mi je da je mnogo ranije nagovarao rahmetli Mehmed-ef. Handži a da ode u Lajden radi ovladavanja osnovnim elementima zapadnoevropske istraživa ke metodologije, Hilmu Neimarliju je podsticao da svoje magistarske studije završi u Londonu, ohrabriao kolegu Hafizovi a i mene da završimo zapoete specijalisti ke studije na Katoli kom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, itd.

Nažalost, o sveukupnoj djelatnosti akademika emeri a do sada nije mnogo pisano, izuzev rijetkih autora koji su ga prigodice, ovdje ili onđe, spominjali u svojim studijama, tekstovima ili knjigama. Koliko je meni poznato, osim Zbornika radova, koga je Akademija nauka i umjetnosti BiH posvetila akademiku emeri u neposredno nakon njegove smrti, do sada nije uprili en niti i jedan okrugli stol ili razgovor, niti su na bilo koji drugi na in obilježeni zna ajaniji datumi iz njegova života.

Njegov doprinos bosanskoj pravnoj, politi koj, socijalnoj, obrazovnoj i vjerskoj kulturi tek treba prouiti i vrednovati s razli itih gledišta, kako bi se stvorila jasnija slika o dosezima njegova duhovnog, intelektualnog i kulturnog djelovanja i njegove

dugogodišnje prisutnosti u bosanskohercegova koj historiji. Da još uvijek ne posjedujemo ni približno jednu zaokruženu i cjelovitu sliku o linosti i djelu rahm. emerli a, potvrdit e, siguran sam, i ovaj naš današnji skup.

U namjeri da iskažu svoje iskreno poštovanje i ogromnu zahvalnost akademiku emerli u, profesori Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu pripremili su ovaj skup na kojem e svoje kra e priloge pro itati ili izložiti stru njaci iz razli itih znanstvenih podru ja, njegove kolege, njegovi suradnici, a naj eš e njegovi bivši studenti i u enici koji trenutno obavljaju veoma važne javne i kulturne funkcije u našoj državi. Tako emo uti saop enja povjesni ara, politologa, pravnika, filozofa, teologa itd. Ovaj jubilej je, dakle, izvrsna prilika da se ukaže na mjesto i ulogu akademika emerli a u povijesnim mijenama dvadesetoga stolje a, da se osvijetli ono što još nije dovoljno ili nikako istraženo, te da se, možda, upotpuni ili iznova vrednuje ponešto od onoga što su dosadašnji istraživa i postigli.

Na kraju, u ime Organizacionog odbora, srda no pozdravljam sve u esnike ovoga skupa, uzvanike i drage goste, sa željom da se ugodno osje ate u našoj sredini.

Dr. Adnan Silajdži

Akademik Muhammed Filipovi

HAMDIJA EMERLI

Me u Bošnjacima, bosanskim politi arima i nau nicima, koji su djelovali tokom XX vijeka, Hamdija emerli nesumnjivo zauzima posebno mjesto. To mjesto je zaslužio kako po dugotrajnosti i sadržaju svog svestranog djelovanja, tako i po neobi noj i za naše prilike i obi aje sasvim izuzetnoj dosljednosti koju je ispoljio u svojim pogledima na svijet i javni život, svojom nesumnjivom odašu u svome narodu, njegovoj vjeri i kulturi i, ujedno, svojem nesumnjivom bosanskom patriotizmu i demokratskim uvjerenjima. Taj stav se temeljio na uvjerenju da je Bosna i Hercegovina naša zajedni ka domovina i da smo svi mi koji u njoj živimo njeni jednakovrijedni sinovi, kao i da nas razlike koje me u nama postoje - a one su, prije svega, vjerske, a potom su postale i nacionalne - prije ujedinjuju u jedno normalno ljudsko društvo razli itosti, a ne dijele i suprotstavljaju. On je vjerovao da nas sam život ne dijeli nego da nas dijele ideje i politike koje se služe vjerskim i nacionalnim procedeom za zadobivanje utjecaja na ljude i potom i vlasti. Zapravo, te su razlike ono što omogu ava i ini temelj postojanja ovakve Bosne i Hercegovine kakva ona jeste. Po njima je Bosna i Hercegovina jedno jedinstveno i specifi no društvo, jedna zajednica koja je mnogo više nego mehani ki zbir svojih dijelova i faktora

koje je sa injavaju, odnosno, ona je zajednica koja se temelji na mnogo zajedni kih prepostavki i elemenata ljudskog života, pa su dio tog mozaika i razlike me u nama koje našu stvarnost oboga uju i ta zajednica je bila ostvarena na takav na in da nije u bitnom ugrožavala sve one razli itosti koje je historija ostavila i donijela u svom toku na tlu Bosne i Hercegovine. Tako je Bosna i Hercegovina zemlja koja nije dozvolila da bude uvu ena u borbe oko prvenstva jednog naroda na njenom prostoru, nije dopus-tila unilateralizaciju vjere ili nacionalnog elementa i politi kog uvjerenja i nije dopustila da do e do totalnog vlasništva jedne nacije nad cijelom njenom teritorijom i historijom. Svi smo mi u Bosni i Hercegovini jednaki i isti, a izvan Bosne i Hercegovine stavljaju se samo oni koji djeluju protiv nje i njenih vitalnih interesa, a, prije svega, njenog teritorijalnog integriteta, njenog zasebnog historijskog identiteta i upu enosti naših ljudi svih vjera i nacija na tu jednu i jedinstvenu zemlju-Bosnu i Hercegovinu, i to jedino kroz upu enost jednih na druge. Fundamentalni zna aj ovakvog stava i tog dubokog unutarnjeg patriotizma Hamdija emerli je demonstrirao tokom cijelog svog života, nikada se prema Bosni i Hercegovini ne postavljuju i u ovisnosti od specifi nih politi kih ili bilo kakvih drugih interesa svoje vjerske i nacionalne grupacije ili teku ih politi kih i posebno ideoloških ili nacionalnih interesa i okolnosti, nego svagda jasno razlikuju i pro-lazne interese, režime, politike i teku a mišljenja od onog što je u životu bosanskog društva trajno i zajedni ko svima nama, što dolazi do izraza upravo tada kada se kratkotrajni politi ki ra uni svedu i Bosanci suo e sa istinom svog postojanja. Najbolji primjer za to je ona epizoda iz njegovog života, koju li no mogu pos-vjedo iti i na osnovu njegovih kazivanja i na temelju analogije njegove situacije i ponašanja bliskog ro aka moje majke Sulejmana Filipovi a, nekada lana Prezidijuma AVNOJ-a i prvog muslimana lana Nacionalnog komiteta Jugoslavije i prve Titove vlade iz

1944. godine. Obojica njih su stavljeni pred dilemu da u u u Komunisti ku partiju ili da napuste politi ku djelatnost i državne funkcije. Sulejman Filipovi je u to vrijeme bio potpredsjednik Prezidijuma Narodne skupštine Bosne i Hercegovine, a Hamdija emerli ministar u prvoj vladi Bosne i Hercegovine. Ono što sam uo od Hamdije, a što se odnosilo na neke epizode njegovog javnog djelovanja, potvrdila mi je pri a Sulejmana Filipovi a, koji mi je jednom prilikom, kad sam ga pitao zbog ega je naglo prekinuo politi ki rad i odlu io da ode u penziju i da postane predsjednik Sabora Islamske vjerske zajednice Jugoslavije, kazao da ga je tada pozvao uro Pucar i stavio ga pred dilemu koju diktira politika Centralnog komiteta da u e u Komunisti ku partiju ili da se povu e iz politi kog života i sa državnih funkcija. Tom prilikom mu je Sulejman kazao slijede e: "Ako Vama nije dovoljno to što sam dokazani patriot, što sam sara ivao u NOP-u od 1941. godine i to na veoma delikatnim poslovima (upravo su preko njega partizani pravovremeno saznavali za sve operativne planove hrvatske vojske i mogli su vu i adekvatne korake), što sam Vam predao Tuzlu bez metka i sa hiljadama vojnika koji su poja ali snagu NOV-e, što sam uvjereni demokrat i lojalan ovoj vlasti i ako ne cijenite ono što sam do sada u inio, te bih svoj patriotizam morao zape atiti i tako da se pod starost upisujem u Komunisti ku partiju, i ako za nastavak mog politi kog rada moram da pogazim uvjerenja koja sam imao cijelog mog života, onda Vam hvala. Ja sam musliman vjernik i ne mogu biti komunista. Podržavao sam i još uvijek podržavam komunisti ku politiku, jer je ona za našu zemlju još uvijek jedino mogu a i najbolja za njen stanovništvo, ali nisam i ne želim biti lan Vaše stranke. Eto Vam dosta muslimana koji su to spremni u initi, pa me zamijenite! Molim Vas samo da Uglješini (Uglješa Danilo vi - tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine) korteši od mene ne prave neprijatelja i ne vode nedostojne kampanje protiv mene, kao što ujem da to rade u mom izbornom

srezu (Modri a i Gra anica)". Sli an odgovor je Rodoljubu olakovi u dao i Hamdija emerli , kad je i on bio stavljen pred istu dilemu. On nije bio cirkusaner da, kao neki ostarjeli i ovještali lanovi nekadašnje njihove zajedni ke stranke (JMO), ulazi u Komunisti ku partiju, mada je cijeli život prije toga bio lojalan lan JMO i kao lan njenog lijevog krila ušao u Narodni front i otišao u partizane, gdje je dao veliki doprinos ja anju NOB-e. On nije bio spremjan da se odri e sebe i svoje asne prošlosti, za ra un kratkotrajne i nasilne želje komunista da potine sebi sve svoje nekadašnje skupocjene saveznike iz rata, odnosno sve lanove bivšeg Narodnog fronta koji su im u najtežim momentima garantirali demokratski legitimitet, ili da od njih provjerenum metodama na ine "neprijatelje naroda", kako bi ih eliminirali iz konkurencije u podjeli položaja i uloga u vlasti. Osim toga, prihvatanje lanstva u Komunisti koj partiji bilo bi priznanje stava da izvan komunisti ke stranke nije bilo muslimana patriota, pravih demokrata i boraca protiv antifašizma i da je jedinio legitimna oslobođila ka ideja bila ona komunisti ka, što i fakti ki i moralno ne bi bilo ta no i ispravno. Na emu bi se, onda, temeljili politi ki zahtjevi muslimana da budu priznati kao nacija i da u život u u sa svim svojim politi kim kapitalom i historijskim zaslugama, odnosno sa svim onim što ih ini nacijom kao što su to bili i Srbi i Hrvati. To nisu mogli postati samo na temelju u eš a jednog broja komunista muslimanskog porijekla u NOB-i, jer su se oni tada odricali svoje vjere, svoje kulture i svoje nacije, koju, uostalom, nisu priznavali sve dok im ona nije zatrebala kao ulaznica za ulazak u strukture vlasti koja se temeljila na nacionalnom predstavnistvu, kako je funkcionalala vlast u Bosni i Hercegovini od 1971. godine pa nadalje. U smislu rijetko vi ene dosljednosti stavova, dugotrajnosti i plodnosti djelovanja, Hamdija emerli , ili Hamdi-beg, kako smo ga mi mla i od milja nazivali, bio je svakako rijetka i izuzetna li nost našeg vremena. Stoga je svaki govor o njemu,

ukoliko želi biti nešto više od pukog podsjećanja i kliženja po površini zbiranja i zna enja njegove linosti, ujedno i govor o nama i našoj historiji u XX vijeku, odnosno historiji naše zemlje Bosne i Hercegovine, odlučnom dobu za našu sudbinu u svakom pogledu. Svestan sam da bi za adekvatan govor o Hamdiji emerli u bilo nužno napisati jednu cijelu knjigu, koja bi prikazala posebno ekonomske i potom političke i moralnoduhovne prilike prve polovine XX vijeka, a posebno kako su te prilike djelovale na život muslimana u Bosni i Hercegovini tokom cijelog proteklog vijeka. Svestan sam da nacrt takve knjige mora sadržati ono bitno, a to ovdje nije moguće u cijelosti izložiti. Stoga ostajem kod toga da postavim i unekoliko ocrtam onaj sadržaj i pretpostavke koje bi morao zadovoljiti govor o Hamdiji emerli u, a da taj govor bude koliko-toliko adekvatan njegovoj linosti i ulozi koju je on igrao u našem životu posljednjih pedeset godina proteklog vijeka, tj. tokom njegovog aktivnog života.

Prvo pitanje koje se s tim u vezi postavlja je pitanje o tome šta zna i govoriti o rahmetli Hamdiji emerli u.

Već sam rekao da govoriti o Hamdiji emerli u zna i, zapravo, govoriti o životu našeg naroda tokom velikog dijela prve i druge polovine XX vijeka, o svemu što su naša zemlja i naš narod preživljavali i kako su se borili da na pravi put i izlaz iz situacije u kojoj su se nalazili, a koja je već donijela presudu i nad njima i nad njihovom zemljom. Nakon stoljeća uporne borbe da se sa uva Bosna i Hercegovina, muslimani su, prihvatanjem svoje europeizacije, smatrali da imaju pravo u i u novu epohu sa svim ogromnim materijalnim, duhovnim i političkim potencijalom kojeg su bili nosioci. Muslimani su, ma ko štoa govorio i mislio, bili najvažniji politički, ekonomski, kulturni i duhovni faktori bosanske historije kroz dugih etiri vijeka i kao takvi su ukora ili i u novu epohu, koju smo nazvali epoha modernizacije i europeizacije (v. moje

djelo "Historija duhovnog života na tlu Bosne i Hercegovine-Epoha europeizacije i modernizacije, knjiga IV, Svjetlost, Sarajevo, 2003.) Me utim, drugi, oni koji su mislili da je historija njima dala sudbinu zemlje u ruke, nisu tako mislili. Muslimani su u XX vijeku i posebno nakon Prvog svjetskog rata bili stavljeni izvan historije, a ekonomski je nad njima izvršeno ogromno nasilje i plja ka, takva koja je njihov najaktivniji, najbogatiji i najnapredniji sloj ostavila bez igdje i ega, svela ga na status trajne neimaštine i rapidnog propadanja. U državi koju su stvarala gospoda iz Londonskog odbora i oni koji su pisali Krfsku deklaraciju, ili u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, naravno, nije bilo mjesta za muslimane kao narod, jer nisu bili uopće priznavani, a budući da su ih oplja kali dvostrukom agrarnom reformom (u smislu poznate Paši eve izjave: "Ne emo ih ovaj put klati nego im oduzeti imovinu pa će oni sami otići u Tursku ili biti naše sluge") i oduzeli im najveći dio djelatnog kapitala, to su oni bili dovedeni u poziciju da se bore za preživljavanje. Poznato je da u Bosni i Hercegovini nije za osmanskom vremenom, niti kasnije, nikada bilo klasičnog feudalnog odnosa na zemlji. Seljaci nisu bili vezani za zemlju i za zemljovlasnike. Živjeli su slobodno i s pravom izbora najboljih uvjeta i mjesta za život. To može objasnitи injenicu tako brojnih i intenzivnih migracija stanovništva unutar Bosne i Hercegovine. Ulazili su u odnose s nominalnim vlasnicima, odnosno uživaocima prava koja su dolazila sa zemlje, a ta su prava dolazila iz dvostrukog odnosa prema zemlji. Jedan je bio puno privatno i naslijedno vlasništvo na zemlju, a drugi je bio pravo uživanja određenog dijela prihoda sa zemlje, koja je inače bila carska ili državna i koja je ustupana na uživanje slobodnim seljacima. Zbog toga nije u obzir mogla doći klasična agrarna reforma slična onima iz vremena građanskih revolucija u zapadnim zemljama, mada je upravo takva reforma nad nama bila provedena. I dok su sva građanska društva izvršila restituciju oduzetih aristokratskih dobara, ili su ona bila isplaćena pravnim vlasnicima,

kod nas je agrarna reforma bila i ostala puka plja ka, sve do današnjih dana, kada se, u tzv. demokratskom sistemu, provodi restitucija, ali takva koja ne podrazumijeva vra anje prava koja proizlaze iz vlasništva na zemlju, a koje je ljudima bilo nezakonito oduzeto i koja su predstavljala najvažnija i najobimnija vlasni ka prava u našoj zemlji. Agrarna reforma, kakva je bila izvršena samo u Bosni i Hercegovini i na Kosovu 1919. - 1923. godine, oduzimala je muslimanskim zemljoposjednicima zemlju po dva osnova. Oduzela im je tzv. kmetska selišta, a to su bile zemlje, odnosno imanja na kojima su se naseljavali slobodni seljaci, koja su mogla biti i dio timarskih prava ali i dio privatnog vlasništva begova i aga, ali su za pravo uživanja imanja seljaci bili dužni davati odre eni dio prihoda sa zemlje vlasnicima priznatih prava na prihode. Drugi osnov je bio oduzimanje tzv. beglu kih zemalja, a to su bile one zemlje koje nisu bile na uživanju prihoda od strane zemljovlasnika nego njihovo puno vlasništvo, a oni ih nisu sami obra ivali nego su ih davali u arendu slobodnim seljacima i za to uzimali odre eni dio rente. Takve zemlje i imanja, nazvane naj eš e iflucima, ipak su oduzete kao da su klasi na feudalna svojina. Za naše bosanske prilike radilo se o veoma velikim koli inama na taj na in oduzete najbolje zemlje. Zemlja je oduzeta prili no velikom broju vlasnika. Izra unato je da je ukupna koli ina na takav na in oduzete zemlje, koja je bila legalno vlasništvo muslimanskih zemljoposjednika, iznosila, za prvu agrarnu reformu, oko 1,680.000 dunuma ziratne zemlje (prema podacima Suljage Salihagi a), dok je tokom druge agrarne reforme (one od 1946. godine), koja je tako er pogodila uglavnom muslimane, oduzeto više od 650.000 dunuma zemlje. Radi se o veoma velikoj koli ini zemljišta, a to zemljište je bilo dato u ruke uglavnom srpskim seljacima i to u raznim vidovima i po raznim osnovama. Dato je onim srpskim seljacima koji su na toj zemlji radili pod arendu ili na naturalnu rentu. Dato je raznim nacionalno zaslužnim Srbima, a posebno velike koli ine zemljišta

date su "srpskim dobrovoljcima" i "solunskim borcima", od kojih su neki dobivali u jednom mahu i po 300 dunuma (30 hektara) najboljeg zemljišta u Bosanskoj Posavini, Semberiji ili Lijev e-Polju kod Banje Luke. (Priao mi je Radovan Maki da je njegov otac kao dobrovoljac dobio 300 dunuma zemlje u selu Romanovci koja je pripadala banjalu kim bezima). Hamdija emerli je pripadao upravo tom sloju muslimana, sloju zemljovlasnika koji su bili oplja kani gotovo do gole kože, a sa ciljem kojeg je najpreciznije definirao upravo Nikola Pašić gore navedenim riječima upu enim dr. Anti Trumbiću (kako to pokazuje Ivan Meštrović u svojim uspomenama na krvske dogovore o stvaranju zajedništva države svih Južnih Slavena). Muslimanski zemljovlasnici, među kojima su bili i emerli i iz Janje, osim toga, bili su navikli na školovanje i duhovni život kao sastavni dio normalnog života i daleko je od svake istine esto izricana tvrdnja o duhovnoj u malosti i kulturnoj i obrazovnoj zaostalosti našeg svijeta, a posebno njegovog najvišeg sloja. Rođen 1905. godine, Hamdija emerli je imao priliku da zapamti vrijeme austro-ugarske vladavine kad su muslimani bili određeni faktor u strukturi vladavine i u odnosima u zemlji, kad su posjedovali svoju zemlju i sa nje uživali prihode, kad je uglavnom poštovan njihov egzistencijalni, duhovni i moralni integritet. Zapamtio je, i to dobro, i tragi ne posljedice otima u zemlje, osobito teške u njegovom rodnom kraju gdje su zemlje bile izdašne i bogate. Morao je, kao i cijela jedna generacija bosanskih mladih ljudi, da se bori za školu i školovanje kao jedini izlaz u nastalim prilikama. On je taj posao, kako smo vidjeli, obavio brilijantno.

Gоворити о животу, раду, проблемима и мукама, успјесима и промањима људи какав је био и рахметли Хамди-бег emerli, професор на VIŠT-у, академик, матичар, оснивач и професор и вишекратни декан Правног факултета у Сарајеву, ректор Универзитета у Сарајеву, члан ЗАВНОБИХ-а и АВНОЈ-а и први министар

pravosu a u prvoj vladi obnovljene suverene države Republike Bosne i Hercegovine, predsjednik Sabora Islamske vjerske zajednice itd. i mnogo toga što je on za života bio, zna i ne govoriti samo o jednoj pojedinosti noj li nosti, nego ujedno govoriti o historiji ljudi, institucija i stanja u našoj zemlji Bosni i Hercegovini, zapravo o historiji te zemlje i njenih ljudi tokom XX vijeka.

A ko je, zapravo, bio Hamdija emerli ?

Kad se ima u vidu pozadina života ljudi, uzeta i pojedina no i generacijski, i kad se ocrtavaju ukupne prilike u kojima oni žive, ipak ostaje prostor za ono individualno koje svaki ovjek sa sobom u životu nosi, a što mu osigurava neki njegov osobni i osobeni put u tim okolnostima i garantira neko ostvarenje koje može biti dohva eno u skladu sa opim prilikama, ali i uprkos njima, a da to što jedan osobeni ovjek i karakter postiže veoma jasno izražava te prilike. Hamdija emerli, ili Hamdi-beg, što on zasluzuje u svakom pogledu, izdanak je jedne stare i ugledne bosanske familije, koja je imala korijene i posjede u Bosni kao i u Srbiji, u Semberiji kao i u Sarajevu. Hamdija je rođen u pitomoj semberskoj varošći Janji 21. 3.1905. godine, dakle, na početku XX vijeka. Potiče iz familije koja je spajala tradicionalno aristokratsko posjedovanje zemlje i težnju da se njeni lanovi, pored osiguranih egzistencija u okviru posjeda i na osnovu njega, istovremeno obrazuju i budu u toku svih zbivanja koja su se događala u svijetu u kojem smo živjeli, prije svega u svijetu kojeg smo mi tada smatrali našim, ali i onom drugom tada još dosta stranom i nepoznatom, europskom svijetu. Klasično muslimansko i osobito ono aristokratsko obrazovanje nije bilo pragmatičko i nije ciljalo na zauzimanje određenih službi u carstvima ili državama u kojima smo živjeli, barem ukoliko se ticalo viših slojeva muslimanskog društva. Prvenstveni cilj tog obrazovanja bio je lično usavršavanje ovjeka, podizanje njegovih ljudskih moći, a duhovni život smatrano je kao jedan od

najvažnijih ljudskih ciljeva i motiva postupanja, mada se nisu isključivale ni mogu nositi zadobivanja određenih službi u državi. Tako se i Hamdija emeriško školovao završivši gimnaziju u Sarajevu 1927. godine, a studij prava 1931. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, tada jednom od najboljih pravnih fakulteta u Evropi. Usavršavanje u oblasti prava nastavio je u Parizu, gdje je 1936. godine doktorirao o temi "O izbornom sistemu u Jugoslaviji". Profesionalni rad kao pravnik započeo je u upravnoj i fmansijskoj službi u Banjoj Luci i Sarajevu, a uskoro je postao docent i vanredni profesor na Višoj suda koj šerijatskoj školi u Sarajevu. Može se reći da je u pogledu školovanja Hamdija emeriško prošao ono najbolje što je tadašnji svijet mogao u oblasti prava pružiti jednom mladom ovjeku željnom znanja i nauke (Pravni fakultet u Beogradu i usavršavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Parizu, nazvanom Sorbona). Istovremeno je, kao mlad ovjek, koji je prošao iskustvo osiromašenja i nasilja izvršenog nad njegovom familijom i muslimanskim narodom, postao aktivni sudionik našeg društvenog i političkog života. Najjednostavniji i najdirektniji način ulaska mladih ljudi u javni život nakon doživljene frustracije nasilja bio je obično radikalizam odnos prema postojećim prilikama i odnosima koje su uzrokovale te frustracije. Tako je postupio najveći i broj mladih muslimana, prvenstveno iz socijalnoga kruga kojem je pripadao i sam Hamdija emeriško, tj. iz višeg sloja muslimanskog društva u Bosni i Hercegovini. Osobenost Hamdijinog ulaska u javni život bila je da on nije podlegao izazovima radikalizma, mada je nužno bio protiv postojećeg stanja. On je svoju racionalnu prirodu iskazao ulazeći, što porodičnim vezama, a što injenicom da je bio jedan od rijetkih naših ljudi koji su bili školovani na najvišoj mogućoj razini, u vrhove političkog života tadašnje države i muslimanskog naroda u njoj, kao uvjereni i umjereni demokrat, svjestan da i lijevi i desni radikalizam u društvu proizvode samo nove nevolje, a ne lijeće.

njegove najteže boljke, tj. ne mogu avaju stvarni napredak ljudske slobode. Međutim, ono gdje je Hamdija emerli odmah pokazao i li nu hrabrost i političku mudrost i dalekovidnost sastoji se u injenici da nije, kao već ina onih koji su pripadali istoj društvenoj klasi, stranci i politici kao i on, smatrao da su društvena stanja fiksirana i da ne nailaze momenti kad je moguće iako i nužno nešto radikalno poduzeti. On je znao da se javljaju stanja iznenađujuća, stanja ispod kojih moralna ljnost i dosljedan ovjek ne smije ići, koja traže adekvatne odgovore. Tako Hamdija emerli nije, kao dio ljudi koji su bili politički uvjereni slično njegovom, tj. demokratskih uvjerenja, sjedio na sebi iako i u nama muslimana vrijeme donijeli i kako u nama odlučiti veliki narodi i sile, niti je podržao špekulantsku politiku tada vladajućih faktora muslimanske politike "neka nas na svim stranama", nego se, kad je kucnuo da se postupa odlučno, odmah uključio u borbu za ono bolje, pravednije, što je u tome momentu izgledalo veoma nesigurno i riskantno, ali na kraju se pokazalo kao dalekovidno i plodonosno, dakle, postupio je u skladu s imperativom ljudskog moralnog opredjeljenja i savjež u intelektualca. Tu se, u slučaju Hamdije emerlija, kao i mnogih drugih, ponovno i uporno, dokazuje esto zaboravljena istina da u politici, kao i u životu, moralni razlozi moraju imati prvenstvo pred pragmatizmom i interesima. Time što se odlučio za ono pravedno i moralno, mada je ono izgledalo u početku slabu i izgubljeno, Hamdija emerli je sebe svrštao među one koji su sebi izborili, ali i našem narodu donijeli privilegiju i uast, da možemo reći kako nas niko nije oslobođao od fašizma nego da smo to u inilicu mi sami, zajedno s drugim poštenim ljudima naše zemlje, i da smo mogli i morali biti aktivni sudionici odluke o vlastitoj sudbini, pa i obnove naše države i polaganja njenih pravnih temelja. Oni koji su moralu i pravdu prepostavljali momentalne pragmatike interese i navodno ometi istine o nadmoći fašizma i sl. ("vidiš li ti te sile, bolan, ko je

se tome suprotstavljati") našli su se na kraju u velikim teško ama, na za elju historije i u situaciji njenih gubitnika, što je imalo i te kako negativne posljedice ne samo po njih, nego i po cijeli naš narod. Odmah nakon rata, Hamdija emerli je bio izabran za profesora ustavnog prava na novoosnovanom Pravnom fakultetu u Sarajevu, gdje je, nakon povla enja iz politi kog života, radio do svog penzioniranja 1974. godine i u me uvremenu bio biran dva puta u zvanje dekana Fakulteta, a bio je izabran, i to po prvi put u historiji univerziteta, kao kandidat samih profesora i saradnika, za rektora Univerziteta u Sarajevu. Osobenost Hamdije emerli a se sastojala ne samo u tome da je on znao pravilno odabrati odgovor na izazove historije i vremena, nego i da je, izabiraju i onu pravu stranu, stranu koja u datome momentu i jeste odista bila prava, ipak zadržao kriterij moralnog integriteta kao vladaju i princip osobnog ponašanja, tj. da je priro enu bistrinu i inteligenciju, veoma kvalitetno obrazovanje i naslije eno gospodstvo spajao sa moralnim kriterijima kao odlu nim za ljudski angažman u životu. Od po etka svog profesionalnog nastavnog i nau nog rada Hamdija emerli je svoju pažnju koncentrirao na probleme ustavnog prava i ustavno-pravnog razvoja u našoj zemlji i u tome dao veliki nau ni doprinos razvoju naše pravne nauke, kao što je i prakti no veoma mnogo doprinio razvoju ustavno-pravne prakse u procesu pravnog ure enja naše zemlje. Hamdija emerli je aktivno u estvovao u stvaranju i redigiranju svih bitnih politi kih i ustavno-pravnih dokumenata koji su nastajali u prosecu stvaranja države Bosne i Hercegovine, sve od nastanka prvih bosanskih ustavno-pravnih dokumenata Rezolucija i Deklaracija ZAVNO-BIH-a, do Ustava iz 1974. godine. Ovdje, gdje prestaju podaci o Hamdiji emerli u, moram napomenuti da je bijeda naših prilika tolika da ni njegov mati ni Pravni fakultet nema dosijea jednog od svojih osniva a i najzna ajnijih saradnika. Kad sam taj dosije tražio na Fakultetu, re eno mi je da je, kao i mnogo toga drugog nestao, vjerovatno bio

naložen, u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu i okruženja Sarajeva.

Ako su okolnosti njegovog života bile tako teške i ako su nalagale mnogo, a nudile malo, šta je onda to što Hamdija emerli za svog života radio i uradio i ime nas je on kao konkretnim svojim djelom zadužio?

Kada bismo samo ukratko željeli prikazati sve ono što je Hamdija emerli u inio za svog života, onda bi samo nabranjanje tih stvari, bez analize njihovog zna enja i uloge u našoj historiji, moglo poslužiti kao sadržina jednoga poduljeg govora. Nažalost, mada je od smrti Hamdije emerli a proteklo više od petnaest godina, niko od njegovih brojnih sljedbenika na njegovim funkcijama i u enika, monogobrojnih njegovih studenata i doktoranda, ljudi koje je on li no promovirao i u struci i u životu, ljudi koje je branio ne malim snagama i velikim rizicima svog delikatnog položaja, bilo kao doajen, dekan i rektor Univerziteta, ili kao lan ANUBiH, ili kao predsjednik Sabora Islamske vjerske zajednice Jugoslavije, ili kao prvi dekan novoosnovanog Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, nije o njemu napisao ni jedan iole vrijedan i zapažen rad. To, osim naše primitivne uobraženosti i nepoštivanja tradicije, odnosno primitivnog uvjerenja da sve na svijetu potječe od nas i sa nama završava i da smo mi sudije svemu, da smo mi na elu svega što se u ovoj zemlji zbiva i što se zabilo, govori i o tome da kod nas ne postoji elementarna svijest koja izgrađuje jedno kulturno društvo i nauku u njemu, a to je svijest o kontinuitetu u nauci kao o jednom bitnom aspektu njenog razvoja i postojanja uopće. Tako i Hamdija emerli, koji je jedan od utemeljitelja ustavnopravne nauke, ali i prakse, jer je aktivno sudjelovao u izgradnji svih do sada spomena vrijednih spomenika naše ustavnopravne prakse, biva potiskivan u sjenu današnjih nadripravnika spremnih da služe svakakvim eksperimentima koji se nad nama vrše, odnosno da služe svemu

osim nauci i svome narodu. Isto tako, oni koji danas mogu javno, a esto i sasvim neodgovorno i agresivno deklarirati svoj vjerski angažman i nametati ga svim ostalim ljudima, osu uju i iz današnjih uvjeta navodno kapitulantstvo nekadašnjih funkcionera Islamske zajednice, nisu bili u situacijama i na iskušenjima na kakvima se nalazio Hamdija emerli kao najviši društveni funkcioner Islamske zajednice, kad je trebalo toj zajednici osigurati što normalnije i bolje uvjete rada (a on je za to više zalužan nego svi oni potonji), unaprijediti institucije i omogu iti ljudima što više slobode, unato ogromnim pritiscima tadašnjih politi kih i ateisti kih bigota koji su ratovali protiv Boga tako što su progonili ljude koji u Njega vjeruju. Li no sam se, tokom višegodišnjih bliskih odnosa sa rahmetli Hamdijom emerli em, budu i da smo stanovali u istoj zgradi (tzv. rektorska ku a u današnjoj ulici Hazima Šabanovi a) i svake nedjelje u pet sati zajedno išli i vra ali se na sjednice Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH-a gdje smo bili lanovi, osvjedo io o ogromnim teško ama koje je Hamdija emerli imao i znao prevazilaziti u nastojanjima da, s jedne strane, osigura što više slobode za prakticiranje islama i islamskog vjerovanja, da zaštiti pojedince i institucije, a da, s druge strane, ublaži avanturizam nekih radikalnih elemenata Islamske zajednice koji su zatezali odnose sa državom i politikom do mjere kada bi ti odnosi pucali uvijek na štetu islama i Islamske zajednice, a esto završavali sa višegodišnjim osudama ljudi i otvaranjem mogu nosti da se vodi kampanja protiv islama i muslimana u cjelini. Li no znam sa koliko je dubokog suosje anja Hamdi-beg doživio intrigu koja je bila namještena rahmetli Husein-efendiji ozi i šta je sve poduzimao da ga zaštiti. Ali, ostavimo poltrone i epigone da se zadovoljavaju sami sobom, a vratimo se Hamdiji emerli u. Nabranje onoga što je Hamdija emerli u inio mora zapo eti opisom dolaska mladog i odli no školovanog pravnika u tadašnju ipak zaba enu jugoslavensku provinciju, kakvu je predstavljala tadašnja Bosna i

Hercegovina i u njoj Sarajevo. Bosna i Hercegovina, a time i Sarajevo, bili su mnogostruko diskriminirani u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Iako je pametni i mudri Mehmed-ef. Spaho sa svojim istomišljenicima, koji su nadvladali razne radikale i služitelje tu im interesima u našem narodu (o čemu najbolje govori poznata anegdota iz naše političke historije kad je imam sa ursa saopštio džematu: "Selam vam je muftija, sedma mu je kutija", a džemat odgovorio "Šu ur Allahu, mi smo za Spahu"), osigurao, a u vezi sa nužnošću stvaranja adekvatne veštine za izglasavanje Vidovdanskog ustava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, za Bosnu i Hercegovinu dva bitna ustupka tvoraca tadašnjeg ustava, prije svega Nikole Pašića i njegovog naredbodavca, regenta Aleksandra Karađorđevića. Jedan se sastojao u osiguranju za Bosnu i Hercegovinu njenog zemaljskog statusa, tj. ustavno-pravnog priznavanja njene posebnosti kao teritorije i historijske zemlje. Drugi se sastojao u iznaučivanju izvjesnog obešteta enja za namjeravanje i veštinski prakticirano oduzimanje zemlje bosanskih muslimana. Ovo je bilo, vjerojatno, maksimum koji je mogao biti postignut u datim odnosima, i mada je to bila kapljena potreba i nepravde, ali je ipak osigurao da Bosna i Hercegovina ne bude odmah pretvorena u nekakvu srpsku provinciju nego da ostane administrativna i upravna cjelina sve do poznate nasilne reforme Aleksandra Karađorđevića iz 1924. godine, kojom je podijelio zemlju na deset banovina razbijajući jedino Bosnu i Hercegovinu na etiri zasebna upravna područja, odnosno dijeleći njenu teritoriju na etiri banovine. To cijepanje Bosne i Hercegovine je provedeno kroz administrativnu reformu izvršenu nakon što je kralj Aleksandar Karađorđević derogirao Ustav i uspostavio direktnu liku vladavinu, bez skupštine i preko sebi neposredno podređenih i odgovornih upravitelja novih tvorevin nazvanih banovine. Putem stvaranja banovina, teritorija Bosne i Hercegovine je tada bila podijeljena između etiri banovine

(Zetska, Primorska, Drinska i Vrbaska), a Sarajevo svedeno na banovinsko mjesto, kao Banja Luka, Cetinje, Split, itd. Iako je Hamdija emerli , uskoro, ženidbom iz utjecajne i bogate porodice prvog našeg reisul-uleme Hilmi-efendije Hadžiomerovi a-Omi a, oženivši se s njegovom unukom i kerkom njegovog sina Salem-efendije Mufti a, odmah ušao u krugove koji su vodili našu bosansku politiku nakon nasilne smrti Mehmed-ef. Spahe, ako je tada uopće i bila vo ena neka konzistentna bosanska politika, nije se on dao namamiti ni lijevim ni desnim radikalizmom, tada mnogostruko motiviranim našom sudbinom u tadašnjoj državi, nego je ostao trezveni i pragmatični, ali pošteni demokrat, svjestan da smo mi i tada, a i kasnije, bili, ipak, u našoj sudbini duboko povezani sa drugim narodima sa kojima živimo, te je ostao kod graanske, demokratske i bosansko-autonomашke koncepcije bosanske politike, što nije bilo lahko u ondašnjim uvjetima. Osobito to nije bilo lahko nakon smrti Mehmed-ef. Spahe, kad su raniji, prigušeni Spahinim autoritetom, prohrvatski ili prosrpski elementi u muslimanskoj politici ponovno oživjeli (Džafer Kulenovi , Šefkija Behmen i dr.) da bi joj kasnije donijeli mnoge kompromitacije i nesreće. Kad je došao rat, on je jasno i odlučno stao na stranu odbrane zemlje i demokratije, a protiv fašizma i time sebi, ali i nama svima-muslimanima Bosne i Hercegovine, priskrpio pravo da ravnopravno uzmemo učešće u odluci ovanju tokom i nakon rata o sudbini svoje zemlje i naroda. On je bio vijenac ZAVNOBIH-a i AVNOJ-a, ministar u prvoj vladi Republike Bosne i Hercegovine, koju je formirao Rodoljub Olaković 1945. godine, ali je znao i umio da na vrijeme izbjegne zamke komunisti ke banalizacije muslimanskih političkih pozicija, koja je završila s političkim muslimanstvom kao karikaturom nacionalnog identiteta i trijumfom političkog marifetluka, kojima nisu odoljeli mnogi nekadašnji njegovi ispisnici i politički istomišljenici, koji su pod starost stupali u KPJ iz karijerističkih razloga brišući time onu

tanku ali važnu marginu koja je dijelila i koja je bila nužna za jasno razlikovanje istine da komunizam ne iscrpljuje interes Bosne i našeg naroda, da oni imaju i svoju autonomnu i historijsku važnost, od jednostavnog trpanja svih demokratskih potencijala naše zemlje u komunisti kuh u. To je bila ona mudra i nužna politika održavanja svog političkog i historijskog identiteta i prava, a da se ne uči u linearni i avanturistički sukob s vremenom i njegovim tvoreninama i imperativima, koji su obe avale samo stradanja i nazadak u pravima svih, a ne samo onih koji su stradavali zbog političkih progona demokratskih i religijskih antikomunista. Stoga Hamdija

emerli na miran i elegantan način istupa iz politike i posve uje svoj daljnji rad djelovanju na polju nauke, kao osnivač, profesor i dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu, rektor Univerziteta i član ANUBiH, ali i kao predsjednik Islamske vjerske zajednice Jugoslavije, osiguravajući sebi tako mnogo širi politički i svaki drugi utjecaj i manevarski prostor za djelovanje, nego da je ušao u besmislenu i unaprijed na propast osu enu direktnu konfrontaciju sa komunističkom vlasti ili da se u nju uklopi kao mali i beznačajni njezin šaraf. Pogotovo je to bilo važno u momentima kad je ta vlast, kakva je - takva je bila, stupila u otvoreni sukob sa nosiocem komunista ke antireligiozne i svake druge diktature, tj. sa Staljinovim režimom. Sa šireg stajališta interesa naše zemlje i našeg naroda posebno, bilo je tada besmisleno i kontraproduktivno boriti se protiv te vlasti. Naprotiv, bilo je nužno da se ona u svom odvajanju od matice komunizma pomogne i podrži, jer je to nosilo, kako se i pokazalo, značajne pomake u porastu sloboda, pa i religioznih sloboda u zemlji. Svi znamo koliko je toga bilo postignuto u toj domeni kad je Jugoslavija odvojila od sovjetskog bloka i kad je razvila svoju samostalnu politiku veza sa Tretjim svijetom, i to poglavito sa muslimanskim zemljama. Taj proces je donosio relaksaciju i u prilikama u našoj zemlji, pa i u povećanju

religijskih sloboda. Ovo otvara pitanje o tome kakve je politi ke ideje zastupao Hamdija emerli .

Demokratija je jedinstveni i op i nazivnik politi kih ideja Hamdije emerli a, koje on nije nikada napustio. Naprotiv, on je pokazao da se bit i jedini realni i uspješni modalitet održavanja i razvoja demokratskih politi kih uvjerenja i borbe za demokratiju u totalitarnim režimima sastoji u tome da se ona uporno održavaju kao li ni stav, i to dosljedno i nasuprot svim prakti kim situacijama i okolnostima. To je impliciralo potrebu da se nastoji svestrano nau no razvijati i dokazivati nužnost razvoja demokratskih odnosa u društvu na temeljima demokratskih osnova samog socijalizma u i pod egidom vladaju eg autoritarnog sistema, kojeg je bilo mogu e samo postepeno i korak po korak mijenjati. To je zna ilo i da se svaki uvjereni demokrat mora zalagati da se osigura poštovanje demokratskih principa u praksi gdje je god i koliko je god to mogu e. To je Hamdija emerli u svome nastavnom i nau nom radu dosljedno zastupao i ostvarivao u svim momentima kad je bio u prilici da, kao najve i naš autoritet u ustavnom pravu, i prakti no doprinese u sferi zakonodavne djelatnosti, kada je nastojao da se ti ciljevi ostvaruju i stanje unaprije uje te da demokratija postaje sve više op a osnova politi kog i ustavnog sistema naše države. Najve u pažnju, u tom pogledu, Hamdija emerli je posvetio afirmaciji veoma bitnih i vrijednih demokratskih zasada koje je sadržavala zakonodavna i politi ka djelatnost ZAVNOBIH-a, iji je u esnik i on bio, a ije je dokumente Hamdija emerli prou avao i publicirao, kako bi oni poslužili kao uzor i osnova za razvoj i kretanje ustavno-pravne prakse u našoj zemlji ka demokratskim rješenjima, a da se ta praksa oslanja na vlastite velike demokratske tradicije i dostignu a perioda NOB-e i ZAVNOBIH-a. Kao pametan ovjek on je izbjegavao su eljavanja i sukobe kad god je i koliko god je to bilo mogu e, smatraju i da se unutar sistema, bez

obzira na to koliko je on bio krut, može još uvijek i nešto praktički posti i, a izvan njega - ništa.

Značajnu ulogu je Hamdija emerli igrao i u odbrani i afirmaciji nacionalne samobitnosti muslimana Bosne i Hercegovine, koji su u sklopu historijskih okolnosti i protivurječili politi kog razvoja na našem prostoru u cjelini ostali nacionalno neodređeni i nepriznati. U borbi za priznavanje historijskog i nacionalnog identiteta našeg naroda i za njegovu punu ravnopravnost, Hamdija emerli je, uz veoma rijetke pojedince, bio od početka na strani historijske istine, koja se sastoji u jednostavnom, historijski istinitom i politički sasvim opravdanom stavu da smo mi, bosanskohercegovački muslimani ili Bošnjaci, kako je naše pravo historijsko i entitetu kojemu, bez obzira ko se i kad se neko u ovoj zemlji i me u nama od tog imena odričao i prihvatao druge uvezene nacionalne identitete, narod upravo onoliko, ili minimum onoliko koliko su to i Srbi i Hrvati u Bosni i da smo to sa istim pravima i punim reciprocitetom u odnosu na tada priznata naroda, te da nam pripadaju sva prava koja imaju i oni, kao i istovjetna uloga koju oni igraju u tada postojećem ustavnopravnom, političkom i svakom drugom životu i odnosima. Danas je ta sfera političke i duhovne historije kod nas zagađena brojnim lažima i arivizmima onih koji su bili sve samo ne samosvjesni i dosljedni Bošnjaci, lažima onih koji su sa našim identitetom trgovali i, evo, ne prestaju to inicijativi danas, ali time ne treba opterećivati govor i uspomene na jednogasnog i poštenog ovjeka koji je u tome bio dosljedan od početka do kraja. Li no sam svjedok njegovih više-kratnih istupa, a posebno dva takva istupa, kad je on hrabro zagovarao i branio istinu, odnosno kritizirao tada vladajući stav da mi nismo nacija nego da smo Jugosloveni ili etnička skupina itd., a zastupajući stav da smo mi narod jednak drugim narodima naše tadašnje države. Još 1963. godine, kada ovdje gotovo da nije ni bilo nekih nacionalno svjesnih muslimana, on je zajedno sa mnogim, na

raspravi koju je organizirao tada poznati beogradski novinar Šeki, a prenosa beogradska televizija, istupio u tom duhu suprotstavljujući se mnogim demagozima koji su zastupali jugoslavenstvo (Jovan Vuković, Rajko Nogo i neki muslimanski politički ljudi), kao što je, slijedeće godine, jedini on, uz Rasima Muminovića, podržao moj istup na Univerzitetskoj tribini u Sarajevu, na kojoj sam izlagao stav da su muslimani nacija koja se naziva bošnjačka nacija i da je to notorno, a da suprotno mogu misliti samo oni koji negiraju prava tog naroda i misle da ga assimiliraju. Tada su neki utjecajni muslimanski političari ne samo istupili protiv tog gledanja, nego i huškali određene muslimanske intelektualce da se suprotstave tom gledanju kao pogrešnom, kao kalajevštini (omiljeni izraz srpskog i hrvatskog nacionalizma koji je diskvalificirao tezu da postoje Bošnjaci), što je poprimilo vid hajke na nas trojicu. Tada nije bilo ni traga od kasnijih silnih nacionalnih muslimana (koji su se pojavili kad je Savez komunista, nakon velikog skandala oko "bosanskog duha", bio prisiljen da stavi ozbiljno na dnevni red pitanje priznavanja našeg nacionalnog identiteta), a pogotovo Bošnjaka. Oni su se sjetili Bošnjaštva tek 1993. godine kad im je to zatrebalo iz sasvim drugih razloga, a ne zbog historijske istine ili prava našeg naroda na svoje etničko, nacionalno i historijsko ime. Hamdija emerli je, među našim uglednim intelektualcima, u tome momentu, izuzemno li Envera i Husrefa Redžića i citiranog moga kolegu Rasima Muminovića, bio jedini značajniji naš intelektualac koji je u tom pitanju od samog po etika bio jasan i dosljedan.

Budući da Hamdija emerli svoj nacionalni i politički identitet nije nikada zamišljao i razdvajao od svog vjerskog identiteta i da se svakda deklarirao i ponašao kao musliman koji je praktički vjernik, bez ikakve mimikrije i kamuflaže svojih uvjerenja, normalno je da se postavlja pitanje šta je i kako je Hamdija

emerli vjerovao i kako je djelovao kada je postao vodeći ličnost u Islamskoj vjerskoj zajednici.

U Islamskoj vjerskoj zajednici Hamdija emerli je bio nosilac stava da je vjera stvar individualne savjesti i uvjerenja koje ne podliježe nikakvim spoljašnjim cenzurama, a kao musliman je smatrao i postupao tako da je uspostavljao direktni odnos prema Allahu, dž.š., i onome što nam je On ostavio kao vjeru u našoj svetoj Knjizi, uz uputu poslanika Muhammeda o tome šta ta Knjiga traži i nalaže kao način i uputu u životu svakog muslimana. On nije islam smatrao crkvom i nikada nije dozvoljavao da se Islamska zajednica uzdiigne iznad vjere i pojavi kao isključivo posrednik u odnosima Allaha, dž.š., i vjernika. Bio je pristalica i zastupnik načela tolerancije, autonomije i odgovornosti djelatnika Islamske zajednice za sudbinu islama na našim prostorima, ali i za sudbinu našeg naroda, bez koga nema ni islama na ovim prostorima. Ta veza je bitna i za naš narod, i za islam, ali i za državu Bosnu i Hercegovinu, bez koje se, vjerovatno, islam kao kulturno-povijesna realnost i faktor života u ovoj zemlji, ne bi mogao održati, kao što to nije uspio ni na drugim mjestima gdje nije postojala veza između države, naroda, njegove kulture i vjere. Razlika je u tome što je on smatrao, i u tome imao potpuno pravo, da smo mi odgovorni ne samo za svoju negu i za vjeru, sudbinu i živote, odnosno zemlju i državu i posebno za slobodu svih ostalih ljudi i naroda u BiH, jer su nam sudsbine povezane, a država bila i ostalo je zajedništvo. To način, koje vrijedi i sada i kojeg bi se još u morali sjećati oni nesretnici i avanturisti koji su pokušavali stvarati neistorijske muslimanske ili bošnjačke države, ili su pristajali na nametnute realnosti, rizikujući time propast i države i islama i našeg naroda. Stoga je emerli bio protiv svakog ekstremizma i sličnih ideja koje su se počeli javljati pod posebnim uvjetima u kojima je živjela i radila Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u to vrijeme. Ti uvjeti, s jedne strane, vođene su una o odnosima sa drugim

vjerskim zajednicama na našem prostoru, a zatim veoma oprezno postupanje kad se javlja dogmatska, finansijska, praktika, pa i politika ovisnost našeg islama i naše Islamske zajednice i njenih predstavnika od drugih islamskih zajednica i država, od inozemnih pomaga i prijatelja, koji i danas imaju velikog utjecaja na naš vjerski i duhovni, a time i nacionalni život, je nešto u emu mi moramo biti veoma taktični, oprezni, i gdje ne smijemo nikako dozvoliti da nam te veze nametnu obaveze i postupke, običajne i interpretacije vjere koje nisu utemeljene u našoj tradiciji, i u tome je Emerli bio uitelj i protagonist ispravne politike naše vjerske zajednice. Pitanje tzv. pomoći drugih i posebno bogatih muslimana nama siromašnim i pritiješnjenim muslimanima, da bismo i mi mogli biti muslimani, nikako ne može i ne smije dirati u kongruenciju i identitet naše duhovne i vjerske tradicije običaj i shvatanja, kao i naših odnosa sa našim vjekovnim susjedima drugih vjera.

Na kraju se postavlja pitanje šta je to što nam je Hamdija Emerli ostavio u amanet i što bismo trebali imati na umu i na što bismo se trebali podsjećati kad se sjeamo njega i njegovog rada. Bilo bi pretenciozno govoriti ovako uzgredno o tome šta je duhovna, politika i nauka na ostavina Hamdije Emerli. O tome e, nadam se, biti još govora. Ne e valjda ni u nas muslimana vje no trajati nihilizam prema znanju, poštenu i odanosti višim i većim principima nego što je partijska vjernost i aktivnost ili goli interes. Ali, ako bi to što je amanet Hamdije Emerli a nama mlađim i posebno onima koji tek stupaju u aktivnu javni život, posebno nakon teških iskustava koja smo imali posljednjih petnaest godina, trebalo ukratko definirati, tada se ono može sažeti u slijedećih nekoliko stavova.

Prvo, to što se nama dogodilo nije Sudnji dan i najgore što je bilo i što može uopće da se dogodi. Svaka generacija muslimana u

našoj zemlji imala je teška iskustva i bila stavljana na probu. Stoga je prva pouka da treba biti trezven i znati šta da se radi, a to je moguće samo ako imamo znanja i morala da se suočimo sa istinama života, a odbacimo iluzije svake vrste. Drugo što je nama ostavio Hamdi-beg emerli, jeste da budemo vjerni svojoj tradiciji, svom narodu, vjeri, kulturi i zajedni kom životu sa našim susjedima i da nam Bosna i Hercegovina bude svagda prva na umu i na djelu. Treće što nam je ostavio je svijest da se samo radom i to upornim radom, u enjem i usvajanju svega što je dobro na svijetu, u smislu one Poslanikove izreke: "Tražite nauk pa makar i u Kini", kao što je i sam Hamdija emerli tražio u francuskoj nauci i dostignuće njihove demokratije, pronalazimo uzore i pouku za svoje i naše probleme. Najzad, on nam je ostavio pouku kako blagost, spremnost da se svako razumije i da se svakome pomogne, ali i da se bude odlučiti onda kad to zatreba, jeste jedino moguće i ispravan ljudski stav.

Završit ću ovo izlaganje sjećajući se jednog našeg razgovora. Bilo je to nakon što je tadašnja UDB-a, po instrukcijama Branka Mikula i uz pomoć jednog kupljenog imama iz Bugojna, konstruirala aferu oko rahmetli Husein-ef. oze, sa ciljem da razbije i politički kriminalizira (u komunizmu je, ali ne samo u njemu, i političko mišljenje moglo biti kriminalni delikt) njega i neke mlađe ljudi koji su se počeli okupljati. Ja sam dobro poznavao rahmetli Husein-ef. ozu i bio sam s njim u prijateljstvu. Jako me je to pogodilo i posebno me pogodio atak na mlađe i sposobne ljudi, zapravo jednu novu i dobro školovanu generaciju naše uleme, a posebno na mog studenta Hilmu Neimarliju. Prilikom šetnje sa profesorom emerlićem, kad smo se vratili sa sjednice u ANUBiH-a, ja sam mu oštrotvorno prigovorio što on i tadašnji reisu'l-ulema (Naim-ef. Hadžiabdi) puštaju da im kojekavi ljudi (sada ne u spominjati imena, jer ima još živih ljudi) diktiraju kako biti starješina Starješinstva i najvažniji alim u našoj

vjerskoj zajednici. Tada mi je profesor emerli kazao otprilike slijede e. "Još si ti, Muhammede, zelen! Ne znaš ti još šta je to komunizam i svaka vlast, uostalom. Kad bismo mi te ljude branili *ad liminem*, oni bi tek tada stradali, a i mi uz njih, kao što bi na elo Islamske zajednice doveli svoje notorne sluge. Od dva zla, a ovdje je sve zlo za nas, moramo birati ono manje. Mi nastojimo da sa uvamo ljude od zatvora, a pred zatvorom ponosan može biti samo fanatik ili budala." Odista je Hamdi-beg emerli bio i mudar i pametan ovjek. Svaka mu ast na njegovom životu.

Prof. dr. Omer Ibrahimagi

PROF. DR. HAMDIJA EMERLI
(U POVODU STOGODIŠNICE RO ENJA)

Zahvaljujem FIN-a, organizatoru ovog okupljanja i razgovora u povodu stogodišnjice ro enja prof. dr. Hamdije emerli a, jednog od najistaknutijih bosanskih i bošnja kih intelektualaca i pravnika u XX stolje u.

Smatram da je ovaj razgovor trebao organizirati Pravni fakultet u Sarajevu u saradnji sa FIN-om, i da Univerzitet u Sarajevu bude pokrovitelj ovog okruglog stola jer je prof. emerli bio i rektor sarajevskog Univerziteta (1969.-1973.).

Prof. Hamdija emerli bio je skoro trideset godina profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu od njegovog osnivanja 1946. godine do odlaska u penziju 1974. godine, i u tri mandata biran je za njegovog dekana. U obilježavanje ove stogodišnjice trebalo je da se uklju i i Akademija nauka i umjetnosti BiH, iji je redovni lan bio i prof. Hamdija emerli . Moram re i da se i ovaj okrugli sto održava u zakašnjenju od deset mjeseci na samom izmaku 2005. godine, u kojoj se 21. marta navršavalо sto godina od njegovog ro enja. Otuda treba odati priznanje FIN-u da se uop e uprili ilo obilježavanje ove stogodišnjice imaju i u vidu injenicu da je

profesor emerli bio i prof. Visoke teološke škole u Sarajevu prije Drugog svjetskog rata i da je predavao na FIN-u i bio njegov prvi dekan. Ipak ne mogu a da ne primijetim našu ukupnu nebrigu, u što samokriti ki ubrajam i sebe, da istaknute li nosti iz naše prošlosti u ovakvim povodima ne približavamo novim generacijama da se bolje upoznaju sa njihovim životom i djelom, li nosti koje mogu biti pozitivni uzori mladima. Sljedeće godine je stogodišnjica rođenja našeg također velikog intelektualca i pravnika prof. dr. Mustafe Kamari a te se nadam da će u tom povodu pripreme za obilježavanje njegove stogodišnjice biti na vrijeme izvršene.

Ja sam za ovu priliku pripremio kratko izlaganje o doprinosu prof. dr. Hamdije emerli a, da se otrgne od zaborava i od praštine državnog arhiva, relevantna dokumentacija od početka pripreme Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a od septembra 1943. godine, do Deklaracije prve izabrane Narodne vlade Bosne i Hercegovine, 2. maja 1945. godine, u kojem sastavu je bio i prof. dr. Hamdija emerli .

Dokumenti ZAVNOBiH-a od 1943. do maja 1945. godine sadržani su u dvije knjige. Prva knjiga sadrži dokumente Prvog i Drugog zasjedanja, a druga knjiga sadrži dokumente Trećeg zasjedanja ZAVNOBiH-a. Izbor dokumenata izvršio je prof. dr. Hamdija emerli . Bez dubljeg uvida u sam sadržaj dokumenata, samo prelistavanje ove dvije knjige govori o tome koliko je to bio veliki i odgovoran zadatak. U ovim djelima knjigama sadržani su ne samo svi relevantni dokumenti usvojeni na ovim zasjedanjima, nego i zapisnici i govori u enika tih zasjedanja iz kojih se može vidjeti atmosfera i prisnost odnosa između vijećnika nezavisno od toga ko je kojoj vjeri i naciji pripadao i na kojoj funkciji bio i kojim se poslom bavio i koje je zadatke imao.

Ne treba zaboraviti da su to bila historijska zasjedanja. Sam prof. emerli je na svim ovim zasjedanjima bio aktivan u članstvu.

Nasuprot nekim drugim bošnja kim intelektualcima koji su historijsku viziju u pogledu budunosti BiH vidjeli u Hitlerovom novom evropskom poretku, prof. emerli se nepokolebljivo opredijelio za NOP, što je djelovalo osvješću e na široke bošnja ke mase da se odluči nije opredijele za NOP BiH, koji je stajao na politi koj poziciji ravnopravnosti sve tri naroda u BiH. U svom govoru na Drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a prof. emerli je rekao jednu znamenitu rečenicu koja glasi: „Jedva jednom u istoriji od hiljadu godina Bosna nalazi svoje smirenje”, vrsto vjeruju i u historijsko-političku neminovnost obnavljanja bosanske državnosti kao moderne evropske države. Koliko je Bosna bila na teškom putu uspostavljanja svoje suverenosti i nezavisnosti, najbolje govore događaji u posljednjoj deceniji XX stoljeća i agresija na nju od strane njenih susjeda, da je uništeo kao državu i da unište njegovu bošnjački narod. To govori da ni 49 godina od obnove njene državnosti 1943., i zajednički život do raspada Jugoslavije 1991./1992. godine, nije bilo dovoljno da se ugasne velikodržavni apetiti Srbije i Crne Gore i Hrvatske prema uništenju Bosne i Hercegovine i njenog muslimanskog naroda. Stradanje Bosne u ove četiri godine 1992. - 1995. godine pokazuje koliku su u sebi negativnu energiju imali ti velikodržavni nacionalisti koji projektirali su, usred Europe, na kraju XX stoljeća, i pored suživota od 49 godina, u kome je Bosna i Hercegovina bila jedna od 6 federalnih jedinica (država) u socijalističkoj Jugoslaviji, početkom takve zloine kojih bi se po svojoj brutalnosti mogao postići i srednji vijek.

U toj injenici, u opstojnosti BiH kao nezavisne i suverene države, ja vidim značaj ovih sabranih dokumenata koji su najvjerojatniji dokumenti njene državnosti koje BiH ima u svojoj najnovijoj historiji. Njih je sabrovao i selektirao profesor ustavnog prava, koji je istovremeno bio i aktivni učesnik u stvaranju tih dokumenata na sve tri zasjedanja ZAVNOBiH-a i prve Narodne vlade Bosne i Hercegovine, izabrane voljom njenih

najboljih sinova, a iji su garant bili položeni životi desetine i stotine hiljada bosanskih gra ana iz reda sve tri njena naroda.

Kada danas u toj zbirci dokumenata pogledate spisak u esnika Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a održanog 25. i 26. novembra 1943. godine, u kome su vije nici navedeni po abecedi a ne po narodima i manjinama, kao što se to danas radi, pokazuje se u kolikoj mjeri je to što je danas dominantno u politici retrogradno, necivilizacijsko i pogubno za samoodrživost bosanske državnosti i nezavisnosti. Zato se moramo vratiti na intenzivnije izu avanje ovih dokumenata koje je odabrao prof. Hamdija emerli . Ovim trudom, koji je uložio prof. emerli , nama je pomogao da lakše memorišemo ove dokumente, a sebi je sagradio najbolji spomenik po kojem e ga se sje ati sve budu e generacije iz nau ne oblasti kojom se bavio cijelog života kao nezaobilazne literature i historijskog izvora za izgradnju savremene bosanske državnosti.

Da kod današnjih bosanskih politi ara i izdava a postoji svijest o tome kolika je važnost ovih dokumenata za o uvanje državnosti Bosne i Hercegovine, ovi dokumenti bi danas, u povodu 62. godišnjice ZAVNOBiH-a, bili štampani u zlatnom povezu i široko distribuirani do seoskih i uli nih biblioteka i prodava a knjiga.

Li no znaju i kolika je njihova važnost, hvala prof. dr. Hamdiji emerli u na ogromnom istraživa kom poduhvatu koji je tom prilikom uradio, a koji, ni nakon skoro eterdeset godina, nije relevantno nau no vrjednovan od naših odgovaraju ih nau nih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Nadam se da emo to u initi u neposrednoj budu nosti.

Hvala!

Prof. dr. Hasan Muratovi

O IZBORU HAMDIJE EMERLI A NA FUNKCIJU REKTORA SARAJEVSKOG UNIVERZITETA

Upravo se navršava 100 godina od rođenja jednog od najznačajnijih ljudi koji su živjeli i radili tokom XX vijeka u Bosni i Hercegovini, akademika Hamdije Emerlija. Drugi i kompetentniji je govoriti o mnogim aspektima njegovog bogatog i plodnog javnog i naučnog života i rada i zaslugama koje je stekao uzimajući u račun i njegove najznačajnije događaje u Parizu, doktorat na univerzitetu za pravo i administraciju Univerziteta u Parizu i kasnije plodan aganžman u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine, njegovu borbu protiv podjele zemlje putem sporazuma Cvetkovića-Makovca te najaktivnije u svojoj borbi i u antifašističkoj borbi i u kasnijem narodnooslobodilačkom pokretu protiv njemačko-talijanske okupacije Zemlje i doma ih pomagajući okupatoru.

Emerli je u toj borbi učestvovao od početka i bio među onima koji su utemeljili modernu bosansku državu 25. novembra 1943. godine. On je bio član ZAVNOBIH-a i učesnik zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu 29. novembra 1943. godine na kojem je utemeljeno federativno ustrojstvo buduće zajednice države Federativne

Jugoslavije. emerli je bio i prvi povjerenik ZAVNOBIH-a za pravosu e i prvi ministar pravosu a države Bosne i Hercegovine. Tu dužnost i politiku uop e ostavio je osnivanjem Pravnog fakulteta u Sarajevu 1946. godine, iji je bio mati ar, profesor i dekan za dugi niz godina.

Ono što bih ovdje posebno istakao jeste injenica da je akademik emerli bio rektor Univerziteta u Sarajevu 1970.-1973. god. Samo po sebi to ne bi morallo biti od osobitog zna aja, jer je takva ast bila razumljiva i logi na za ovjeka njegovog formata. Ali je ona u ovom slu aju karakteristi na za vrijeme i odnose u kojima se dogodila, a to je vrijeme potpune politi ke kontrole i odlu ivanja o izboru svakog funkcionera, a osobito na tako važne pozicije kakvu objektivno ini pozicija rektora najve eg univerziteta u Zemljji.


Do izbora akademika emerli a svi rektori su bili birani ili je taj izbor bio odre ivan iz Centralnog komiteta vladaju e Komunisti ke partije i kasnije Saveza komunista. Akademik emerli je bio poznat kao javno deklarirani musliman u vjerskom i nacionalnom pogledu, što nije bilo podobno ni za manje zna ajne izbore, pogotovo za izbor u zvanje rektora Univerziteta u Sarajevu. Osim toga, on je bio opoziciono raspoložen, nije bio lan Partije i izišao je iz strukture državne mo i zbog toga što je odbio ulazak u redove Komunisti ke partije.

Jedna mala grupa tadašnjih mla ih profesora se tim povodom sastala i dogovorila da iskoristi mogu nost da i skupština profesora, koja je bila neka vrsta nadomjestka demokraciji, ima pravo kandidiranja za rektora. Ta grupa je zatražila od akademika emerli a da pristane na kandidaturu za rektora u ime nastavnika i saradnika Univerziteta, a da oni osiguraju glasove za njegov izbor. Ta grupa je tražila od akademika emerli a da bude rektor profesora i studenata a ne Centralnog komiteta, da organizira suradnju

Prof. dr. Hasan MURATOVIĆ, O izboru Hamdije emeričke na funkciju rektora sarajevskog Univerziteta

univerzitetskih ljudi i pokušava voditi autonomniju politiku Univerziteta.

On se odlučio da pristane, što je samo po sebi bilo izraz hrabrosti, i bio je izabran. Nije to bila zasluga samo ljudi koji su ga predložili i podržavali, nego nesumnjivog emeričkog ugleda u univerzitetskoj i opštinoj javnosti u Bosni i Hercegovini, tako da ni organi Partije nisu na taj izbor negativno reagirali. Oni koji su navikli da se njihovi prijedlozi bez pogovora provode bili su veoma iznenađeni izborom, ali nisu mogli reagirati bez obzira što im akademik emerički, izabran bez njihovog pristanka, nije odgovarao. Akademik emerički, ono što želim naglasiti, je bio prvi demokratski i voljom univerzitetskih radnika izabrani rektor Univerziteta u Sarajevu, i to treba da bude zabilježeno.



Slika br. 1: Faksimil svjedočanstva o ispitu zrelosti

Prof. dr. Ismet Grbo

HAMDIJA EMERLI - REKTOR UNIVERZITETA U SARAJEVU

Izražavam zadovoljstvo što je FIN uprili jo sje anje na rahmetli dr. Hamdiju emerli a, istaknutog intelektualca i onog znamenitog Bošnjaka ija li nost zaslužuje i sje anje i poštovanje. U tom smislu odajem priznanje rukovodstvu i intelektualnim djelatnicima FIN-a, ne samo što su uprili ili ovaj razgovor, ve i što su tu diskusiju o jednom od mati ara i utemeljiva a svoje ustanove uprili ili i otvorili baš na ovaj na in. Tako su ova naša prisje anja i ukupni govor u inili primjerenum razlogu razgovora – 100 godina od njegova ro enja.

Moja ambicija nije da šire govorim o liku i djelu Hamdije emerli a. Moja je, zapravo skromna namjera da u nekoliko re enica ukažem na emerli a kao rektora Univerziteta u Sarajevu i vrijeme u kojem je u dva mandata on obavljao tu dužnost. Nadam se da dijelim s vama mišljenje ako kažem da je dužnost rektora sami vrh asnih dužnosti i da i u tradicionalnom, a i savremenom smislu zna enja pojma i izraza rektor, ast rektora pripada li nosti naro itih vrlina, posebnog ugleda i dostojanstva, što je u skladu sa latinskom tradicijom i jezikom, prema kojima je rektor starješina

akademskog kruga ili, kako bi to sociolozi rekli, akademskog društva. No, ako se vratimo u vrijeme kada je rahmetli emerli bio rektor, onda je to, složit emo se, bilo znatno druga ije nego danas. ini se da je bilo manje profano, odnosno, da je bilo više poštovanja i znanja i pismenosti, iako je bilo manje slobode. Danas je to, nažalost, dio one svakodnevnice koju producira inflacija obrazovanja i naša posvemašnja kriza. Pa i u situaciji kakva ona sada jeste i ime smo nezadovoljni, rektor treba da predstavlja vrh akademske i uop e znanstvene i moralne vertikale. To je, rekli bi eti ari, i ast i dužnost.

Hamdija emerli izabran je Odlukom Savjeta Univerziteta na dužnost rektora potkraj 1968. godine. Podsjetimo da je službeno sarajevski Univerzitet osnovan prili no kasno, 1949. godine.

Dakle, emerli je postao rektor Univerziteta u Sarajevu u vrijeme dvadesetogodišnjice njegova službenog postojanja i to kao njegov sedmi, odnosno šesti rektor. Prije emerli evog postavljanja funkciju rektora su vršili: Vaso Butozan, Drago Krndija, ponovo Butozan, Edhem amo, Aleksandar Trumi , Fazlija Alikalfi . Za razliku od njegovih prethodnika, koliko ja znam, emerli nije bio lan KP, odnosno SK, iako je bio vije nik ZAVNOBiH-a i aktivni u esnik NOP-a. Me utim, emerli je bio antifašist internacionalnog iskustva i obrazovanja. Bio je ugledna li nost s internacionalnim pedigreeom i obrazovanjem.

Na dužnost rektora stupio je nakon burnih studentskih doga aja u Svijetu i Jugoslaviji, pa tako i u Sarajevu. Stoga je imao i posebnu obavezu koja je proisticala iz studentskih zahtjeva za reformom. Dakle, situacija je bila unekoliko sli na sa današnjom, s tim što se sadašnja potreba za reformom i afirmacijom studentskih prava i potreba danas veže za tržište, a tada za ideologiju i slobodu.

Eto, to su dva akcenta koja sam ovdje želio javno re i s namjerom da potrtam potrebu za reaffirmacijom uloge i digniteta

Prof. dr. Ismet GRBO, Hamdija emerli , rektor Univerziteta u Sarajevu

rektora univerziteta, posebno rektora sarajevskog Univerziteta, ali i
da upozorim na značaj afirmacije akademske tradicije i važnosti
institucije rektora u svakom pa i u našem društvu u vrijeme njegove
tranzicije.

Hvala.

Препис

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ДИПЛОМА ПРАВНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

Георгиј Ђемерлић Хамдија рођен 28 марта 1905 године у Јави
Дримска бамбована/превес је на универзитету осам семестара и положио је
према преписима уредбe правничког факултета дипломски испит са споменом
оценом:

Врло добар/4,45/

Из појединачних група показао је свакака успех:

Из I групе наука одличан /5,5,4/
" II " " одличан /5,5/
" III " " врло добар /4,5,4,5/
" IV " " врло добар /5,4,4/
" V " " одличан /5,5,5/
" VI " " добар /4,3,/
" VII " " врло добар /4,4,4,/
Оба писмена испита положио је.

На основу тога Универзитет му издаје ову диплому, признајући му сва права
која му не закону припадају.

У Београду 5 новембра 1931. год. № 17124.

Ректор универзитета,
М.П./
Декан Правничког факултета,
Вл. Митровић р.р.
Др. Милета Новаковић с.р.

Свеједучни потпис сопственика дипломе,
Ђемерлић Хамдија с.р.

(М.Д.)
Издавац 27.11.31. (М.Д.)

Ректор:
Милета Новаковић

Да је препис вјеран своме овјеторијеном препису тврди,

Ректор:



Slika br. 2: Faksimil diplome Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. dr. Mirko Pejanovi

RIJE NA SKUPU O AKADEMIKU HAMDIJI EMERLI U

Profesora Hamdiju emerli a upoznao sam u okviru saradnje tadašnjeg Univerzitetskog odbora Saveza studenata sa Rektoratom Univerziteta u Sarajevu.

Profesor emerli obavljao je dužnost rektora Univerziteta u Sarajevu u godinama nakon poznatih studentskih demonstracija u junu 1968. godine. Bile su to godine u kojima je otvoren proces reforme Univerziteta. Glavna ideja je bila u podizanju kvaliteta studija kroz ja anje i studentske i nastavni ke odgovornosti za rezultate prolaznosti kao i poboljšanja studentskog standarda. Ova ideja se oblikovala u uvo enju trimestara na nekim fakultetima Univerziteta u Sarajevu. To je zna ilo permanentno u enje i u estalu provjeru znanja studenata. Bila je to, u našim uslovima, neka vrsta prete e današnjem bolonjskom procesu.

Studentska organizacija i njeni aktivisti snažno su zagovarali onaj aspekt reforme koji se odnosio na poboljšanje tadašnjeg studentskog standarda. Studentska organizacija je tražila bolje mogu nosti kreditiranja i izgradnju novih studentskih domova u Sarajevu.

Rijetki su bili nastavnici koji su u to vrijeme imali, a to izgleda prati sve generacije univerzitetskih nastavnika, volje i kuraži da se su ele sa studentskim problemima i zahtjevima.

Profesor Hamdija emerli se izdvajao po tome što je s velikom pažnjom i unošenjem pratilo studentsku društvenu i javnu aktivnost, studentske ideje i zahtjeve.

U estvovao je u radu godišnjih skupština Saveza studenata Univerziteta u Sarajevu. Imao je pripremljena i zapažena izlaganja na ovim skupštinama. Nije se upuštao u razmatranje opštih pitanja. Kretao se u sferi problematizacije univerzitetskih pitanja. U studentima i njihovoј organizaciji, Savezu studenata, video je snagu koja može inicirati brže rješavanje kako univerzitetskih, tako i društvenih problema.

Kao iskusni pedagog cijenio je mladala ki zanos u tretiranju tadašnjih protivrjenosti u društvenom razvoju. Uz ostalo tada je bio primjetan kriti ki odnos studentske populacije prema socijalnoj nepravdi i fenomenu birokratizacije upravlja ke politi ke elite.

Sje am se jedne tematske studentske konferencije o reformi Univerziteta u Sarajevu održane na Mašinskom fakultetu 1970. godine. Studentske kritike društvenih devijacija išle su do usijanja atmosfere na konferenciji. Profesor emerli kao rektor uklju ivao se u raspravu i umnogome dao za pravo studentskim kritikama i zahtjevima, ali je upozorio i na naše studentsko idealiziranje i nerealno o ekivanje. Ukazao nam je na otpore koji postoje u realnoj društvenoj zbilji. I nije se zadržao samo na javnom dijalogu za govornicom. Uskoro je uprili io razgovor sa Predsjedništvom Univerzitetskog odbora Saveza studenata. Tada e nam re i: „S pažnjom sam pratio vaše diskusije. Potom sam razmišljaо kako bi bilo za društvo idealno kad bi se mogao spojiti žar i zanos vas mladih sa iskustvom nas starijih. To bi mnogo pomoglo

Prof. dr. Mirko PEJANOVIĆ, Riječna skupu o akademiku Hamdiji emerli u društvenom razvoju kao i ubrzajući promjena u društvenom razvoju.“

U ovoj konstataciji bila je sadržana filozofija profesora emerlija u njegovoj rektorskoj saradnji sa studentskom organizacijom. Uživao je u studentskom mladala kom zanosu, a djelovao je tako da energija koju nosi mladost sama po sebi ide putanjom stvaralaštva.

Nije bilo veće studentske akcije u kojoj profesor emerli nije učestvovao li no.

Sve je to, dakako, imalo svoj rezultat u poboljšanju tadašnjih uslova studiranja i poboljšanju studentskog standarda. (Tada je donesena i odluka o izgradnji studentskog naselja u Nedžarićima.)

Funkcionisalo je neobično povjerenje između rukovodstva Univerzitetskog odbora Saveza studenata i profesora emerlija kao rektora. Mi smo u profesoru emerliju uvidjeli linost koja je zračila skromnošću, poštenjem, radinošću, odgovornošću i dobrotom. Bio je uzoran pedagog i naučni radnik.

Nakon našeg jednogodišnjeg mandata i saradnje, pozvao nas je u kabinet rektora. Uz nekoliko dobrih pouka i savjeta rekao nam je: "Dobro smo saračivali i dobro smo se upoznali. Za sve što vam u životu mogu pomoći slobodno dobitite i slobodno mi se obratite".

Brižnost i humanost linosti profesora emerlija u odnosu prema studentima može biti uzor svim dolazećim generacijama nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu.

ZBORNIK RADOVA, godina XXIV, 2006., br. 11.

R. F.
République Française

Diplôme de Docteur en Droit.

Le ministre de l'Instruction publique.

Vu les deux Diplômes d'études supérieures accordés à M. Čemerlić Hamdija n° à Janjic, Yougoslavie, le 31 mars 1905.
Savoir: 1^o diplôme de Droit public obtenu le 29 mai 1935.
devant la Faculté de Paris.

2^o Diplôme d'Économie politique, obtenu le 20. novembre 1936.
devant la Faculté de Paris.

Vu le Certificat d'aptitude au grade de Docteur en Droit accordé le 1^o décembre 1926, par le Professeur de la Faculté de Droit de Paris, M. demie de Paris au candidat ci-dessus désigné;

Vu l'approbation donnée à ce Certificat par le Recteur de l'Académie;

Attestant le susdit Certificat,

Donné par le présentant à M. Čemerlić le 21^o diplôme de Docteur en Droit, pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachées par la loi, décrets et règlements.

Le ministre de l'Instruction publique,

Sigillé Jean Zay

Fait à Paris sous le sceau du Ministère de l'Instruction publique,
le 5 avril 1937.

Pour l'exécution conforme

Le Directeur de l'Enseignement supérieur

Pour le Recteur:

Le Chef de l' Bureau

Le chef de bureau

Le chef de bureau

Pour le Recteur

L'inspecteur de l'Académie,

Signature: illisible.

Signature illisible

Signature de l'impétrant,
Čemerlić Hamdija.

Délivré par le Recteur de l'Academie de Paris le 23 avril
1937.

N° 267

Légation Royale de Yougoslavie
Office Scolaire
67 Boulevard de Reuilly-Paris XIII
Téléphone 41-43
r. n. 263 le 30.4.1937.

Taksa :
z dolbu fr. 40,-
z uvjerenje 125,-
prilog ---
Sveč. fr. 40,-
n (na ema)
30. aprila 1937. D.Dj.br.1460
Paris

Redact i potpis se na ovaj diplomi ovjerava.

rosvjetni referent
Kralj. poslanstvo u Parizu
M. Aranđelović s.r.

M. p.

Taksa poništana

Istinitost potpisa i pečata na ovog prosvjetcenog referenta
u Parizu potvrđuje Ministarstvo inostranih poslova.
Taksa naplaćena.din. 10,- na osnovu t.br. Zakona o tak-
siama 48.

F.L.br. 1325

20.5.1937.

Beograd.

M.P.

Po naredbi ministra
za Nacionalnu prav. odjeljenja
šef III Odeljenja
Potpis nezitek

Taksa poništana.

Slika br. 3: Faksimil prepisa diplome doktora prava

Doc. dr. Enes Durmiševi

PROFESOR EMERLI – TEORETI AR USTAVNOG PRAVA

Mada sam završio Pravni fakultet u Sarajevu, na kojem je akademik emerli skoro trideset godina predavao, nažalost, nisam ga zapamtio kao svoga profesora, jer je prije mog upisa na fakultet bio penzioniran. U razgovoru sa svojim starijim kolegama koji pamte profesora emerli a, name ne se misao da je bio veliki humanist, u enjak, kolega, prijatelj, jednom riječju: Profesor!

A Profesor bi na predavanjima prvo skicirao op u sliku problem koje je taj dan želio izlagati, i to širokim i maestralnim tezama i asocijacijama, a onda bi tako širok okvir popunio detaljima koje može interpretirati samo istinski pravni znalac. Poznato, laju tezu da je pravo suhoparno i dosadno, profesor emerli je najbolje demantirao neposrednošću, elokvencijom i li nim šarmom, dok je uvijek negdje "između redova" lebdjela misao o stalnoj potrebi da pravo bude u službi ovjeka i po mjeri ovjeka.

Od kolega sa Fakulteta sam uočio i nekoliko lijepih anegdota vezanih za profesora emerli a, iz kojih se bjelodano crtava lik poštenog i hrabrog ovjeka, što u tačka, kako bi se danas reklo:

"turbulentna vremena", i nije bilo baš "mudro". Baš zato emerli nije bio samo "na itani" profesor, nego je u sebi uspio sublimirati i duh naroda kome je pripadao, ali i duh vremena u kome je živio, i tako ostati ispravan i uspravan do kraja života.

Danas e mnogi sagovornici govoriti o liku i djelu profesora emerli a, a pogotovo oni koji su bili njegovi prijatelji, saradnici i poznanici. Da ne bih ponavljao nešto što e gore spomenuti bolje znati i imati o tome više injenica, opredijelio sam se da pokušam prikazati lanak profesora emerli a *Državnost republika u jugoslovenskom federalativnom sistemu*, objavljen u *Godišnjaku Pravnog fakulteta u Sarajevu*, broj XXIV, 1977. godine, na str.15-30.

Za ovaj lanak sam se opredijelio iz više razloga. Prvo, lanak u nazužem smislu tretira materiju koja je prioritetno bila emerli evo osnovno zanimanje: ustavno pravo. Drugo, to je vrijeme, kao što je poznato, nakon donošenja Ustava SFRJ 21. februara 1974. godine, koji je dotadašnjim republikama dao šira prava nego što je bio slu aj sa Ustavom iz 1963. godine, koji je zagovarao klasi ni tip federalizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Tre e, i danas je svima u BiH uveliko poznato da su bivše jugoslavenske republike i uspjele dobiti samostalnost na osnovu Ustava iz 1974. godine, odnosno interpretacije o federalnim jedinicama kao o državama i o pravu na samoopredjeljenje naroda kao trajnom na elu koje se ne može konzumirati jednokratnom upotrebotom, jer je ono trajno, neotu ivo i ponovljivo.

emerli upravo naglašava da se "federacija zasniva na dogovoru i ne shvata kao faktor iznad i nadre en federalnim jedinicama, ve kao zajednica ujedinjenih naroda na koju se prenose samo one funkcije što su izraz zajedni kih interesa i koje federacija treba da obavlja u jednakom interesu za sve ... Iz ovakvog shvatanja proizlazi *da federacija kao zajednica nema*

posebnih interesa, odvojenih i razli itih od interesa ujedinjenih lanova, ve da njena politika treba da predstavlja sintezu interesa svih ujedinjenih lanova (svi kurzivi su moji), a utvrivanje i ostvarivanje te politike treba da bude djelo svih" (str. 16).

Stoga je sasvim logično da profesor emerli tvrdi da se "izvorno pravo državnosti nalazi u republikama" i da one jedan dio svojih ovlaštenja prenose na zajednicu državu i time ostvaruju zajednički interes republika i pokrajina, a ne interes federacije kao nadnacionalne države.

emerli naglašava da *ovakva interpretacija odnosa između federacije i federalnih jedinica predstavlja novum* (str. 17) u razvoju federalizma i znatno odstupanje od klasičnog modela federalizma koji teži izdvajajući federaciju kao naddržavu i veoma jakom podređivanju federalnih jedinica takvoj naddržavi. Stoga je neophodno da se izbjegne takva podređenost federalnih jedinica, jer je federacija sredstvo za ostvarenje zajedničkih interesova republika i pokrajina, i stoga je "cikl organizacioni mehanizam federacije postavljen tako da se onemogući ova eventualnost. Uveden je princip paritetne zastupljenosti republika i autonomnih pokrajina u organima federacije, bez obzira na broj stanovnika, veličinu i razvijenost pojedinih republika, odnosno pokrajina. S obzirom na suženi obim funkcija federacije ..., došlo je do značajnog pojava uticaja republika i pokrajina u procesu donošenja odluka organa federacije..." (str. 17).

S obzirom da u federaciji postoje dva subjekta državnosti: federacija i federalne jedinice, i da se ukupna državna vlast ostvaruje paralelnom i koordiniranom djelatnošću u oba ova faktora, kao i da svaki od ovih faktora ima u tom domenu svoja utvrđena prava i sredstva za zaštitu ovih prava, problem podjele nadležnosti, u što uključujemo i pravo samoorganiziranja federalnih jedinica, predstavlja osnovno i veoma složeno pitanje svake federalne

države. Bez obzira da li ustav federacije tretira federalne jedinice suverenim državama, državama, zemljama ili drugim imenima, bitno je u kojoj je mjeri njima osigurano pravo samoorganizacije, tj. *pravo da one utvr uju svoju organizaciju i zašti uju je od presizanja organa federacije* (str. 18). Uporedni pregled rješenja ovog pitanja u savremenim federacijama pokazuje veliku raznolikost, ali u toj raznolikosti dolazi do izraza, u ve oj ili manjoj mjeri, dominacija federacije i esto u tolikoj mjeri da se pojedine federalivne države mogu tretirati više kao široko decentralizirane nego federalivne države.

Profesor emerli je znao, a to se o ito vidi iz gore navedenih redova - da je demokratizacija ustava i politi kog sistema jedan od neophodnih uvjeta demokratizacije cjelokupnog društva. Njegovo poznавanje prava i višegodišnje iskustvo oslobođilo ga je zablude o svemo i i apsolutizmu prava, jer je gore navedenom interpretacijom Ustava SFRJ iz 1974. godine i jugoslavenskog federalizma uspostavljenog ovim ustavom, pokazao da nije podlegao tadašnjoj tradicionalnoj teoriji državnog prava, koja je zastupala suprotno stanovište. A kakvo je ono bilo, najbolje pokazuje raspad Jugoslavije, kada je srpska/srbijanska hegemonisti ka politika "brane i i uvaju i" Jugoslaviju, u suštini je razgraivala grade i veliku Srbiju. Upravo je i najve i dio srpskih/srbijanskih ustavnih stru njaka interpretirao Ustav SFRJ iz 1974. suprotno onome kako je to inio profesor emerli u gore navedenom lanku. Otuda je i laiku, nepravniku jasno zašto je srpska/srbijanska politika devedesetih godina XX stolje a rušila Ustav SFRJ iz 1974. godine i zašto joj je bio "trn u oku". Posljedice takvog interpretiranja ovog ustava svakodnevno živimo.

Poput profesora emerli a, interpretaciju Ustava iz 1974. godine, kojom su zna ajno poja ani utjecaji republika i pokrajina u procesu donošenja odluka organa federacije i državnost federalnih

jedinica, prihvatile je i Badinterova komisija koju je formirala Evropska zajednica u jesen 1991. godine. Kao što je poznato, na zahtjev SFRJ Evropska zajednica je usvojila Deklaraciju o Jugoslaviji kojom je formirana gore spomenuta komisija od pet uglednih evropskih pravnih stručnjaka (koji su bili članovi ustavnih sudova zemalja EZ), na čijem čelu je bio predsjednik Ustavnog savjeta Francuske Robert Badinter. Ova komisija je 17. decembra 1991. u Briselu objavila deklaraciju kojom je uspostavila opće kriterije za priznavanje novih država nastalih u isto noj Evropi raspadom SSSR i cijelog komunista kog bloka.

Badinterova komisija je, 15. januara 1992. godine, na osnovu svih raspoloživih materijala, donijela odluku da je SFRJ službeno prestala postojati, jer je priznala nove države u "skladu sa normalnim standardima međunarodne prakse i političke realnosti u svakom pojedinom slučaju".

Profesor emerli je iznio svoj stav uprkos tadašnjoj zvaničnoj ideologiji, dok je i Badinterova komisija iznijela svoj stav uprkos tadašnjoj zvaničnoj politici Evropske zajednice prema Jugoslaviji. Vrijeme je dalo za pravo pravnicima emerli u i Badinteru.

UNIVERZITET U BEOGRADU
Kraljevine Jugoslavije

Pravni fakultet
Bр. 26136

13. juna 1937.


Savet pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na sednici od 13. juna 1937. g. na osnovu čl. 2 i 3 Zakona o nostrifikovanju diploma sa stranih univerziteta i Visokih škola i čl. 236 Opšte uredbe Univerziteta, nostrifikovao je ovu diplomu doktor. prava koju je g. Čemerlić Hamdija stekao na pravnom fakultetu Univerziteta u Parizu /Francuska/ kao ravnopravnu takvom diplomama izdatim od n ših dom čih pravnih fakulteta.

Taksu za ovu nostrifikaciju u ~~činu~~ iznosu od dinara 2.000,- /dvije hiljade/ jo tar.br. 342 Zakonom o taksumi nprl. ena je na diplomu utisнутa i propisno poništена.

Dekan Pravnog fakulteta, Dektor Univerziteta
Dr. Velizar Mitrović s.r. Dr. Dragoslav B. Jovanović s.r.

Taksu poništena.

Da je ovaj prijepis istovjetan sa svojim izvornikom jamči:



Slika br. 4: Faksimil nostrifikacije diplome doktora prava

Dr. Suad Arnautovi

DOPRINOS ACC. HAMDIJE EMERLI A IZGRADNJI MODERNOG IZBORNOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

*Dame i gospodo,
cijenjena familijo acc. emerli a,
uvaženi publikume,*

Za nas koji smo bar fragmentarno proučavali život i djelo acc. Hamdije emerli a govoriti o njemu i njegovom doprinosu razvoju znanosti u Bosni i Hercegovini predstavlja izuzetan izazov i ogromnu odgovornost. No, i pored toga, mi smo odlučili da, bar u natuknicama, ukažemo na doprinos ovoga izuzetnog eruditu razvoju i izgradnji modernog izbornog sistema u Bosni i Hercegovini.

Acc. Hamdija emerli bio je jedan od utemeljivača modernog izbornog sistema u BiH u vrijeme obnove njene državnosti kako tokom NOB-e 1941.-1945., tako i u tadašnjoj poslijeratnoj izgradnji. Svoju posve enostavljenu izgradnju države Bosne i Hercegovine i njenog izbornog sistema, u okviru FNRJ i SFRJ, acc. emerli je nastaviti i kroz obavljanje visokih državnih i

znanstvenih dužnosti u periodu od 1946. god. pa sve do penzioniranja, odnosno do svoje smrti.

Kao što je poznato, acc. emerli je svoj znanstveni put otputovao 15. decembra 1936. godine odbranom doktorske disertacije pod naslovom "Izborni sistemi u Jugoslaviji" ("Les systemes electoraux en Yougoslavie"), koju je pripremio i odbranio na francuskome jeziku pred trouškom komisijom na Univerzitetu u Parizu – Fakultet de Droit. Ova disertacija je iste godine objavljena u izdanju Pierre Bossuet iz Parisa. Interesantno je da ova disertacija, nesumnjivo znanstveno veoma interesantna, nikada nije prevedena na bosanski jezik. Nadam se da će se to, ipak, vrlo skoro dogoditi uz predgovor uvaženog emeritusa, prof. dr. Omera Ibrahimagića, nekadašnjeg studenta prof. emerli a.

Već u ovoj disertaciji acc. emerli iskazuje izuzetnu sklonost ka temeljitoj znanstvenoj analizi i kritici opservaciji tadašnjeg jugoslovenskog ustavno-pravnog i izbornog sistema, te taj sistem analizira u svjetlu komparacije sa tada dostignutim demokratskim standardima u ovoj oblasti. U tom kontekstu napomenimo da je acc. emerli već tada objavljivao rasprave o različitim izbornim sistemima.¹ U disertaciji emerli pozivajući se na savremene teorijske autoritete toga doba, obrazlaže na veoma savremen način ključne elemente svakog izbornog sistema. On manjim mjerom i talentiranog znanstvenika akribički traga za historijskim korijenima izbora i izbornih sistema u svim pokrajnjama Kraljevine Jugoslavije. On metodološki precizno, koristeći se historiografskom metodom, polazi od analize uzroka i povoda stvaranju jugoslovenske države, a potom analizira razlike izborne zakone koji su primjenjivani u zemljama koje su ušle u

¹ V. npr. studiju "Engleski izborni sistem", *Pravosudje*, Beograd, 1937.

sastav prve Jugoslavije. U tom kontekstu za nas je naro ito zna ajna njegova analiza izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine uvedena ukazom cara Franje Josifa I 17. februara 1910., odnosno donesena stupanjem na snagu Izbornog reda na osnovu kojega je izabran i prvi saziv Sabora Bosne i Hercegovine 1910. godine, dakle u vrijeme kada je BiH bila pod upravom Austro-Ugarske monarhije.

On, kao izuzetno talentiran jurist, ukazuje da je tadašnji izborni zakon bio veoma komplikiran i da je predstavljao mješavini ograni enog (poreznog) i op eg prava glasa. Sabornici su se birali na dva na ina: jedan dio po obi ajnom pravu (virilisti), a jedan dio je bio biran. emerli je izvršio detaljnu analizu aktivnog i pasivnog bira kog prava uvedenog Izbornim redom. Posebno je analizirao kurijski izborni sistem karakteristi an za taj izborni zakon te u tom kontekstu i specifi nu odredbu koja je dopuštala muslimanskim ženama, koje su pla ale 140 kruna zemljišnog poreza, da indirektno biraju putem svojih muških posrednika koji su i sami bili bira i u prvoj klasi prve kurije.

U nastavku analize prvog modernog izbornog sistema u historiji BiH acc. emerli se osvrnuo na izborne jedinice, formiranje bira kih spiskova, tajno i javno glasanje, te na žalbeni postupak. U zaklju ku ove analize emerli se veoma kriti ki osvrnuo na ovaj izborni sistem konstatiraju i da je on nepotrebno poja ao razdvajanje klasa i društvenih grupa u tadašnjem bosanskom društvu, naglašavaju i i pravno sankcioniraju i evidentne razlike, posebno konfesionalne, koje su egzistirale u BiH.

emerli je minucioznom preciznoš u izvršio detaljnu analizu izbornog sistema u Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji ukazuju i na veoma krupna i gruba odstupanja tadašnjeg izbornog modela u odnosu na tada važe e demokratske standarde. Tako, emerli veoma argumentirano i injeni no ta no ukazuje na

neprirodne granice izbornih jedinica u tadašnjem izbornom zakonodavstvu koje su, sada to dobro znamo, bile skrajane tako da neovisno od izbornih rezultata favoriziraju ve inski srpski narod i time doprinosile ja anju nejednakosti gra ana u izbornom procesu.

emerli je, tako er, ukazao i na krupne eskapade u izbornom sistemu tadašnjeg jugoslovenskog apsolutisti kog režima spram estog prilago avanja izborne formule za prera unavanje glasova u mandate interesima kralja i vladinih krugova i s tim u vezi modeliranja nedemokratskog izbornog sistema, te zna ajnim odstupanjima od demokratskih standarda kojima je pribjegavao Kraljev režim.

U zaklju ku svoje doktorske disertacije emerli se, uvažavaju i realnost višenacionalne i višekonfesionalne, a time i višekulture kompozicije tadašnje jugoslovenske države, nedvojbeno opredjeljuje za proporcionalni, a protiv ve inskog uninominalnog izbornog sistema u Jugoslaviji. On to svoje stajalište znanstveno obrazlaže zahtijevaju i da se istraže tehni ki postupci koji e omogu iti "da se bolje ispuni volja cijelog bira - kog tijela da bi Narodna skupština bila što je mogu e pouzdanije predstavništvo za cijelu zemlju". emerli , dakle, pledira za pravednim politi kim predstavništвом koje e se realizirati putem proporcionalnog izbornog sistema (prihva aju i u enje J. S. Milla opredjeljuje se za D'Hondtov sistem), a sve s ciljem da "parlament bude sastavljen od istih elemenata kao narod i kao partije koje postoje u narodu." emerli je ve tada, prate i savremenu literatu - ru,² koja se oslanjala na u enja T. Hobessa, J. Locka, Ch. Montesquea i J.J. Rousseaua u XVII i XVIII stolje u, koji su potpunije utvrdili i objasnili filozofiju politi kog predstavljanja, dobro znao da postoje dva temeljna na ela politi kog

² V. npr. studiju "Istorisko porijeklo reprezentativnog i parlamentarnog režima", *Gajret*, Kalendar, 1940. godine, str. 64-70.

predstavništva. U ve inskim izborima cilj je da se dobije vladina ve ina jedne stranke ili koalicije stranaka u predstavni kom tijelu bez obzira na broj dobijenih glasova, jer taj broj ne mora zna iti i ve inu u glasa kom tijelu; dok je u proporcionalnim izborima cilj da se u predstavni kom politi kom tijelu vjerno odslikaju društvene snage i politi ke grupe koje djeluju u narodu kako bi parlament predstavlja "ogledalo društva". Imaju i u vidu tragi na iskustva i rješenja u tadašnjem jugoslovenskom izbornom zakonodavstvu, emerli evo opredjeljenje za proporcionalni sistem predstavlja neposredan doprinos razvoju i izgradnji modernog izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, jer je ovaj D'Hondtov sistem primijenjen i na prvim višestrana kim izborima u BiH 1990., kao i 1996. god.

Kao mlad ovjek, pariški doktor pravnih nauka, iskreno opredijeljen za antifašizam, emerli je ste eno znanje primjenio kroz svoj antifašisti ki angažman pristupaju i bosanskohercegova kom antifašisti kom, partizanskom narodnom pokretu, u kojem je bio jedan od istaknutijih lanova. Podsjetimo, dr. emerli je bio vije nik Prvog, Drugog i Tre eg zasjedanja Zemaljskog antifašisti kog narodnog oslobo enja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH). Savremena teorijska znanja koja je stekao u Parizu pomogla su mu da svoj doprinos izgradnji novog revolucionarnog izbornog sistema primjeni neposredno u praksi. U žaru antifašisti ke borbe kada su Fo anskim i Septembarskim propisima udarani temelji novog izbornog sistema koji se zasnivao na uvo enju univerzalnog i direktnog bira kog prava, bira kog prava žena, itd., i emerli svojim teorijskim i pravni kim znanjem daje ogroman doprinos izgradnji nove vlasti u Bosni i Hercegovini, po ev od izgradnje NOO, pa do ZAVNOBiH-a. Kasnije, u oslobo enoj Bosni i Hercegovini, ta nije 1968. godine, acc. emerli e na i vremena da u dva toma, na oko 1.500 stranica, sa bogatim predgovorom, objavi svu gra u vezanu uz pripremu i održavanje I, II i III ZAVNOBiH-a. Njegova omiljena tema "Bosna i Hercegovina u

NOB-i" bit e njegov životni saputnik, jer o univerzalnim humanisti kim vrijednostima narodno-oslobodila kog pokreta acc.

emerli nikada nije želio prestat da piše i prenosi ta saznanja mladim generacijama. Angažman acc. Hamdije emerli a u antifašisti kom pokretu, posebno na izgradnji narodno-oslobodila kih odbora i ZAVNOBiH-a, te njegova teorijska eksplanacija i teorijska elaboracija postanka i razvoja narodne vlasti u BiH za vrijeme NOB-e (organizaciona izgradnja NOO-a), predstavlja drugi ugaoni kamen znanstvenog doprinosa acc. emerli a izgradnji modernog izbornog sistema u Bosni i Hercegovini.


I na kraju, tre i zna ajan emerli ev doprinos izgradnji savremenog izbornog sistema u BiH ogleda se u njegovom znanstvenom, edukativnom i državni kom djelovanju od 1946. god. pa sve do njegove smrti. U tom periodu acc. emerli je objavio brojne rade, naj eš e u Godišnjaku Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Godišnjaku Istorijskog društva BiH, zatim u izdanju Instituta za istoriju radni kog pokreta. U okviru njegovog edukativnog rada zapaženo je izdavanje univerzitetske skripte "Ustavno pravo" (1961., uz kasnije dvije dopune), iz kojega su mnoge generacije studenata Pravnog fakulteta crpile znanje, te brojni radevi kojima je osvjetljavao ustavno-pravnu izgradnju Bosne i Hercegovine u okviru NOP-a i nove Jugoslavije.

U okviru državni kih dužnosti ime acc. emerli a neizostavno se veže uz prve dane uspostave nove vlasti u BiH nakon Drugog svjetskog rata. Naime, emerli je bio prvi ministar pravosu a u prvoj Narodnoj vladi Bosne i Hercegovine koja je formirana 28. aprila 1945. god. i koja je bila prva bosanskohercegova ka vlada nakon novembra 1918. godine. Acc. emerli je, isto tako, obnašao dužnost dekana i profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednika Vrhovnog sabora Islamske zajednice u

Dr. Suad ARNAUTOVI , Doprinos acc. Hamdije emerli a izgradnji modernog izbornog sistema u BiH

SFRJ, bio je jedan od utemeljitelja Fakulteta islamskih nauka i njegov dugogodišnji dekan i profesor, itd., itsl.

Cjelokupni teorijski angažman acc. emerli a, naro ito u pogledu rasprava o izbornom sistemu, nesumnjivo, ovoga profesora svrstavaju u historijski najznačajnije bosanskohercegovačke, a posebno bošnjačke autore. U toj bh. znanstvenoj vertikali emerli predstavlja osebujnu i nezaobilaznu pojavu i do sada neprevazi eni intelektualni autoritet.



Slika br. 5: Faksimil prepisa diplome doktora prava

Prof. dr. Hidajet Repovac

U POVODU STOTE OBLJETNICE RO ENJA HAMDIJE EMERLI A

Sje anja iz djetinjstva su prozra na kao proljetno nebo, nevina i naivna u svojoj istoti, ali važna u mozaiku naših ukupnih poimanja svijeta i stvaranja objektivne slike o njemu. U jednom idili nom i beskrajno dragom ambijentu našeg imanja u Lješevu, koje je spaljeno i uništeno u nedavnom ratu, provodio sam ljeta moga djetinjstva sa roditeljima i rodbinom u starim ladanjskim kuama na imanju moga pradjeda Mustafe Hilmi hadži Omerovića Muftića, prvog bosanskog reisu'l-uleme. Njegova kćer, Aiša-hanuma (moja nana) i djed Ibrahim-beg Repovac, podigli su u tom prelijepom ambijentu vlastiti ljetnikovac koji je naslijedio moj otac Nasih-beg Repovac. I djed i otac su bili intelektualci, prvi profesor i jedan od osnivača Prve sarajevske gimnazije, urednik "Nade" i "Behara", a drugi akademik i profesor Šerijatske sude ke škole u Sarajevu i pravnik sa diplomom Pravnog fakulteta u Zagrebu iz 1918. godine.


Osim kćeri Aiša-hanume, reisu'l-ulema Mustafa Hilmi imao je nekoliko sinova, među kojima je bio istaknuti političar i senator, Salem-ef. Muftić. Na istom imanju senator Salem-ef. je imao svoj

idili ni ljetnikovac, ravan onima koji su se u to vrijeme mogli vidjeti na bogatom gra anskom Zapadu. Borave i u Parizu upoznao je mladog studenta prava i doktorskog kandidata na Sorboni, rodom iz Janje, Hamdiju emerli a i materijalno ga podržao da stekne doktorat nauka na jednom od najuglednijih svjetskih univerziteta.

Hamdi-beg, kako smo ga mi djeca zvali, ali i svi drugi koji su ga poznavali i poštivali, postao je Salem-ef. zet oženivši se s njegovom kerkom Sejda-hanumom, jednom izuzetnom, finom i blagom ženom, dostoјnom nasljednicom svoga đeda i oca. Kao dijete bio sam impresioniran figurom Hamdi-bega emerli a, ovjeka koji je preuzeo upravljanje velikim dijelom imanja reisu'l-uleme Mufti a. Bio je uspravan i visok, izuzetno visokog eli i svijetlih oiju, iji pogled nikada nije išao ispod razine njegovog visokog stasa. Nama djeci se inilo da njegov pogled seže negdje daleko prema Montmartre i Sorboni i da vidi ono što mi trenutno ne vidimo. Njegovi biografi i savremenici znaju šta je sve bio i koje je sve poslove i funkcije obnašao, i kada se to sve zbroji, ovjek ne može da povjeruje da jedna ple a sve to mogu iznijeti na sebi. Ali, u smiraj dana, kada bi se nad vo njacima Lješeva u julu i augustu nadvile lagahne izmaglice, Hamdi-beg je ostavljao svoj profesorski posao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, svoj rektorski posao na Univerzitetu, svoj posao predsjednika Sabora IVZ u BiH itd., i dolazio podno prelijepih lješevskih brježuljaka da okrijepi dušu. Ali, taj neumorni ovjek nalazio je odmor u radu i nije mu bilo teško upregnuti konje i zaorati njivu, obirati vo e sa brojnih stabala najboljih sorti koje su se mogle na i samo u Be u ili Budimpešti, a koje je, uzgred re eno, i moj otac donosio sa tih prostora, uzzgajati maslinjake, podizati ogradu oko imanja, sakupljati sijeno... Svoju je djecu, Esmu, Aidu i Selima, odgajao u tom duhu (k erke su mu doktori medicine, a sin inženjer i dobar poznavalac nekoliko zanata).

Prof. dr. Hidajet REPOVAC, U povodu stote obljetnice rođenja Hamdije
emerli a

Nema više tog djetinjstva, već odavno nema ni Hamdi-bega,
ali ni onog idili nog sjaja Lješeva kakvo je nekada bilo. Ladanske
kuće Muftija, Repovaca i emeričke su srađnjene sa zemljom da se
ne bi znao ni trag o njihovom postojanju. U nekom novom,
potpuno različitom Lješevu, postoji spomenik onim mještanima
(njih dvadeset i etvero) koji su pobijeni na sred sela 1992. godine.
Kada odem tamo, proučim Fatihu za rahmet njihovim dušama i
sjetim se vremena kojeg više nema i koje se ne može vratiti.



Slika br. 6: Faksimil nostrifikacije diplome doktora prava

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Краљевине Југославије
ОДЈЕЋЕЊЕ ЗА ОРЕЂЕНУ НАСТАВУ
Снбр. 36866
24 децембра 1937 године
Београд

За ово постављање има празно бу-
дегоско место и слободног предита по
парт.284 поз.1 буџета за 1937/38 год.

за референта
Ј.Марковић,с.р.

Хемерлић др.Хамдија, дипломирани студент Правног факултета у Бео-
граду, са положеним докторатом из јавног права и политичке економије на
Правном факултету у Паризу, моли је буде постављен за доцента ВИШ школе
у Сарајеву. Молби је приложио документа из којих се види:

- 1) да је рођен 21 марта 1905 године;
- 2) да је држављанин Краљевине Југославије;
- 3) да је отслужио обавезни рок у стручном кадру;
- 4) да је исправни моралног вредна и да није полицијски најављиван;
- 5) да није осуђиван на казну лишаја слободе и губитка часних пра-
ва;
- 6) да није под стечајем;
- 7) да није под старателством, скруништвом нити је над њим продуже-
на очинска власт;
- 8) да је душевно и телесно потпуно здрав и способан за првашну
службу;
- 9) да је положио испит зрелости у Шеријатској гимназији у Сарајеву
у 17. јуну 1927 године;
- 10) да је српско Правни факултет у Београду 5. новембра 1931 год.;
- 11) да је положио докторат правних наука на Правном факултету у
Паризу 15. децембра 1936 године;
- 12) да је био чиновнички приправник Државне финансијске дирекције
у Сарајеву од 3 - X - 1932 до 28. априла 1936 године.

Комисија образоване одлуком Снбр.44277/37 године, на основи чл.46
Уредбе о ВИШ школи у Сарајеву по објављеном конкурсус преузима да је она
научна радова др.Хемерлића и префекта га је једнотако са постављање.
Са изложеном, а на основи §22,3,22,45 ст.3,48,103,117 т.3 и 346
Закона о чиновницима, чл.30 и 46 Уредбе о Вишој исламској шеријатско-те-
лошкој школи у Сарајеву и овлађења П.бр.41065/37 године

ПОСТАВЉАМ:

ХЕМЕРЛИЋ др.Хамдију, дипломираних правника и доктора правник нау-
ке, за доцента Вишој исламској шеријатско-теолошкој школи у Сарајеву, са пра-
вима чиновника од VIII положајне групе по §22 Закона о чиновницима, с тим
да му се по §113 Закона о чиновницима рачуна у рок као и за одређивање
капацитета личне пензије од времена проведеног у државној служби од 3 - X
1932 до 28-IV-1936 године, једна половина, што чини 1 година, 9 месеци и
13 дана.

Исплата принадлежности има се вршити у смислу ст.1 §30 Закона о
чиновницима, пошто се прстходно поступи по тач.2 §134 истог закона.

Издатак пада на терет парт.284 поз.1 буџета за 1937/38 годину.

Верском стоењу у извршењу.

По овлађењу
Министар просвете
помоћник,
Б.Кочачевић,с.р.

Хемерлић

Slika br. 7: Faksimil postavljenja za docenta na VIŠT-u u Sarajevu

Prof. dr. Omer Naki evi

SKUP O EMERLI U

Kada mi je bila upu ena zamolnica da se obratim slušateljstvu u povodu stogodišnjice prof. dr. Hamdije emerli a, pomislio sam da kažem nešto:

- o njegovom osnovnom obrazovanju u Janji, kasabi, njegovom rodnom mjestu;
- o njegovom srednjem obrazovanju, u Sarajevu, na Šerijatskoj gimnaziji;
- o njegovom visokom obrazovanju na Pravnom fakultetu u Beogradu;
- o sticanju doktorata u Parizu;
- o prvom zaposlenju u Banjoj Luci kao konceptualnom pripravniku Drinske finansijske direkcije;
- o njegovoj zamolnici za postavljenje na VIŠT-u u Sarajevu u zvanje docenta VIII grupe;
- o promaknu u VII položajnu grupu;
- o imenovanju u izvanrednog profesora, kako stoji u dokumentaciji i prestanku službe na ovoj školi, jer je iza oslobo enja postao ministar prosvjete Republike BiH.

Iz ovog svega karakteristično bi bilo:

- izjava o njegovom nacionalnom i vjerskom opredjeljenju;
- njegovo polaganje zakletve i
- podaci koji su traženi od strane Ministarstva prosvjete u Beogradu u svrhu njegova postavljenja na VIŠT-u i
- podaci o stručnim radovima.

Međutim, ovo bi bili administrativni podaci i ne bi govorili o linosti prof. dr. Hamdije emerlija kao ovjeka, pa sam zanemario ovo, ustupajući vam na uvid samo njegove dvije fotografije iz vremena postavljenja za docenta na VIŠT-u.

Budući da je prof. dr. Hamdija emerlija rođen u pitomoj Janji, kasnije slogan glasi: "Budimo složni i potpomažimo se i obrazujmo se", a što danas znači:

- vratimo se svi u Janju;
- obrazujmo se na bosanskoj jeziku i
- insistirajmo na otvorenju ispostava nekih fakulteta Tuzlanskog univerziteta.

Kažu da je Janja u prvoj polovici dvadesetog stoljeća imala više svršenika raznih fakulteta nego Bijeljina. Otuda je emerlija evo skakutanje po sokacima Janje, bratanje u istoimenoj rijeci Janji i kupanje u brzoj Drini naučilo kako se ponašati u društvu. Rado bi saslušao mišljenje drugoga i kao izvrstan u našoj interpretaciji "mudžtehid", što znači onaj koji traži najpovoljnije rješenje za određenu situaciju, ne samo da ne izbjegava konsultacije, nego ih traži i nameće.

Tri momenta iz okvira mogu susreti sa prof. dr. Hamdijom emerlijem, o kojima esto razmišljam, želim istaći. Sve tri ova susreta govore o iskustvu i zrelosti o konsultovanju i usmjerenju ovjeka kako da se ponaša svaki onaj koji obnaša bilo kakvu

funkciju od društvenog zna aja. U krugu u kome se ja kre em, to je u skladu sa naredbom Uzvišenoga koja glasi: *I dogovaraj se s njima o aktualnim pitanjima, a kada na osnovu dogovora, nešto odlu iš, onda se osloni na Uzvišenoga!*

Jedan od tih susreta bio je u vremenu izbora novog reisa. Prošlo je nekoliko vremena od smrti rahmetli Kemure i trebalo je izabrati nekoga drugog. U to vrijeme bio sam jedan od profesora GH medrese. Ne znam zašto je pao izbor i na mene i još jednog moga prijatelja da i nas konsultuju. Susret je bio pomalo neobi an i veoma konspirativan. Ovo ne zna i da nije i druge li nosti konsultirao. Bilo je to u mjestu Lješovo, ali da bi bilo u punoj konspiraciji, sjeli smo pored jednog stoga sijena i razgovarali. Kratko je izložio o emu e razgovarati. Pošto se radilo o izboru novog reisa, predo io nam je, nama dvojici, osobe koje su, kako mi to danas kažemo "u igri". O svakoj li nosti iznosio je ono što je isti e, pozitivno ili negativno. Vagali smo svaki pojedina no, podrazumijevaju i tu i društvene okolnosti. Kada smo se opredijelili za jednu li nost, dr. Hamdija emerli je rekao: "E sada, ako ga izaberemo, da ne istupamo protiv njega i ne unosimo metež!"

Drugi susret iste prirode bio je poslije smrti izabranog reisa o kome smo se ranije dogovarali. Tada sam bio dekan Fakulteta islamskih nauka i lan izbornog tijela za reisa, pa je ovdje imao i razloge da i mene konsultuje. Bio je u dubokoj starosti. Centar za ravnotežu bio mu je poreme en. Došao je u društvu jednog lana Rijaseta. Nije se dugo zadržavao. Odmah je postavio pitanje: "Koga biste vi predložili za Reisa?" Odgovorio sam još kra e. Taj odgovor je glasio: "Predložio bih: visoko obrazovanu osobu, vrlo komunikativnu, nikako kompromitovanu osobu, izabrati osobu koja e zastupati i braniti interese Islamske zajednice, ne inovništvo, nego muslimane." Nije mi ništa na to odgovorio. Otišao je prili no umoran.

Do nekoliko vremena starost ga je prikovala za postelju. Obišao sam ga. Nije se dizao iz postelje, ali je našao snage da se interesuje za FIN, rad na Fakultetu, za profesore i studente.

Odjednom mi je prohujalo kroz glavu sje anje na ispit jednog studenta FIN-a. Bio sam lan komisije. Kandidat polaže taj ispit po tre i put. Prof. dr. Hamdija emerli ispitivao je kandidata jer je to bio njegov predmet, a posljednje pitanje je glasilo otprilike: Kakva je razlika izme u republi kog i rojalisti kog sistema? Kandidat je ponavljao pitanje bez ikakva objašnjenja. Prof. dr. Hamdija emerli pita me, kao lana komisije, šta emo sa njim. Odgovorio sam: "Pošto je ispit iz tre e godine, kandidat odgovara po tre i put, a o ito je da on nema smisla za politiku..." "Zna i, da ga pustimo," prekinuo me je Profesor! Odgovorio sam potvrđno.

Kad svodim ovu rije kraju, možemo zaklju iti da je svim svojim bi em bio predan užoj i široj zajednici. Ja posmatram njegovu opredijeljenost kroz prizmu njegove uže zajednice, što e re i Islamske zajednice. Rano se opredjeljuje za rad u IVZ. Kraj života provodi ponovo u okviru Islamske zajednice, a zrelo doba posve uje široj zajednici, tako da nema ni jednog pravnika koji je stekao obrazovanje na Pravnom Fakultetu u Sarajevu niti i jednog šerijatskog sudije - kadije, u rasponu od 1938. do 1945. godine, a da se ne sje a sa lijepim uspomenama ovoga svoga profesora, dr. Hamdije emerli a.

Eto, to je bio prof. dr. Hamdija emerli .

Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah!

Doc. dr. Ismet Bušatli

ANGAŽMAN
AKADEMIKA PROF. DR. HAMDIJE EMERLI A
U SABORIMA ISLAMSKE ZAJEDNICE

Na saborskim izborima održanim u martu 1976. godine akademik prof. dr. Hamdija emerli izabran je za lana Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Na prvoj sjednici Sabora održanoj 10. maja iste godine u Sarajevu izabran je za lana Starještinstva i lana Vrhovnog sabora Islamske zajednice u SFRJ. Na prvoj/konstituirajuoj sjednici Vrhovnog sabora održanoj u Beogradu 24. maja 1976. godine izabran je za njegovog predsjednika i lana Vrhovnog islamskog starještinstva Islamske zajednice u SFRJ.

Akademik prof. dr. Hamdija emerli zagovarao je i nastojao uspostaviti Islamsku zajednicu kao organizovanu cjelinu u kojoj je bitno pitanje pravilnog fukcionisanja svih njenih dijelova. Vjerovao je da je to uvjetovano pravilnim razgraničenjem odnosa između viših i nižih organa, tako da svakome bude jasno do koje granice idu njegova ovlašćenja i striktno se pridržava tako utvrđenih granica. Znao je da se ovako postavljeni odnosi utvrđuju normativnim aktima koji obavezuju sve organe, pojedine službenike i

vjernike da se kre u u granicama tako utvr enih odnosa da bi Zajednica normalno fukcionisala, poslovi u njoj na vrijeme i uredno se obavljal.

Kao sabornik, akademik prof. dr. Hamdija emerli naglašavao je vrlo veliki zna aj normativnih akata, a samim tim i normativnu djelatnost sabora i starješinstava Islamske zajednice. Kako je Islamska zajednica ve imala takve normativne akte prije njegovog izbora u sabore (Ustav, statuti, pravilnici i dr.), kao iskusan pravnik akademik prof. dr. Hamdija emerli otkriva je njihove slabosti i nedore enosti te svojim i zadatkom svih novoizabranih sabornika smatrao dopunu tih akata s ciljem da se "što je mogu e više preciziraju nedovoljno odre eni odnosi izme u pojedinih organa". Bio je siguran da e se time otkloniti mogu e proizvoljnosti u ponašanju pojedinih organa, a i pojedinih vjernika, jer ovakve proizvoljnosti dovode do nesporazuma i sukoba pa, naravno, i zastoja u urednom obavljanju zadataka. Uslijedili su: *Pravilnik o polaganju stru nih ispita službenika IZ-e u SFRJ* i *Pravilnik o vjerskoj pouci u Islamskoj zajednici u SFRJ*.

Rukovodio je pripremama oko osnivanja Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, bio lan Mati arske komisije koja je izvršila izbor prvog nastavnog koga kadra i kao prvi dekan osobito je zaslužan za normativno ure enje cjelokupne organizacije i rada Fakulteta. Višegodišnji rad kao nastavnika Više islamske teološke škole u Sarajevu, nastavnika i dekana Pravnog fakulteta i rektora Univerziteta u Sarajevu omogu ili su mu da studij na Islamskom teološkom fakultetu veže za višestoljetnu tradiciju islamskog obrazovanja i uredi prema standardima i normama savremenih visokoškolskih ustanova.

Akademik prof. dr. Hamdija emerli nastojao je da se u Islamskoj zajednici uspostavi striktno pridržavanje utvr enih odnosa, kako od organa, tako i samih vjernika, drže i da je

Doc. dr. Ismet BUŠATLI , Angažman akademika prof. dr. Hamdije emerli a saborima Islamske zajednice

unutarnja disciplina osnovni preduvjet za pravilan rad i razvoj svake organizacije. Zalagao se da se u Islamskoj zajednici odredi djelokrug svakog organa i pojedinca, ali i pravna sredstva putem kojih se interveniše u slučaju povrede tako utvrđenih odnosa tako da niko ne može samovoljno nastupati budući da samovolja unosi elemente dezorganizacije i ometa normalno funkcioniranje Zajednice u cjelini.

Kao rezultat toga usvojeni su: *Pravilnik o službenicima Islamske zajednice* i *Pravilnik o službenicima Vrhovnog islamskog starješinstva*.

Uredno pridržavanje normativno utvrđenih odnosa od svih i svakoga akademik prof. dr. Hamdija ističao je kao bitnu pretpostavku normalnog rada i uspješnog razvoja i tome, kao i lan Starješinstva Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije i Vrhovnog islamskog starješinstva Islamske zajednice SFR Jugoslavije, posvećivao posebnu pažnju. Jasno je stavljao do znanja da je uložiti sve napore da se nedisciplinovani službenici onemoguće u njihovom destruktivnom radu, a kada nisu pomagali savjeti i opomene, zahtijevao je i njihovo odstranjivanje iz Islamske zajednice.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕДЕЊЕ
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Одељење за средњу наставу
С. и. бр. 36866
27. децембра 1938. год.
у Београду

РЕКТОРУ ВИШТЕ ШКОЛЕ

Сарајево

Под Снбр. 36866 од 24. децембра 1937 године постављен је КЕМЕРЛИК др. Хамдија, дипломирани правник и доктор правних наука, за доцента Вите исlamске шаријатско-теолошке школе у Сарајеву са правима чиновника од VIII положајне групе по §22 Закона о чиновницима, с тим да му се по §113 Закона о чиновничим рачуна у рож као и за одређивање количине личне пензије од времена проведеног у државној служби од 3-X-1932 до 28-IV-1936 године, једна половина, што чини 1 год. 9 мес. и 13 дана.

Исплатата припадајућности има се вршити у смислу ст.1 §30 Закона о чиновницима, пошто се претходно поступи по тач.2 §134 истог закона.

Издатак пада на терет парт.264 поз.1 буџета за 1937 1938. год.

Горње Вам се доставља ради знана и даље надлежности.

Рукопис подписано: Министар просвете
Беч 27. XII. 1938.
М. М. Марковић
М. Марковић

Slika br. 8: Faksimil dokumenta Ministarstva prosvjete Kraljevine Jugoslavije o prinadležnostima za docenta na VIŠT-u

Prof. dr. Enes Kari

AKADEMIK HAMDIJA EMERLI – ODANOST PRINCIPIMA

Dragi prijatelji,

Prisjetio bih se danas i ovdje dva ili tri doga aja, dvije ili tri crtice, bolje kazati, iznio bih vam svoje studentske i asistentske uspomene na akademika Hamdiju emerli a.

Prva uspomena ti e se ispita iz predmeta *Teorija države i prava*. Taj ispit sam kao revnosten student dobro pripremio, tako sam mislio. Dobio sam pitanje *Odnos pravnih, odnosno zakonskih normi i sankcija, i eti kih normi i sankcija*. Nakon mog studentskog uvoda, koji, uslijed nervoze, nije bio precizan, profesor emerli me prekinuo dodatnim pitanjem koje je glasilo: "Šta je za jednu državu zna ajnije: poštivanje pravno-zakonskih ili poštivanje eti kih normi?" injenica da sam studirao teologiju i filozofiju, i te predmete i njihove discipline posebno volio, uvjetovala je moj pogrešan odgovor. Kad sam kazao da je za državu poštivanje eti kih normi važnije, profesor emerli mi je održao kratko predavanje o tome kako je bilo potrebno da svoj ispit mi studenti pripremimo po valjanoj metodologiji, a ne prema kvazipobožnim na elima. Država ne ostavlja svoje sankcije za Onaj svijet, kazao

je. Sje am se da je tražio da i ja i drugi studenti bolje pripremimo ispit.

Druga uspomena ti e se su enja rahmetli Aliji Izetbegovi u i grupi muslimanskih intelektualaca 1983. godine. Ja sam, kao i nekoliko studenata i asistenata Fakulteta, privo en od organa tadašnje tajne policije. Nakon dugotrajnih saslušavanja i za ve inu nas dotada nevi enih i nepoznatih metoda psihi ke i fizi ke torture, potpisali smo iskaze koje mi nismo pisali, niti ih u takvima formulacijama saop ili tokom islje ivanja. Sje am se da smo se neki od nas obratili akademiku emerli u i pitali ga za savjet šta da radimo. Nekolicini nas akademik emerli je odvažno i kategoriki ustvrdio da mi te montirane iskaze nismo trebali potpisati, ak ni po cijenu neugodnosti, prisile i torture. Potom je kazao da je jedini pravno i zakonski valjani izlaz iz situacije u kojoj smo kao svjedoci dovedeni bio taj da se obavezno i neizostavno pojavitmo na sudu i jasno, odvažno i javno kažemo pred optuženima, zatim pred advokatima, tužiocima i sudskim vije em pod kakvom smo prisilom potpisali iskaze koji nisu naši! "Tek tada vi ste pred zakonom isti, kao i pred optuženima", kazao je akademik emerli . Dakako, emerli nas je upozorio da naše nijekanje validnosti prethodno potpisano iskaza, koji su sudu dostavili tadašnji organi islje ivanja, otvara novi rizik po nas – zatvor!

Sje am se da je akademik emerli ostao dosljedan u zahtjevu da na sudu moramo ostati dostojanstveni, i da se tamo obavezno moramo pojaviti – ma šta uslijedilo poslije. (Doista je tako bilo. Ne sje am se bilo koga od tadašnjih studenata i asistenata Fakulteta da nije otišao na sud i da na sudu nije imao pravu dramu u objašnjanju okolnosti kako su nastali iskazu prilikom islje ivanja).

Tre a moja uspomena tako er svjedo i o principijelnoj otvorenosti akademika emerli a. Naime, 1976. godine, mislim da je to bilo negdje sprva jeseni, birao se, odnosno konstituirao Savjet

Gazi Husrevbegove medrese. Profesor emerli je na ovu konstituiraju u sjednicu došao ispred VIS-a (Vrhovnog islamskog starještinstva SFRJ). Ja sam se tamo našao kao u enik, bio sam predsjednik a kog Udruženja "Gazi Husrev-beg", i po tadašnjim pravilima Gazi Husrev-begove medrese (Statuta), bio sam lan tog tijela.

Im je došla na dnevni red ta ka biranja predsjednika Savjeta GH medrese, ja sam se kao predstavnik u eni kog udruženja javio za rije i predložio (sada rahmetli) profesoricu historije i geografije Zehru Šoše (ina e, k erku rahmetli reisa Sulejman-ef. Kemure). Profesor emerli je nakon mog prijedloga odmah tražio rije i kazao: "Ovaj u enik je izmanipuliran i neko ga je nagovorio da iznese ovaj svoj prijedlog!" Diskusija je potom išla kako je išla. Bilo je šta je bilo. Ali, sje am se, svoj prijedlog doista sam iznio na nagovor profesora u GH medresi, jer su smatrali da e profesorica Zehra Šoše biti korisna kao predsjednica Savjeta GH medrese.

Ove tri moje uspomene dobro govore zašto je teško biti tako dobar dekan Fakulteta islamskih nauka kakav je bio akademik Hamdija emerli .

ZBORNIK RADOVA, godina XXIV, 2006., br. 11.

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - MINISTARSTVO NASTAVI U ZAGREBU
odjel za visoke škole i znanstvene zavode

Broj: 65.982.-1942.

=====

Na temelju zaključka profesorskog vijeća Više islamske Šerijatsko-teološke škole u Sarajevu od 1. srpnja 1942. i pridložoga rektorata iste škole od 1. srpnja 1942. broj 702-1942., te i Žo. Uredbe o Višoj islamskoj Šerijatsko-teološkoj Školi od 20. ožujka 1937. broj P. 12.191., § 8.11. i Sl. Zakonske odredbe o svrstavanju, berivima i mirovinama državnih službenika od 27. studenoga 1941. broj CDXXXVII-2115-Z-1941., savezno sa Zakonskom odredbom od 24. siječnja 1942. broj XXIX-2-Z-1942.

i m e n u j e m

dr. H a m d i j u Č E M E L I Ć A , docenta Više islamske Šerijatsko-teološke škole u Sarajevu, činovnika IX.činovnog razreda, 1. platičnog stupnja, izvanredniim profesorom iste škole u VII.činovnom razredu 1. platičnog stupnja, na kategoriji javno pravo.

Izplata za ovo imenovanje ide na račun ministarstva nastave na teret naslova LXZKV., stupac 379., podstavca 1.3. i 4. državnog pre-računa za 1942.

U Zagrebu, 8. listopada 1942.

P O C L A V U T K
NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE :

dr. A. Pavelić v.r.

U smislu § 17.zakonske odredbe o proračunu Nezavisne Države Hrvatske za 1942. potvrđuje se da za ovo imenovanje postoji slobodno proračunsko mjesto i slobodna mjerljiva u naslovu LXZKV. stupac 379., poступac 1. proračuna za 1942.god.

U Zagrebu, međe 26.VIII.1942.

NADSTOJNUK:

M.P./

podpis nečitljiv

Broj: 65.982.-1942.

=====
Predmet: Čemeric Č. dr. Hamdija, docent Više islamske Šerijatsko-teološke škole - imenovanje izvanrednim profesorom-rektoru VIŠE ISLAMSKO-TEOLÓŠKE ŠKOLE

u/ B a b a Č u v u

Na znanje u savезu s dopisom naslova broj: 702-1942. od 1.srpnja 1942. s molbom, da priloženo odluku uručite gospodinu dr. Čemericu, docentu Više islamske Šerijatsko-teološke škole u Sarajevu.

U Zagrebu, 8. listopada 1942.

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA,

Upravni odbor Školske i obrazovne politike

SARAJEVO

Par. u. 8 17-31. 1942. na predložen. v. 77 min. Sarajevo 17. XI. 1942.
C. o. 112042. uroba burački, J. H. Čemeric

Slika br. 9: Faksimil imenovanja u zvanje izvanrednog profesora VIŠT-a u Sarajevu

Prof. dr. Jusuf Rami

AKADEMIK PROF. DR. HAMDIJA EMERLI (1905.-1990.)

Rahmetli profesor doktor Hamdija emerli je zapo eo svoj pravi radni vijek 1938. godine, kao docent na Višoj šerijatsko-teološkoj školi u Sarajevu, prvoj visokoobrazovnoj ustanovi Islamske zajednice u bivšoj Jugoslaviji. Njegov bogati radni vijek je i završen na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu (danas Fakultet islamskih nauka).

Profesor Hamdija emerli je bio član Matične komisije (Hamdija emerli, Mehmed Begović i Hamid Hadžibegić), koja je izvršila izbor prvog nastavnika koga kolektiva Islamskog teološkog fakulteta, u njem sastavu su bili: H. emerli, H. Hadžibegić, A. Smajlović, J. Ramić, E. Kovacević, H. ozo, Dž. Čehajić, I. Trebinjac i H. Neimarlija. On je bio i prvi dekan Islamskog teološkog fakulteta i profesor Društveno-političkih uređenja SFRJ.

Od neprocjenljive je vrijednosti što je pripremama oko otvaranja i prvim godinama rada Islamskog teološkog fakulteta rukovodio upravo rahmetli profesor Hamdija emerli. Kao savremena visokoobrazovna ustanova Islamske zajednice, Islamski

teološki fakultet se mogao razvijati koriste i iskustva drugih visokoškolskih institucija. Profesor emerli , kao dugogodišnji profesor i dekan Pravnog fakulteta i rektor Univerziteta u Sarajevu, posjedovao je, pored bogatog predava kog i pedagoškog iskustva, i dragocjeno iskustvo u rukovo enju visokoškolskim ustanovama. S druge strane, Islamski teološki fakultet je morao u svome radu biti ukorijenjen u tradiciju islamskog obrazovanja u našim krajevima. Sa iskustvom nastavnika Više šerijatsko-teološke škole, rahmetli profesor emerli je neposredno povezivao rad Islamskog teološkog fakulteta sa prvom visokoobrazovnom islamskom ustanovom u nas. Tako se rad Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, zahvaljuju i rahmetli profesoru emerli u, mogao neposredno oslanjati na savremena iskustva visokoškolskih ustanova i na našu islamsku obrazovnu tradiciju.

Kao dekan i profesor Islamskog teološkog fakulteta, rahmetli doktor Hamdija emerli je posebnu pažnju poklanjao valjanom organizacionom ustrojstvu Fakulteta, obrazovanju kadrova i poticanju samostalnog rada studenata. Studenti i nastavnici Islamskog teološkog fakulteta mnogo toga su nau ili od profesora emerli a. U ili su o važnosti moralnih vrjednota i moralnoj obaveznosti znanja, o vrijednostima zajedni kog života u ovim našim prostorima, o tome da nije dobro ni o emu donositi kona an sud prije nego što se to razmotri sa razli itih strana, itd.

Doprinos rahmetli profesora doktora Hamdije emerli a Islamskom teološkom fakultetu, odnosno Fakultetu islamskih nauka je doista veliki i zaslužuje naše dužno poštovanje.

Prof. dr. Fikret Kar i

PROF. DR. HAMDIJA EMERLI O VJERSKOM JEDINSTVU MUSLIMANA (HILAFETU)

U asopisu Organizacije ilmijje "El-Hidaje" (br. 4-5, 28 siječnja 1942, str. 82-89) dr. Hamdija Emerli, tada vanredni profesor na Višoj islamskoj šeriatsko-teološkoj školi u Sarajevu, objavio je lanak pod naslovom "Hilafet (vjersko jedinstvo muslimana)". Ovo je jedan od rijetkih radova, ako ne i jedini, gdje se dr. Hamdija Emerli bavio jednom šeriatsko-pravnom ustanovom.

Naime, nakon ukidanja Hilafeta u Turskoj 1924. god. ovo pitanje je postalo predmet interesovanja muslimanskih intelektualaca u Svetu pa i u Bosni i Hercegovini. (Sažet pregled pisanja bosansko-hercegovačkih intelektualaca dao je autor ovog teksta u knjizi *Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma*, Sarajevo, Islamski teološki fakultet, 1990., str. 226-230). Dr. Hamdija Emerli posvetio je pažnju pitanju Hilafeta u vrijeme kada su u Bosni i Hercegovini već bili izdiferencirani stavovi različitih autora i kada je ovo pitanje još uvijek imalo određeni praktični značaj. (Tek 1969., kada je formirana Organizacija islamske konferencije, kao nova ustanova islamske solidarnosti, pitanje Hilafeta prenijeto je sa praktične noge na historijski plan.)

Neveliki lanak dr. emerli a daje izvanredan sažetak historije Hilafeta, njegove pravne utemeljnosti i autorov pogled na budunost ove ustanove. U pogledu historije, dr. emerli zastupa stav da se historijski razvoj muslimanske zajednice može proučati samo kroz historijski razvoj Hilafeta. U po etku, ova zajednica je bila isto vjerska zajednica (muslimanska zajednica u Mekki), zatim vjersko politička (država u Medini, republikanska muslimanska država Hulefa-i rašidin, muslimanske monarhije različitih dinastija završno sa Osmanlijama) i, najzad, opet isto vjerska zajednica (nakon odvajanja Hilafeta i sultanata u Turskoj 1922. god.). Za svaki ovaj period autor je dao njegove glavne karakteristike, posebno u pogledu odnosa religijske i političke vlasti.

U pogledu pravne utemeljnosti Hilafeta, dr. emerli podvlači i stav šerijatskih pravnika da je Hilafet utemeljen na idžma'-u (consensus doctorum) te da većina muslimanskih pravnika smatra da se radi o vjerskoj tvorevini. Manjinsko mišljenje (posebno muslimanskih racionalista - mutezila) smatra da je riječ o isto razumskoj tvorevini.

U pogledu budunosti ove ustanove, odnosno njenog potencijalnog obnavljanja, dr. emerli zauzima stav "Pošto je hilafet već funkcionirao kao vjerska zajednica i pošto je pravilo povezanosti vjere i države postavljeno consensusom (koji nije nepromjenljiv), smatramo da bi bilo moguće uspostaviti samo vjerski hilafet. Današnje vrijeme i potrebe muslimana imperativno nalaže uspostavu jedne opće muslimanske ustanove koja će biti nad sudbinom muslimanskog svijeta. Ta ustanova bila bi novi hilafet shvaćen kao isto vjerska zajednica svih muslimana" (str. 89).

Svojim shvatanjem da je moguće i potrebno obnoviti Hilafet kao isto vjersku ustanovu dr. emerli se svrstao u red muslimanskih modernista koji su željeli da vide transformaciju ove

ustanove u svjetski vjerski autoritet muslimana, sli an, kako su neki govorili, papском autoritetu kod katolika. Spominjanje "današnjeg vremena" od strane dr. emerli a, a 1942. god. u vrijeme štampanja ovog teksta bosansko-hercegova ki muslimani teško stradaju, ukazuje na kontekst u kome je tekst nastao. Muslimanske manjine širom Sviljeta polagale su velike nade u ustanovu Hilafeta gledaju i u njoj ustanovu koja e ih zaštiti od, vrlo esto, neprijateljskog okruženja. Historijske okolnosti nisu išle u prilog obnovi Hilafeta ni u kom obliku, a muslimanski intelektualci vremenom prenose svoju pažnju na odnos vjere i politi kog autoriteta u okvirima nacionalnih država, koje postaju stvarnost muslimanskog svijeta. Tako e se u bosansko hercegova kim publikacijama pojavit 1970-tih još samo jedan ozbiljan tekst o Hilafetu, i time e ovaj diskusija biti zaklju ena.

Na kraju, našu pažnju privla i i pitanje izvora i literature koje je koristio dr. emerli u svom lanku o Hilafetu. Pažljivo itanje fusnota pokazuje da se dr. emerli poziva na Ibn Haldunovu "Mukaddimu" (arapsko izdanje), muslimanskog klasi nog teoreti ara države El-Maverdija (francusko izdanje), moderne muslimanske autore kao što su Savas-paša koji je na francuskom jeziku 1898. god. pisao o teoriji muslimanskog prava, egipatskog autora Abdurezaka Senhurija, koji je na francuskom jeziku 1926. god. objavio poznato djelo o Hilafetu i njegovoj evoluciju prema jednom Društvu isto nih naroda, te njegova zemljaka Ali Abdurazika, koji je iste godine na arapskome jeziku objavio djelo "Islam i osnova vlasti", u kome se založio za svjetovnu državu kod muslimana. Dr. emerli se tako er pozivao i na francuskog orientalista G. H. Bousqueta, mentora druge dvojice Bošnjaka savremenika dr. emerli a, dr. Mehmeda Begovi a i dr. Abduselama Balagije, i druge evropske autore.

Izvori i literatura na kojoj se zasniva ovaj lanak, koji bi smo mogli klasifikovati kao pregledni nau ni rad, pokazuju da je dr. emerli u ovom pitanju bio u dijalogu sa relevantnim klasi nim i najnovijim djelima u oblasti kojoj pripada predmet njegovog interesa.

Dr. Hilmo Neimarlija

REPREZENT BOŠNJA KOGA GRA ANSTVA

ovjek može biti velik samo na svoj na in. To je istina za onoga koji je postao velik i pravda za onoga koji je mislio da e to postati oponašaju i ili opovrgavaju i drugoga u njegovoj veli ini.

Hamdija emerli je pola stolje a bio istaknuti sudionik u važnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i bošnja kom narodu. Od 1936. godine, kada je stekao diplomu doktora pravnih nauka pariškog Univerziteta, do 1986. godine, kada se povukao sa mjesta profesora i dekana Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, neprestano je obavljao najodgovornije poslove i dužnosti u institucijama vjerskog, politi kog i društvenog života. Me utim, za njega se ne bi moglo re i da je bio zna ajna li nost zato što se nalazio na važnim mjestima i zato što je imao zna ajne uloge ve , upravo suprotno, može se i treba re i da se nalazio na važnim mjestima i da je imao važne uloge zato što je bio zna ajna li nost.

Hamdija emerli je bio velik na na in li ne ostvarenosti slobodnog i cjelovitog ovjeka. Umio je odati priznanje drugima i bio je uvjerljiv u vlastitom integritetu kao nau nik i kao otac porodice, kao politi ar i kao doma in koji obra uje zemlju, kao intelektualac i kao pripadnik vjerske zajednice, kao liberal i kao

ministar u sistemu jednopartijske vlasti. Njegova je biografija prije o relativno dugom životnom putu linosti koja je stjecala opštvo poštovanje kako markantnim individualnim postignućima, postupcima i držanjem tako i uspješnim društvenim angažmanima i djelovanjima.

Hamđija emerli je rođen na početku dvadesetog stoljeća u begovskoj porodici, koja je imala kuću u Sarajevu i posjede u Janji, i kao podanik Austro-ugarskog carstva, koje je tada ravnalo na svoje dugo trajanje i na dugu prisutnost u Bosni. Zahvaljujući tome, sa dvanaest godina obreo se u Budimpešti, gdje ga je porodica odvela na školovanje, ali je propast Austro-ugarske omela njegovo naukovavanje u jednom od centara Carstva. Školovao se u Sarajevu, gdje je bio polaznik Šerijske gimnazije, u Beogradu, gdje je počeo studij prava, i u Parizu, gdje je završio postdiplomski studij i pripremio i odbranio doktorsku radnju o izbornom sistemu u Kraljevini Jugoslaviji.

Karijeru univerzitetskog nastavnika započeo je po etkom 1938. kada je izabran za docenta na Višoj šeriatsko-teološkoj školi u Sarajevu. Na ovoj prvoj modernoj visokoobrazovnoj ustanovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji kolege su mu bili vodeći predstavnici duhovnih nauka u bošnjačkom narodu toga vremena: Muhammed Emin Dizdar, Muhammed Tufo, Šakir Sikirić, Ahmed Burek, Mehmed Handžić, a među studentima su bili budući istaknuti bošnjački naučnici, mislioci i vjerski pisci: Hazim Šabanović, Mehmed Mujezinović, Ibrahim Trebinjac, Mustafa Busuladžić, Hifzija Hasandedić, Hasan Škapur, Amil Avdić, Kasim Hadžić, Vehbija Hodžić, Mahmud Traljić... Kao cijenjeni član te najelitnije akademske zajednice u bošnjačkom narodu, u januaru 1942. pristupio je Narodno-oslobodilačkom pokretu i bio njegov aktivni ilegalni saradnik do odlaska na oslobođeni teritorij 1943. Do kraja rata obavljao je različite

dužnosti u najvišim bosanskohercegovačkim političkim tijelima i organima vlasti na slobodnom teritoriju. Bio je član Predsjedništva ZAVNOBiH-a i u estvovao je u pripremi i radu sve tri njegova zasjedanja, a kao član AVNOJ-a bio je delegat na Drugom zasjedanju u Jajcu.

Po oslobođenju zemlje imenovan je za ministra pravde u prvoj Vladi Narodne Republike Bosne i Hercegovine, a na prvim poslijeratnim izborima izabran za narodnog poslanika Ustavotvorne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije i za poslanika Narodne skupštine FNRJ do 1950. god. Bio je član Ustavne komisije i član Pravnog savjeta Savezne skupštine i predsjednik Pravnog savjeta Republike skupštine i član Savjeta SR Bosne i Hercegovine. Kada je 1947. osnovan Pravni fakultet u Sarajevu, izabran je za profesora ustavnog prava i na tome mjestu je ostao do odlaska u mirovinu 1974. god. U međuvremenu je držao predavanja na Višoj upravnoj školi u Sarajevu i na pravnim fakultetima u Banja Luci i Mostaru. Tri puta je biran za dekanu Pravnog fakulteta, a 1969. je izabran za rektora Univerziteta u Sarajevu kao kandidat univerzitetske alternative oficijelnoj partizanskoj vlasti koja je imala svoga kandidata i svoje protukandidate za zadovoljavanje formalne procedure izbora. Na traženje predstavnika vlasti da ne prihvati kandidaturu odgovorio je zahtjevom da se to traženje formalizira. Kako za takvo nešto nije bilo formalnih mogućnosti niti akademskih razloga, vlast se morala pomiriti sa njegovom kandidaturom i njegovim izborom. Dužnost rektora prihvatio je u nezahvalno vrijeme nakon studentskih demonstracija, koje su se prethodne godine prenijele sa zapadnoevropskih univerziteta na jugoslavenske univerzitete i koje su uzdrmale cijeli sistem visokoškolskog obrazovanja u Jugoslaviji. U godini izbora za rektora izabran je za člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Za lana Vrhovnog islamskog starješinstva i predsjednika Vrhovnog Sabora Islamske zajednice u SFRJ izabran je 1976. god. Sa Huseinom ozom i Nerkezom Smailagi em inio je jezgro Komisije VIS-a koja je pripremila nastavni plan i program Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, a sa akademikom Mehmedom Begovi em i Hamidom Hadžibegi em bio je u Matarskoj komisiji koja je izvršila izbor njegova prvog nastavnog koga zbora. Veoma je žalio što uslijed nepopustljivog protivljenja tadašnjih bosanskohercegovačkih vlasti u tom zboru nije mogao biti profesor Nerkez Smailagi. Islamski teološki fakultet je otvoren u jesen 1977., i bio je od tada do završetka akademske 1985/1986. god. glavni organizator i neposredni rukovodilac u njegovom radu, najprije u svojstvu lana Komisije VIS-a koja je u prvo vrijeme obavljala funkciju dekana i u kojoj su još bili reisu'l-ulema Naim-ef. Hadžiabdi i dr. Ahmed Smajlović, i potom kao vršilac dužnosti dekana. Sve te godine na FIN-u je držao nastavu iz Društveno-političkih ure enja SFRJ.

Hamđija emerli je živio u Sarajevu, ali je imao još jedno životno stanište na imanju u Lješevu kod Visokog. Imanje je uključivalo oranice i vo njake i tu se desetljećima je predano bavio poljoprivrednim radom i uzgojem i održavanjem vo njaka. Me u starijim žiteljima toga kraja i danas živi sjećanje na njegovo boravljenje i rad na imanju kao najljepša pohvala zemlji i blagodatima njezinu obraćivanja. Imanje u Lješevu bilo je mjesto gdje je na cijelovit način živio svoje višestruke veze sa zemljom i selom, prije svega u iskonskom, gotovo kultnom poštovanju materinskih moći i zemlje, ali i u praktičnom, veleposjedničkom odnosu prema njezinim darovima koje treba zaraditi i, takođe, u kultiviranom građanskem užinju u seoskim i prirodnim životnim alternativama vještih kom ambijentu grada. Do kraja života ostao je vezan za imanje u Lješevu i u komunikaciji sa domaćinima iz uže i šire okoline, koji su takođe bili vjerni zemljama i njezinim darovima.

Umro je na po etku godine u kojoj su u Jugoslaviju i Bosnu i Hercegovinu stigle institucije stvarne demokratije. Kao demokrat i liberal radovao bi se njihovom instaliranju. Me utim, kao humanist, patriot i antifašist bio bi neizmjerno nesretan zbog nasilja u kojima je nestajala druga Jugoslavija, a pogotovo zbog zlo ina u kojima se izvršavala agresija na Bosnu i Hercegovinu i bošnja ki narod. Jedan od tih brutalnih velikosrpskih zlo ina po injen je u ljeto 1992. nad njegovim komšijama i poznanicima u Lješevu. Tada je devastirano i njegovo imanje.

To su važniji datumi i važnije dionice u biografiji Hamdije emerli a. Kao biljezi na životnom putu ovjeka koji je u širokom rasponu svojih iskazivanja ostvario kontinuitet vrijednih postignuća, hrabrih odluka i uspješnih angažmana, oni impresioniraju i izazivaju poštovanje. Me utim, koliko god su rješiti, ti pokazatelji ne kazuju sve niti kazuju ono najvažnije o Hamdiji emerli u ako ih se prima kao injenice u nizu, ako ih se ne razumijeve u odnosima uzajamnih ogledanja i iz promjenljivih duhovnih i društvenih okolnosti vremena. Hamdija emerli je bio značajna linost jer je bio jedan od prvih Bošnjaka i Bosancaca sa doktoratom Sorbone, jer je bio profesor VIŠT-a, tlan Predsjedništva ZAVNOBiH-a i vijećnik AVNOJ-a, ministar u Vladi Republike Bosne i Hercegovine i poslanik u Skupštini Jugoslavije, jer je bio dekan Pravnog fakulteta, rektor Univerziteta, tlan Akademije nauka i umjetnosti, dekan Islamskog teološkog fakulteta i predsjednik Sabora Islamske zajednice, jer je, ustvari, sve te poštaste i visoke dužnosti na autentičan način stekao i izvršavao. U svakoj od tih uloga on je bio značajna liost među drugim manje-više značajnim liostima, a ono što ga je neponovljivo karakteriziralo, poštuje je bio velik i jednak samome sebi, bila je njegova snaga i sposobnost da nadvladava jazove i isključi ivost među tim ulogama u vremenima kada su one izgledale nepremostivo razdvojene i uzajamno suprotstavljene.

Na Višoj šeriatsko-teološkoj školi dosljedno je zagovarao ideje zapadnja kog prosvjetiteljstva i muslimanskog modernizma, i o tome govore njegovi radovi o hilafetu i razvoju samouprave u Islamskoj zajednici. U Narodno-oslobodila kom pokretu bio je prvi i možda jedini intelektualac sa visokim me unarodnim nau nim naslovom i gra anskom politi kom opcijom koji je došao sa visoke teološke škole. U prvoj Vladi Republike Bosne i Hercegovine, koja je fakti ki predstavljala vlast Komunisti ke partije, bio je ministar koji je svojim odlascima u džamiju i zastupanjem gra anskih pogleda na politi ka pitanja javno svjedo io da nije komunist i da ne zastupa ateisti ki marksisti ki svjetonazor. Biran je za dekana Pravnog fakulteta, rektora Univerziteta i lana Akademije nauka i umjetnosti u vremenima kada ni predsjednik lokalnog udruženja ribolovaca nije mogao biti neko ko nije lan Saveza komunista. Prihvatio je dužnost predsjednika Sabora Islamske zajednice u okolnostima op e društvene obezvrije enosti i politi ke nepodobnosti religijskog djelovanja i rada u vjerskim zajednicama. Zastupao je vrijednosti seoskog doma instva i obra ivanja zemlje u desetlje ima njihova sistemskog omalovažavanja i barbariziranja za ra un socijalisti ke industrijalizacije, urbanizacije i kulturalizacije.

Hamdija emerli je bio ovjek integriteta i dosljednosti u epohi ratnih i revolucionarnih kidanja kontinuiteta, mijenjanja vlasti i nametanja jednostranih opcija u bošnja kom narodu i Bosni i Hercegovini. U tridesetim godinama života postigao je društvenu afirmaciju kao angažirani intelektualac, kao humanisti ki nastrojeni musliman, kao bosanski i bošnja ki patriot, i uspio je ustrajati u takvom samopotvr ivanju opstaju i na društvenoj sceni pola stolje a. Pritom nije bio statist na toj sceni kao što nije bio ni oportunist koji se drži pobjednika, ili prora unati humanist koji u sili pobjednika nalazi njegovu slabost i pravo da bude na strani poraženih i da brani ono što se ugrožava. Bio je sudionik u povijesnim radnjama i tokovima u kojima se odre ivala sudska

bošnja kog naroda i Bosne i Hercegovine u godinama pred Drugi svjetski rat, tokom rata i u decenijama poslije oslobo enja, u esnik u drami tradicije i modernizma, patriotizma i podaništva, fašizma i slobode, komunitarianizma i liberalizma, vjere i ateizma, gra an- skih idealja i nasilja revolucije. A u kontinuitetu njegovih uloga i angažmana, koje je u cjelini nemogu e povezati s nekom drugom li noš u u bošnja kom narodu, fascinira to što je u svima njima bio na svoj na in samorazumljiv, prirodan, otmjen, cjelovit. Me utim, u tome leži tajna postignu a Hamdije emerli a, njegova uspjeha u osobnom nadvladavanju teških protuslovlja u vremenu u kojem je živio i narodu kojem je pripadao.

Hamdija emerli je bio autenti ni reprezent zakašnjelog i nerazvijenog bošnja kog i bosanskohercegova kog gra anstva, i bio je to u okolnostima dominacije jednostranih kolektivizama. U njegovom nau ni kom i nastavni kom radu, kao i u patriotskom angažiranju i politi kom djelovanju, snažno se o ituje ideja bošnja kog gra anstva kao pokreta i epohe obrazovanja koje povezuje vrijednosti islamske tradicije i modernog zapadnja kog prosvjetiteljstva, koje u i slobodnome mišljenju i odgovornom djelovanju, koje odgaja za samostalnost, samodisciplinu i usaglašavanje privatnog interesa sa op om voljom zajednice. Pokretu koji suinicirali Bašagi i drugovi on je pružio upe atljivu li nu potvrdu. Me u vjerodostojnim muslimanskim tradicionalistima bio je zagovornik modernizma, dok je me u vjerodostojnim komunisti kim revolucionarima bio zagovornik tradicije. I poštovali su ga i jedni i drugi, jer je bio uvjerljiv kao musliman na gra anki na in i kao gra anin na muslimanski na in.

Musliman je onaj koji se drži puta sredine i umjernosti, koji se uva ekstremnih rješenja i pretjerivanja svake vrste, jer "Bog ne voli one koji pretjeruju". Gra anin je onaj koji umije biti sloboden, a to zna i koji je sloboden i suzdržan. Hamdija emerli se na svoj

na in držao puta sredine i umjerenosti, nije bio ekstremni ni u emu, bio je slobodan i realistički suzdržan. Me u zna ajnim ljudima svoga vremena on je sigurno bio jedan od onih koji su bili najmanje jednostrani, koji su imali najpotpuniju ljudsku ostvarenost.

ON THE OCCASION OF ACADEMICIAN HAMDIJA EMERLI 'S HUNDRETH UNIVERSARY OF BIRTH

On the occasion of the centenary of Mr. Hamdija emerli 's birth (1905-1990), one of the most significant Bosnian intellectuals of the 20th century, Faculty of Islamic Studies of University of Sarajevo, organised on Wednesday, December 5th, 2005, a short gathering of his former colleagues, associates and students. Their, widened and modified speeches are published in the first part of this *Collection of papers*.

This was a very important jubilee for the Faculty of Islamic Studies, since academician emerli , as a participant of ZAVNOBIH and AVNOJ sessions in Mrkonji grad and Jajce relatively, had given personal contribution to protection and affirmation of Bosnia and Herzegovina as a state, which has been the subject of agile political discussions these days, as well as to democratization of the Islamic community in Bosnia and Herzegovina through the development of its institutions. Here we particularly point out his merits for academic and scientific development of and ripening of the Faculty of Islamic Studies in Sarajevo as our highest institution for Islamic education, which in

the past thirty years has given significant contribution to the national, spiritual and cultural development of Bosnian Muslims.

Since this is the first gathering devoted to the personality and works of academician emerli , papers which are being published here represent significant contribution to a more complete presentation of various and rich, cultural and socio-political activities of academician emerli , i.e. his immeasurable contribution to the political, social, scientific, and cultural development of Bosnia and Herzegovina, and particularly, his contribution to the political, national, cultural and religious development and affirmation of Bosnian Muslims.

Following the principle of chronology of important dates from emerli 's working biography the papers are divided into two parts. The first group of papers are those that treat various aspects of emerli 's life and work until 1974 (the year of his retirement), and the second group of papers show his versatile engagement in the bodies of the institutions of Islamic community in Bosnia and Herzegovina.


(1990 1905)

(2005 7)

ZBORNIK RADOVA, godina XXIV, 2006., br. 11.

1974

()



U POVODU IZLASKA IZ ŠTAMPE
IZABRANIH DJELA HUSEIN-EFENDIJE
OZE



Redakcija Zbornika radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu odluila je da u tematskom broju ovoga broja Zbornika objavi nekoliko tekstova nastavnika ovoga fakulteta u povodu izlaska uz štampe Izabranih djela Husein-efendije oze u pet knjiga, u izdanju Izdava ke ku e El-Kalem i Fakulteta islamskih nauka. Izabrana djela Husena ef. oze objavljena su 2006. godine.

Ponu eni tekstovi predstavljaju, analiziraju i kriti ki valoriziraju razliite aspekte ozinog života i djela: njegov teološki *aggiornamento*, njegov teološki doprinos islamskim studijama u Bosni i Hercegovini i šire, ozino razumijevanje šerijata, o ozinoj misli kao vjerodostojnoj islamskoj praksi, o ozinom životu i djelu – radi ibreta i izabranim djelima Huseina efendije oze kao svojevrsnom izdava kom poduhvatu.

Autori tekstova su: akademik prof. dr. Rešid Hafizović, prof. dr. Adnan Silajdžić, prof. dr. Fikret Karagić, doc. dr. Hilmo Neimarlija, doc. dr. Ismet Bušatlić, doc. dr. hfvz. Fadil Fazlić i mr. Almir Fatić.

Prof. dr. Rešid Hafizovi

TEOLOŠKI AGGIORNAMENTO U DJELU HUSEINA OZE³

Premda pojam *aggiornamento* dolazi iz posve druge religijske tradicije i teološke kulture, ovdje ga svjesno i namjerno dovodimo u vezu sa mišljenjem Husein-ef. oze, jer obnoviteljska misao ovog muslimanskog, bosanskohercegovačkog intelektualca, makar u načelu eklektička, u cijelosti izražava duh i nakane onoga emu smjera pojam *aggiornamento*. Tim prije što ovaj pojam svojim semantičkim opsegom prekriva istu dimenziju interpretativne tradicije u teološkoj kulturi iz koje dolazi kao i pojam *idžtihada* u muslimanskoj tradiciji mišljenja, dok je teološki opus Husein-ef.

oze u svakom svome detalju jasno posvjedo i koliko mu je pojam *idžtihada* bio važan i do koje mjeri ga je on osobno upražnjavao u svojim teorijskim razmatranjima najšireg dijapazona pitanja i dvojbi unutar konstitutivne i interpretativne tradicije islama.

³ Nekoliko izabranih tema, koje smo ovdje ukratko tretirali, imaju svoje sadržinsko uporište u razu enom setu pitanja razmatranih u prvom svesku *Izabranih djela Husein ef. oze*, pod naslovom *Islam u vremenu*, u izdanju Fakulteta islamskih nauka i Izdavačke kuće El-Kalem, Sarajevo, 2006.

Pojam *aggiornamento*, naime, dolazi iz kršanske teološke tradicije, kao tekovina Drugog vatikanskog koncila, na kome je i iskovan, a ima za cilj da potakne suvremenu kršansku teologiju na nepretrgnuto, obnoviteljsko i sukladno izazovima vremena najsretnije u *itavanje i posadašnjenje* duhovnih poruka zahva enih iz temeljnih vrednosti kršanske tradicije. Premda je nekolicina katolika sve enika na Drugom vatikanumu željela ovim pojmom potaknuti Crkvu na odlučni povratak k izvorima, većina teologa se ipak odlučila za progresivno tumačenje ovoga pojma i za radikalno upražnjavanje temeljnih intencija koje leže u njegovom sadržinskom polju. U muslimanskoj misli oj tradiciji pojma *idžtihada* ima istu zada u u itavaju i u svaki vremenski aspekt odgovarajući duhovne poruke i pouke nepotrošivih konstitutivnih vrednosti islamske religijske tradicije i svjedoči i njihovu trajnu mladost, kongenijalnost i kongenitalnost unutar svakog vremena i svakog podneblja, sve do zalaska kozmi kog vremena. Profesor Husein-ef. oživo je to na vrijeme shvatio i u svome vremenu, koje nije bilo nimalo naklonjeno ni njemu niti ikakvoj teološkoj obnovi na ovdašnjim prostorima, temeljne intencije *idžtihada* sustavno i neumorno provodio. Njegov teološki opus je odveć golem da bismo na ovom ograničenom prostoru do detalja ilustrirali njegovo dosljedno provođenje institucije *idžtihada*. Stoga ćemo ovdje tek kroz nekoliko pitanja ilustrirati njegov autentični *idžtihad* snagom kojega je on osvijetlio cijelu jednu raskošnu dugu najdelikatnijih pitanja islamske vjerujuće i muslimanske misli o tradiciji.

Pored tradicionalnih i većinih tema, poput teme o Bogu, vjeri, melecima, teološkoj antropologiji, Objavi, eshatologiji ili predestinaciji, Husein-ef. oživo se tako estetički i tako zdušno zaustavlja na ideji ovjeka unutar sadržinskog poklada islamske vjere. To je i razumljivo ako se zna koje mjesto pripada ovjeku u izvorima islamske vjere i ukupnog muslimanskog svjetopogleda, i koje zada je, dostojanstva i duhovni naslovi su stavljeni pred ljudsku

prirodu da ih ona realizira. ovjek je krunsko Božije stvorenje naprsto zato - esto isti e Husein-ef. ozo - jer je Bog u njegovu primordijalnu narav sukusirao i smirio sve najbolje duhovne energije vlastitih Imena i Atributa, a duhovnim naslovima, kakav je naslov halife Božijeg na Zemlji, imama, duhovnog pastira, uvara svekozmi kog poretka kao živog odsjaja božanskih Imena i Atributa, ovjeka kao glasonoše Rije i Božije itd., ovjek je u injen rodoslovnikom potpuno nove civilizacije u univerzumu i trajni baštinik kome su na uvanje povjerena sva kraljevstva nebesa i Zemlje, ali i sve tajne pred kojima se zatekao njegov duh sa zada om da ih promatra i da ih odgoneta koliko snagom vjere kao svojim cjelodnevnim udivljenjem, brigom i podlaganjem, jednako tako i snagom vlastitog uma koji ga uvodi u samu narav stvari i na taj na in ga ini superiornim nad ostalim stvorenjima u sveukupnom poretku Božanskoga stvaranja. Me utim, pored tradicionalnih vrijednosti, koje su snagom vje nog Božanskog Nauma utkane u temeljnu prirodu svakog ljudskog bi a, profesor Husein-ef. ozo je imao i vlasite razloge zbog kojih je u svome vremenu imao potrebu da iznova potcrta važnost ovjeka i da ukaže na plemenitu zada u koja je pred njega stavljena. To je ujedno bila i potreba njegova vlastitog vremena. Ljudsko bi e njegova vremena, u prostoru u kome je on živio i kojim je politi ki prevladalo takvo ure enje u kome je ovjek bio sredstvo a ne cilj, broj a ne pojedina na i autonomna ljudska priroda, zbir nagona i ideološki jednosmјerno upravljenma mašina a ne živa duhovna zbilja koja svaki dan buja, raste, usavršava svoju duhovnu fizionomiju i u sebi pretapa i odslikava cijeli univerzum, to bi e je bilo potpuno obezvrije eno i srozano u svom elementarnom ljudskom dostojsanstvu, poglavito reducirano u svojoj slobodi i svom religijskom vezivanju za Praiskon. Da bi svome vremenu pokazao nove dimenzije ovjeka, toliko hvaljenog i cijenjenog u o ima Božijim, Husein-ef. ozo je svojom temeljnom akademskom zada om

smatrao to da još jednom u svoje vrijeme u ita i posvijesti sliku ovjeka ponu enu u vje ito mladom i nikada do kraja interpretativno potrošivom sadržaju vrela islama. Analiziraju i primjer Božijeg promicanja ideje o ovjeku prema melekutskim zborom, u ovjekovoj preegzistenciji i u metahistoriji, ideje zasa e-ne u samom kur'anskom tekstu, Husein-ef. ozo je, katkada, u punom zanosu vlastitog *aggiornamenta* i interpretativnom žaru njemu tako svojstvenog *idžtihada*, znao posegnuti i za onim interpretativnim podacima koji su potpuno pripadali jednom drugom naslije u i druk ijoj tradiciji mišljenja i teološkoj kulturi. Bili su to oni podaci koje je namrla ve tada u svom zenitnom usponu znanstvena kritika metoda biblijskoga teksta, koja je išla za tim da znanstveno otrijezni svaki segment biblijskoga teksta i da u njemu otkrije sve književne vrste, njihov *Sitz im Leben*, i sve to skupa dovede u sukla e sa modernim mentalitetom i razinom svijesti ovjeka ozina vremena, vremena Rudolfa Bultmanna, Welhaussena i dr. Samo dosljedno ostaju i uz neke poslani ke poruke, poput onih koje govore o obavezi svakog muslimana da uzme mudrost gdje god je prona e i da po znanje ide, ako ustreba, i do same Kine, jer znanje i mudrost ne poznaju granice niti trpe ikakvu vrstu predznaka, Husein-ef. ozo je smatrao da se *idžtihad* u punom opsegu može ozbiljiti jedino tako ako se bude u dosluhu sa najboljim tekvinama svoga vremena i najboljim duhovnim strujanjima u vlastitom vremenu i prostoru, pa je stoga posezao i za gore spomenutim teološko-filozofskim naslije em unutar judeo-krš anske misle e tradicije, kako bi što cjelovitije osvijetlio neku od vje nih tema, kao što je i ideja o ovjeku. Njegovo esto nenavo enje izvora iz kojih odre eni podaci dolaze, možda jest za nekoga ko je sklon metodološkom cjevidla enju stanovita iznevjera metodoloških standarda, ali je to, s druge strane, i najbolje posvje-do enje onog prilježnog muslimanskog traganja za spoznajom i mudroš u i živo muslimansko uvjerenje da to znanje i mudrost

nemaju svog zemaljskog vlasnika niti svoj kulturni, civilizacijski ili religijski eskluzivitet. Stoga, dok piše ili govori o ideji ovjeka u islamu, u tom asu je njemu manje važno kojom formom tekst Objave tu ideju izri e, ali mu je odve bitno kakvu sliku taj tekst nudi o ovjeku, kako opisuje njegovu temeljnju narav i kakve zadatke stavlja pred svaku ljudsku osobu, zadatke koji se ne ti u samo pojedina nog ljudskog spasenja i oni se ti u egzistencijalne sudbine cijelog univerzuma.

Drugi zna ajan tematski blok u teološkom opusu Husein ef. oze, kome se on posebno predavao i o njemu ispisivao cijele znanstvene ekspozee, jest cijeli set eti kih pitanja koja su za njega imala naro itu vrijednost, tim prije što je njegovo vrijeme obilježava tzv. društvena etika ili društveni moral koji je izvirao iz doktrine tadašnjeg politi kog uvjerenja i ure enja u kome je on živio, a u kome nije bila prepoznata, niti u jednom detalju, ona ljestvica tradicionalnih vrijednosti za koje se zalaže svaki ozbiljan religijski svjetopogled. Etika ili religijska etika, kao važan i neodvojiv segment religije i tradicionalne slike o svijetu i ovjeku, za njega je predstavljala konstitutivni element op e sre e i blagostanja. Husein-ef. ozo je znao da su snagom izvornog religijskog ethosa sve temeljne, metafizi ke istine religije na najsretniji na in pronalazile put do središta unutarpovijesnog iskustva pojedinca i zajednice, kao što je znao da su snagom tog ethosa i na njemu, kao i na temeljnim metafizi kim istinama, zasnovanog orto/praksisa pojedinca i zajednice metafizi ke istine na sebe zaodijevale stvarno egzistencijalno ruho i izmicale pogibelji da budu i ostanu tek puki apstraktum koji ne doti e ništa i koji se ne ti e nikoga. Profesor ozo je takodjer bio svjestan uzajamne prožetosti religijske metafizike i religijske etike posvješuju i svome vremenu, snagom vlastitog *idžtihada*, kako etika mora biti metafizi na, makar pripada polju povijesne horizontale, a metafizika mora biti eti na, iako pripada polju metapovijesne ili

transpovijesne vertikale. Savršeno je eti an Bog koji objavljuje najviše metafizi ke istine vjere, pa stoga traži i da njegovo krunsko stvorenje u svoj svakidašnji duhovni i materijalni život ucijepi nepretrgnutu nit tradicionalnog ethosa vjere; kao što je Bog istinoljubiv (*al-Haqq*) i povjerljiv (*al-Mu'min*), On tako i od svog krunskog stvorenja zahtijeva da mu ti kvaliteti njegove osobne vjere orkestiraju u njegovu životu i djelovanju. Na taj na in je Husein-ef. ozo želio odaslati poruku svome vremenu, u kome je dominirao interes i strah od klasnog neprijatelja, da dužnost i briga za drugoga, istinoljubivost i povjerenje jedino mogu ispuniti pojedina ni ljudski život i u initi ga korisnim za sebe i za druge. U odašiljanju takovrsne poruke naro ito su mu na pameti bili mladi i religija, mladi koji su bili otu eni od svoje religijske tradicije i u eni temeljnim porocima kao tobožnjim vrlinama društva i društvenog života, i religija koja je bila izgnana i nepoželjna sudjelovateljica u odgajanju i duhovnom uspravljanju mladih generacija njegova vremena.

Imaju i pred o ima sve moralne i društvene anomalije svoga vremena, uklju uju i i one koje su u odre enoj mjeri bile prisutne i u muslimanskom svijetu, Husein-ef. ozo na njih nije motrio samo iz perspektive svoje društvene sredine, nego je, naj eš e, sve te pojave motrio sa razine zapadnoeuropske kulture i duhovnosti. Makar je bio vrsto uglinjen u vlasitu tradiciju vjerovanja i razmišljanja, formalno ak obrazovan na najtradicionalnijim muslimanskim univerzama, kao što je al-Azhar u Egiptu sa milenijskom tradicijom, Husein-ef ozo je najprije sve bitne pojave, dobre ili loše, primje ivao u zapadnoeuropskom kulturnom krugu, jer su mu one pomogle da snagom iskustva ste enog u vlastitoj tradiciji ot itava temeljna doga anja me u muslimanima, u muslimanskom svijetu u cjelini. Pišu i, primjerice, tekst o djetetu iz epruvete ili o fenomenu virtualne oplodnje, on je odmah dao naslutiti prve tragi ne u inke potiskivanja tradicionalnog religijskog morala i

etike iz svakidašnjeg života ljudi i dovo enje na njegovo mjesto društvenog, lai kog ili sekularnog morala, kako gdje je on ve bio oslovljavam. On je bio svjestan toga da, uklanjanjem Boga i ljestvice tradicionalnih vrijednosti iz vidnog polja jednog zapadnoeuropskog naunika ili filozofa, novi ovjek sa novim znanstveno-tehnim mentalitetom ne e prezati posegnuti za Božanskim prinadležnostima i, ak, možda intervenirati i u sami poredak Božanskog stvarala kog procesa. Možda in virtualne oplodnje po sebi nije loš ukoliko e smanjiti problem steriliteta, ali i zaustaviti se na odre enoj granici, no kada njegovi krajnji u inci u našem vremenu završavaju sa sve u estalijim zahtjevom, a ponegdje ve i do kraja realiziranom nakanom, za kloniranjem krunkog Božijeg stvorenja, to onda postaje nešto što udara na samo dostojanstvo ljudske osobe i na najosjetljivija pitanja vjere i morala. Zatim, ako se zahtjev za kloniranjem i drugim vrstama bioeti kog inženjeringu danas nastoji provoditi pod izgovorom proizvo enja rezervnih ljudskih organa koji e biti upotrijebljeni u sluaju oboljelih od najtežih i neizlje ivih bolesti, to ne zna i, ne bude li se znala ili postavila granica na koju svaka religija upozorava i ukazuje, da promicatelji 'novoga morala' i najnovije znanstvene tehnologije ne e u initi i korak dalje i zatražiti, u smislu instaliranja novog kodeksa vrijednosti i ponašanja u toj sferi djelovanja, da i eutanazija ili smrt iz milosrada, kako joj danas esto tepaju, bude globalno ozakonjena i provo ena bez prevelike i komplikirane procedure. Sumnja i strah su tim opravdaniji ako se zna da je ona danas postala sastavni dio pozitivne zakonske regulative u nekim zapadnoeuropskim zemljama. Taj strah i sumnju još više podgrijava injenica da su medicinski djelatnici u razvijenom svijetu, baš tamo gdje su zahtjevi za kloniranjem i bioeti kim inženjeringom najglasniji, ve stekli stanoviti predujam samovoljno selektiraju i i uzimaju i potrebne elije ljudskog embrija potrebne za proces kloniranja i neke druge eksperimentalne svrhe u najnovijim

poduhvatima bioeti kog inženjeringa. Imamo li u vidu sustavne i iscrpljujuće rasprave u klasi noj nauči islama o vremenskom za etku ljudskoga života, a rahmetli profesor ozo ih je stalno imao na pameti, onda ne samo da bi ove predradnje za složeniji eksperiment, poput kloniranja, bile zabranjene, nego bi se mogle smatrati i nekom vrstom edomorstva ili ubistvom sa ili bez predumišljaja. Jednom prije eni Rubikon, poglavito u sferi ovako osjetljivih pitanja i znanstvenih polja, nužno i prirodno vodi k tome da novi ovjek ne samo da će biti moralno potpuno osiromašen, ponižen i razbaštinjen, u smislu tradicionalnog morala i njegovih vrijednosti, nego će biti otvoren i trajni lov na njegovo fizi ko bi će u najmodernijim klinikama svijeta i pod okriljem zakonske regulative koja će to, možda, jednom i dopustiti. Taj strah Husein-ef. Djozo ustrajno provla i kroz svoje tekstove o moralu i etici i upozorava na ovjekovu iskonsku zada u da bude istinoljubiv, pravedan i odgovoran prema sebi i prema svijetu oko sebe.

Odnos Objave i Uma je takođe jedna od omiljenih tema rahmetli profesora Husein-ef. oze, a rasprava o njoj bi uvijek dolazila kao mehlem na ranu nakon teških i delikatnih rasprava o određenim pitanjima iz morala i etike, kao i o modernim izazovima na kojima se ta pitanja potvrđuju ili posružuju i padaju. Tema o suodnosu Objave i Uma je gotovo tradicionalna, a klasi na razdoblju muslimanskog mišljenja, podjednako kao i unutar nekih drugih religijskih tradicija, iscrpno su je razvile i urodile brojnim djelima, raspravama i eksposurom o ovom pitanju. No, koliko god je riječ o jednoj klasi noj temi, ona je danas podjednako važna, možda ak i važnija s obzirom na izazove koje je donijelo vrijeme moderne i postmoderne, kako u duhovnim, još više u svjetovnim, posebice egzaktnim naukama. Objava i Um ne samo da nisu u suprotnosti, nego su u potpunom skladu i sapijencijalno-egzistencijalnoj podudarnosti. Objava kao sukuš i živi odsjaj Božanske mudrosti u temeljnoj naravi je sami Božanski, transcenđentni Um

koji svoju svjetlost isijava iz samog središta Duha Božjega, a ljudski Um, ozbiljen na svakoj od svojih pet duhovnih razina, kako nauava muslimanska teološka i filozofska interpretativna tradicija, nije drugo negoli zenitno duhovno doba pojedina ne i otriježnjene muslimanske, podložni ke i uravnotežene duše. Takav ljudski um, koji je stigao do svog sapijencijalnog zenita, u potpunoj je vertikalnoj uskla enosti i podudarnosti sa Božanskim, transcendentnim Umom koji sija iz središta same Objave, gotovo bi se kazalo na sliku podudarnosti svakog predmeta koji se na e na Zemlji u trenutku kada je Sunce u zenithu, kada ravno spušta svjetlost na sve što je na njoj i kada nijedan predmet, dok Sunce pod tim uglom spušta svoje zrake na njega, ne daje sjenu ve se kupa u svjetlosnom traku sun eve svjetlosti. To je slika nerazdvojnog i nepretrgnutog suodnosu ljudskog i Božanskog uma/Uma ili ljudskog duhovnog genija u njegovoj najvišoj duhovnoj ozbiljenosti i svjetla Objave u njenoj svetopovijesnoj punoljetnosti. I kao što je to dvoje u nepretrgnutu, tako i Bog i njegovo krunsko stvorenje – ovjek moraju biti u nepretrgnutom suodnosu i ne smiju biti odvojeni jedan od drugoga. Jedan isti, Božanski kreativni Um izvodi stvoriteljna zahva anja na stranicama prirode i govori ljudima, putem Svoje vje ne rije i, na stranicama svete povijesti, odnosno na stranicama svete Knjige. Taj isti Božanski um nam na stranicama prirode pokazuje što ini, a na stranicama svete knjige nam objašnjava i tuma i ono što ini. Stoga, esto je znao isticati Husein-ef. ozo, kao što jedan isti stvarateljni Božanski um izvodi stvaranje i in objave, tako sukladno tim dvama krunskim vrelima spoznaje slijedi da je uvijek jedna ista i nepromjenjiva Istina do i jeg prispjivanja i spoznavanja mogu voditi mnogi putevi, uklju uju i i put ljudske racionalne spoznaje, ali je krajnji ishod svekolikog pregnu a na putu spoznaje Istine to da razum i Objava potvr uju samo jednu istinu i posvjedo uju potpunu preklopulenost i uskla enost, a ne

opre nost i protivurje nost, u njenom otkrivanju. Kada svaka zrela osoba, osoba uravnotežene duše, u sebi na najvišoj duhovnoj razini ozbilji potpunu sapijencijalnu i egzistencijalnu podudarnost Objave i Uma, tad više nema bojazni da e tako duhovno njegovani *homo sapiens* prije i Rubikon u najdelikatnijim pitanjima morala i etike.



Prof. dr. Adnan Silajdži

LJUDSKA ODVAŽNOST I ISLAMSKA ODGOVORNOST HADŽI HUSEIN-EFENDIJE OZE

U razumijevanju islama, njegovih najzapaženijih kulturnih i civilizacijskih postignuća, u Bosni i Hercegovini je se u 20. stoljeću pojaviti različiti pravci ili smjerovi njegova tumačenja. Zapravo, pojaviti se jedan širok spektar tumačenja od tradicionalne religijske eklektike, modernog, odnosno liberalnoga poimanja islama, preko heremeneutičke i ekumenske, do perenijalne i komparativne teologije potkraj prošloga stoljeća. Pojavu takve duhovne i intelektualne raznolikosti u metodi i teorijama, uslovit će socijalne, političke i kulturne promjene kroz koje su muslimani prolazili tokom svojega historijskoga razvoja.

U tom spektru, bez ikakve sumnje, najzapaženije mjesto pripada Huseinu ožu. Zašto? Prosto zato što je ozino mišljenje (dovoljno je pogledati prvu knjigu "Izabranih djela"), više negoli mišljenje drugih bošnjačkih misililaca toga vremena, bilo usredstveno na pitanje korelacije islamske tradicije i suvremenosti (moderaniteta). U traganju za odgovorom kako afirmirati i intelektualno razvijati vlastitu religijsku i kulturnu tradiciju ili kako unaprijediti vjerski i kulturni identitet muslimana u svijetu može ne znati,

tehnike, ekonomije i politike 20. stoljeća, ozi su bile neprihvatljive, s jedne strane, teorije njenog *nekriti kog konzumiranja*, tj. iskustvo bezuvjetnog odbacivanja bilo kakve vrijednosti moderne znanosti i tehnologije (kao primijenjene nauke), ali i teorije *nekriti koga konzumiranja* moderne nauke i tehnike, odnosno osporavanja vrijednosti i značaja religijske Predaje u Islamu, s druge strane. U takvo što ete se lahko uvjeriti ukoliko pročitamo, npr., tekst pod naslovom "Mu'tezilizam", (str. 88 i 89.), gdje pred konzervativnim u enjacima brani snagu, moći kompetentnost ljudskoga razuma jer nije mogao prihvati vjerovanje koje ostaje isključivo na razini Zakona ili slova Objave, odnosno tekstove "Mladi i religija" (str. 265.) te "Problem oživljavanja duhovne komponente u savremenom razvoju" (str. 323.) odnosno "Razum i srce u Kur'anu" (str. 562.), u kojima, pred ultramodernistima, osporava bezgraničnu moć ljudskoga razuma isti u i da vjera nije svodiva isključivo na racionalni dokaz ili da razum ne može biti jedini valjni izvor ovjekove spoznaje.

Duboko svjestan (u svakom njegovom tekstu stoji se takav utisak) važnosti univerzalne religijske Tradicije muslimana i njene odgojne funkcije, ali i prevalirajući utjecaj moderne znanosti i njene tehnike na svjetska zbivanja, on je u rasponu dvaju spomenutih ekstremnih teorijskih stajališta, odnosno dvaju tipova reagiranja na modernitet tragati za odgovorom kako da muslimani probave modernu znanost, moderne civilizacijske tekovine, na koje su, uz asne izuzetke, naši u enjaci **instinkтивно i krajnje odbijaju e reagirali**, i kako da ih u ine dijelom svog vlastitog organizma, ne putem njihova nekritičkog konzumiranja, već putem kritike asimilacije, odnosno njihova kritika koga odbacivanja na temelju islamskoga kriterijuma. U tom duhu napisan je tekst "Islam i društvena angažiranost" (str. 256.), u kojemu označeno otklanjanje bilo koju mogućnost konflikta između islamskog vjerovanja i znanja, odnosno između u islamu i nauke kao takve.

Preciznije, ozo je nastojao - i to je najve a vrijednost njegova cjelokupnoga opusa ili njegova intelektualnoga pregnu a - da u bosanskohercegova ke islamske studije ponovno uvede ili reafirmira dinami no razumijevanje kur'anske ideje Vremena i historije, na na in na koji su to i naši najve i klasi ni autoriteti inili, stvaraju i brilijantnu intelektualnu tradiciju sa kojom se muslimani uvrštavaju u red najciviliziranih naroda u dosadašnjoj povijesti ovje anstva. Rije je o njegovoj dobro poznatoj koncepcija "nove razrade islamske misli" koja je sedamdesetih godina prošlog stolje a oblikovala novi islamski duh usmjeravaju i tako brojne generacije bosanskomuslimanskih intelektualaca i studenata prema ozbilnjijoj i kulturno obuhvatnijoj percepciji islama.

U artikuliranju vlastitih puteva modernosti ozo poentira nužnost kriti kog odnosa i prema Tradiciji i suvremenosti, tj. otklon od apstraktnoga i ahistorijskoga shva anja islama, ali i postupne demistifikacije filozofije modernog na ina življenja iji je krajnji smisao i cilj materijalni razvoj, a u krajnjoj konzekvenciji potpuna desakralizacija i dehumanizacija svijeta i ovjeka. (Ovakve ideje su primjetnije u njegovoj zrelijoj intelektualnoj dobi.)


Složenost takvoga kriti kog procesa otvorit e ga za prihvatanje i primjenu brojnih ideja i pojmove (koncepta) koji epistemološki pripadaju divergentnim tokovima mišljenja Istoka i Zapada, prenose i ih doslovno u islamski duhovni kontekst, esto ne shva aju i do kraja njihove poruke i osnovna zna enja. (Spomenimo ovdje njegovo ozna avanje mu'tezilijske škole teozofskom, str. 85., neadekvatnu primjenu termina poput egzistencijalizma, idealizma, pozitivizma itd.). No, bez obzira na njegovo prenaglašavanje neomu'tezilijske ekstenzivne upotrebe razuma (emu treba zahvaliti muslimanskim modernistima Afganiju, Abduhuu i, kasnije, Šeltutu); njegovo prenaglašavanje društvenog i socijalnog aspekta islama (emu ima zahvaliti predstavnicima

marksisti ki inspiriranim piscima, osobito piscima uvenog frankfurtskog kruga filozofa poput Adorna i Marcusea, koji su, nakon delenjinizacije i destaljinizacije, pokušali marksizmu dati "ljudske lice", odnosno novu formu euromarksizma; bez obzira na njegove ustupke tzv. potisnutoj ili redukovanoj religioznosti modernih sekularnih društava (slijede i donekle predstavnike stare njema ke i francuske sociološke škole Webera i Durkema; njegovo razumijevanje Kur'ana u relativno modernisti kom diskursu, odnosno kriti kom odnosu prema tekstu hadisa i njegovom statusu unutar muslimanske spoznajne teorije (emu treba zahvaliti predstavnicima liberalnoga protestantizma, moderne biblijske kriti ke znanosti Welhausena, Bonhoffera i dr.), njegovo prenaglašavanje, u kriti kom odnosu prema zapadnom svijetu, modernoj znanosti i tehniči, pravoslavnog protuzapadnja kog konzervativizma jednog Berajeva ili Dostojevskog, ali i sjajnih evropskih intelektualaca i nemirnih duhova poput Camusa, Kafke, Kjerkegora, Jaspersa itd., zatim mislilaca koji su iz svoje graanske sigurnosti (konformizma) gotovo u cijelosti pristajali uz lijevu politi ku opciju i žustro je branili usprkos znanju o njezinu pogubnom ostvarenju u boljševi kom i staljinisti kom obrascu strahovlade i progona (kao što su Andre Gid i Sartr), u ozinom eklekticizmu (ja u ipak re i: obazrivoj i relativnoj otvorenosti), koga bi trebalo kriti ki i analiti ki propitati u nekom ponovljenom izdanju ili u nekoj novijoj historiji razvoja religijskog mišljenja u Bosni i Hercegovini u 20. stolje u, nema, kao što su mnogi bosanskomuslimanski tradicionalni alimi nerijetko mislili, nikakvog krivovjerja niti intelektualne pretencioznosti, dapa e, rije je o njegovoj elementarnoj ljudskoj odvažnosti i islamskoj intelektualnoj odgovornosti, koju, nažalost, i danas rijetko susreemo u našoj bosanskohercegova koj kulturi.

Zato još jedanput želim naglasiti da najve a vrijednost ozi- na pisanoga opusa nije sadržana u idejama, fetvama, odgovorima itd., pogotovo ne danas na po ecima novog milenijuma, jer mnoge od tih ideja, odgovora i fetvi, prirodno, pripadaju vremenu stare religijske apologetike, religijske sociologije, moderne religiologije prošloga stolje a, nego u njegovojo intelektualnoj odvažnosti i odgovornom, odnosno angažiranom pristupu vjerskoj, intelektualnoj, kulturnoj i nacionalnoj institucionalizaciji bosanskih muslimana. Spomenimo ovdje reorganizaciju Islamske zajednice koja podrazumijeva, prije svega reorganizaciju nastavnog plana i programa Gazi Husrev-begove medrese i osnivanja Fakulteta islamskih nauka, pokretanja lista "Preporod", uspostavljanje institucije centraliziranog prikupljanja zekjata i sadekatu'l-fitra, otvaranje novih džamija i islamskih centara, podmla ivanje vjerskog kadra, stvaranje i uklju ivanje Ilmijje u društveno-politi ke i državne institucije bivšega socijalisti kog sistema, reaffirmaciju Mladih muslimana, uspostavljanje novog modela me ureligijskog dijaloga (biskup pokojni Tomislav Jablanovi) itd.

ozin kriti ki duh kontinuirano živi ve više od dvadeset godina u politološkim, socioškim, kulturološkim, teološko-filozofskim, komparativnim islamskim studijama njegovih u enika i studenata. No, krajnje je vrijeme da se u tom smislu na ini korak dalje, da se, kao odgovor na krizu muslimanskog identiteta na po etku 21. stolje a, koja je generirana nastojanjem da se op enito muslimane uklju i u globalni svjetski poredak koji se razvija na matrici oblikovanja novoga svjetskog kulturnog identiteta, a u slu aju bosanskohercegova kih muslimana: njihova uklju enja u pluralisti ki koncipiran kulturni identitet ujedinjene Europe, na ini jedan sinteti ki islamski pogled na suvremenost koji bi obuhvatio itav spektar ideja i tuma enja koja rezultiraju današnjim bosansko-muslimanskim primitivnim polarizacijama i iscrpljivanju njihovih intelektualnih potencijala.

Sabrana djela Huseina oze ozbiljan su izazov i podsrek za obuhvatnije sagledavanje islama, odnosno muslimanskog identiteta u povijesnim i kulturnim transformacijama kako muslimanskog, jednako tako i zapadnog svijeta na po etku novog milenijuma.



Prof. dr. Fikret Kar i

RAZUMIJEVANJE ŠERIJATA U DJELIMA HUSEIN-EF. OZE

Važno mjesto u opusu Husein-ef. oze, kao i svakog angažovanog muslimanskog mislioca, zauzima šerijat, normativni sistem islama. O tome govore i neki kvantitativni pokazatelji. Od pet tomova nedavno izišlih izabranih djela Husein-ef. oze, dva toma sadrže fetve, odnosno tuma enja šerijata data u formi odgovora na pitanja zainteresovanih pojedinaca ili institucija, dok se on i u ostala tri toma, koji sadrže njegova tuma enja Kur'ana, oglede ili publicisti ke radove, veoma esto bavi šerijatskim pitanjima. Ovom prilikom imamo namjeru da damo samo neke naznake o tome kako je Husein-ef. pristupao pitanju šerijata, njegovom tuma enju i relevantnosti za doba u kome je živio. Potpuniji uvid u ova pitanja mo i e se dobiti samo nakon detaljne i kritičke analize Husein-ef. djela, koja e vjerovatno uslijediti u formi istraživačkih radova. Jedan takav rad o uvažavanju opštег interesa (*masleha*) u fetvama Husein-ef. prije nekoliko godina odbranjen je na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji.

Zna ajno mjesto koje šerijat zauzima u djelima Husein-ef. oze, koja su nastala uglavnom u vrijeme kada šerijatsko pravo nije bilo dio pozitivnog prava za muslimane u Bosni i Hercegovini, može se objasniti zna ajem i funkcijom šerijata u islamu i intelektualnim profiliranjem Husein-ef.

Zna enja i funkcije šerijata

Termin "šeri'at" u etimološkom zna enju "puta koja vodi prema izvoru" ozna ava cjelinu Božijih zapovijedi koje se ti u vjerovanja (*iman*), prakse (*amel*) i morala (*ahlak*). U ovom zna enju šerijat ozna ava normativni model života koji muslimani treba da slijede. Po svojoj sadržini je sinonim za islam. U drugom smislu, termin "šeri'at" se upotrebljava da ozna i pravno-pozitivne, odnosno važe e norme koje regulišu razli ite odnose u muslimanskim društvima. U tom smislu se govori o "šerijatskom pravu". Atribut "pravni" može se koristiti u dva zna enja: prvo, u smislu normi sankcionisanih državom (pozitivisti ko zna enje) i drugi, u zna enju normi koju jedna zajednica smatra obavezuju im i koje se stvarno primjenjuju u društvu (sociološko zna enje). Za ovo posljednje razumijevanje prava nije neophodno da takve norme sankcioniše država, kao što to misle pozitivisti. Ovo razlikovanje može biti zna ajno kada se bavimo pitanjem šeri'ata, pošto se šerijat ne definiše referiranjem na državu nego na izvor normi (Božija volja) i pošto su šerijatske norme obavezuju e za muslimane i onda kada ih ne sankcioniše država. Pri tome tako er, treba imati na umu da su neke šeri'atske norme adresirane na pojedinca, neke na grupu a neke na javnu vlast. Svaki od ovih adresata ima obaveze i odgovornosti u procesu primjene šerijatskih propisa. U zavisnosti od odnosa religije i države u pojedinim društvima oblikuje se obim i mehanizam primjene šerijatskih propisa.

Polaze i od ova dva zna enja ovog klju nog islamskog koncepta, šerijatu pristupaju alimi, mislioci i aktivisti, na jednoj strani, i pravnici prakti ari- kao što su kadije- na drugoj strani. Da se poslužimo rije ima jednog muslimanskog u enjaka i aktiviste iz 20. vijeka, to bi bila distinkcija izmedju *duat* (daija, aktivista) i *kudat* (sudija). Prvi pristup u šeri'atu vidi funkcionalni aspekt islamskog u enja, drugi skup normi koje treba primijeniti putem sudske ustanova. Oba pristupa imaju neke zajedni ke osnove: temeljni postulat da je rije o Božijim zapovijedima koje treba protuma iti i realizovati u ljudskoj praksi, da su te zapovijedi utemeljene na vjeri, da imaju vjersku dimenziju i sl.

Ovi pristupi imaju i neke specifi nosti. Prvi pristup naglašava vjersku osnovu i motivaciju prakse dok drugi pristup naglašava pravno-tehni ki aspekt. Ova distinkcija može biti korisna kada se analiziraju djela Husein-ef.

Što se ti e funkcija koje šerijat može imati u muslimanskim društvima, možemo ih identifikovati nekoliko. Prvo, na nivou spoznaje, šerijatski propisi se veoma esto javljaju u svijesti muslimana kao jedinstveni kodeks ponašanja, normativni model koji treba da se slijedi. Na politi kom nivou, u ve inskim muslimanskim društvima, šerijat može da bude osnova legitimnosti sistema i faktor njegovog ograni avanja. Na pravnom planu, može biti, u ve em ili manjem obimu, osnova pravnog sistema i izvor pozitivnih normi. Kona no, na ideoološkom planu, može imati funkciju sredstva politi ke mobilizacije muslimana i vrjednovanja postoje eg društveno-politi kog i pravnog sistema.

Prema tome, kada se bavimo pitanjem pristupa šerijatu u djelima pojedinih muslimanskih autora ili programima muslimanskih grupa, potrebno je uzeti u obzir zna enje u kome se ovaj koncept uzima i funkciju koja mu se u društvu daje.

Husein-ef. ozo i njegovo bavljenje šerijatom

Kroz cijelu muslimansku historiju šerijatske nauke bile su suštinski dio obrazovanja alima. Rije i "alim" (u enjak) i "feqih" (poznavalac islamske vjersko-pravne nauke) nerijetko su bili sinonimi. Tako je bilo i sa Husein-ef. On je završio Šerijatsku suđu ku školu u Sarajevu i "prona en sposobnim da može vršiti svaku islamsku znanstvenu službu, a naro ito da može službovati kod šerijatskih sudova", kako se navodi u njegovoj diplomi. Na univerzitetu al-Azhar, gdje je nastavio studije, Husein-ef. je studirao na Odsjeku za šeri'atsko pravo. Me utim, Husein-ef. se nije opredijelio sa šerijatsku sudijsku službu. Od 1939. god., kada je završio al-Azhar, pa do 1946. god., kada su u BiH ukinuti šerijatski sudovi, ta mogu nost je za njega teorijski bila otvorena. Njega je život i vlastiti duh vodio drugim pravcем. On je izrastao u muslimanskog mislioca (*el-mufekkir elislami*). Tome je posebno doprinijela njegova pozicija vjerskoprosvjetnog referenta Vrhovnog islamskog starješinstva u tadašnjoj Jugoslaviji, kada je on fakti ki postao glavni teoreti ar Islamske zajednice. U tom svojstvu objavljivao je teorijske lanke o razli itim aspektima islamske misli i prakse, pokrenuo rubriku "Pitanja i odgovori" u *Glasniku Vrhovnog islamskog starješinstva*, list "Preporod", predavao u Medresi i na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu, itd. Njegovo bavljenje šeri'atom se izražavalo u dva oblika: u vidu teorijskih lanaka o pojedinim pitanjima i u vidu "odgovora" na postavljena pitanja, što je bilo vršenje funkcije *ifta*, odnosno davanje fetvi ili odgovora (responsa).

Razumijevanje šerijata

Za raspravu o Husein-ef. razumijevanju šerijata, ovom prilikom, kao indikaciju možemo koristiti dva teksta. Prvi je lanak "Vra anje šerijatu" koji je objavljen nakon njegove smrti (*Glasnik*,

XLV, 1982, br. 3, str. 249-258; *Izabrana djela*, knjiga I, str. 636-640). Ovaj lanak se bavi poznatim fenomenom iz perioda islamske obnove zapoete 1970-tih u gotovo svim dijelovima muslimanskog svijeta. U tom procesu vratanja islama u sferu javnog života, uglavnom u većinskim muslimanskim zemljama, javio se zahtjev za uvođenjem šerijata. Husein-ef. razmatra ovaj fenomen u spomenom lanku i ukazuje na njegove dublje razloge. Prema Husein-ef., do zahtjeva za vratjanje šerijatu došlo je međudjelovanjem više faktora: (1) Svaki musliman je dužan da živi prema propisima islama. Prema tome, Husein-ef. ovdje shvata šerijat kao cjelinu normativnog aspekta islama. (2) U savremenom društvenom životu muslimana islam igra glavnu ulogu. Husein-ef. ovdje skreće pažnju na društvenu ulogu islama u preobražajima muslimanskog svijeta, nešto što su tadašnji društveni teoretičari negirali ili umanjivali. Ako islam ima ulogu u savremenom društvenom životu muslimana, onda će se pažnja dati i normativnom aspektu islama. (3) Postoji toboga primjena šerijata u nekim muslimanskim zemljama, koje se navodno pridržavaju Islama ali u kojima vladaju ne samo feudalni nego i robovlasni odnosi. Husein-ef. na ovaj način skreće pažnju na fenomen mogućnosti upotrebe ili zloupotrebe šerijata od strane despotskih i autoritarnih režima oigledno ciljujući na tradicionalne muslimanske monarhije Bliskog istoka. (4) Zapadna misao, posebno sa svojim sekularističko-pozitivističkim elementima, kompromitovala se u muslimanskom svijetu. Iz tog proizlazi i kompromitacija zapadnačkih pravnih modela i želja muslimana da revitaliziraju svoje vlastite ustavove. (5) Vratjanje šerijatu ne znači okretanje prošlosti i vratjanje unazad. To znači traženje onoga što nedostaje u savremenom životu-duhovnosti, etičke komponente koju islam zaista može ponuditi" (str.640). Prema ovome, Husein-ef. ne vidi izlaz u povratku u "zlatno doba" iz prošlosti, ma kako ono bilo definisano, a vratjanje šerijatu vidu u nu enju savremenom svijetu islamske duhovnosti-etičke komponente.

Teško bi neki redukcionist ili šerijatski praktičar govorio o "duhovno-etičkim komponentama" kao suštini procesa vredanja šerijatu. Vidjeli smo da su u tom periodu u nekoliko muslimanskih zemalja nedemokratički mahom vojni režimi, optirali za primjenu šerijata, shvaćeni kao prvenstveno primjenjivanje šerijatskoga krvi nego prava. Oni se nisu, npr., fokusirali na ključni šerijatski koncept pravde ili zaštite ljudskog dostojanstva već na kazne: kao da su sankcije sve što šerijat može da ponudi savremenom svijetu.

Drugo karakteristično mjesto je Husein-ef. odgovor na zanimljivo pitanje koje mu je uputio jedan italac *Glasnika (Izabrana djela)*, knjiga V, str. 427). To pitanje glasi:

"Šerijatsko pravo je okarakterisano kao vrlo konzervativno i prevaziđeno. Šta mislite o ovome i koji su vaši protuargumenti?"

Husein-ef. odgovor glasi:

"Ovdje bi trebalo najprije utvrditi šta se misli pod terminom 'šerijatsko pravo'. Ako se misli na propise koji reguliraju pitanje društvenog života (*muamelat*), koje su izveli iz njihovih izvora prvi mudžtehidi prije hiljadu godina, pitanje ne bi bilo sasvim suvišno. Kur'anski principi i metod Muhammeda, a.s., u primjeni tih principa su neiscrpni i trajno važeći. Oni u svakom vremenu i prostoru nude ovjeku i društvu onoliko koliko, prema svojim potrebama i mogunostima, mogu da prime. Ono što jedna generacija iz njih izvede u vidu rješenja za svoje probleme i zadovoljenje svojih potreba ne može, razumije se, u cjelini važiti za sljedeće generacije i podmirivati potrebe njihova daljeg razvoja. Ne smije se zanemariti injenica da je izvodjenje pojedinačnih propisa i rješenja iz kur'anskih koncepcija i principa metodom sunneta ljudsko djelo determinirano potrebama i mogunostima datog historijskog trenutka. Mi smo više puta isticali da je islamska misao uglavnom samo kao rješenje i okvir za društveni razvoj u određenim uslovima datog vremena. Bilo bi suvišno nenaučno i smiješno tvrditi da

propisi iz ove razrade i procjene mogu uvijek važiti i podmirivati potrebe u svim vremenima. Pa ipak se, nažalost, dogodilo da se razvoj islamske misli zadržavao u njenim prvobitnim oblicima prve razrade. Tako je ona stolje imala amila u okoštanim formama.“

U ovom odgovoru rezimirani su stavovi Husein-ef. u pogledu šerijata, odnosno u širem smislu izvora islama i razvoja islamske misli. Prvo, Husein-ef. polazi od potrebe definisanja šerijata. (U pitanju je korištena sintagma "šerijatsko pravo", ali on se time šire ne bavi). On dalje, o igledno razlikuje šerijat i fikh ("islamska misao") te govorи o zaustavljanju razvoja i okoštavanju ove misli. On takođe, pravi razliku između područja *ibadata* i *muamelata* dopuštajući i da je razrada islamske misli u području društvenih odnosa stala i da pitanje konzervativnosti toga dijela šerijatskog prava "nije suvišno". Sljedbenici škole *islah* (islamskog reformizma) krajem 19. i u prvoj polovini 20. vijeka redovno su na pitanja o promjenljivosti šerijatskih propisa odgovarali da je promjena na elno moguća u sferi *muamelata*, a da u području *ibadata* nema promjena. Dalje, Husein-ef. smatra da ono što je trajno važeće su "kur'anski principi i metod Muhammeda a.s. u primjeni tih principa". U djelima Husein-ef. takođe se nalazi sintagme kao što su "principi" i "koncepti", koje takođe pripadaju reformistima kom diskursu (*mebadī* i *mehafīm*). Ove sintagme ne pripadaju isto fikhskom diskursu, gdje se govorи o normama (*ahkam*), koje mogu biti partikularne (*džuz'ijje*), opće (*kullijje*), te one najopćenitijega karaktera kada se nazivaju opšta pravna pravila (*kavaid*). Husein-ef. smatra nepromjenljivim "principle", koje u ovom kratkom odgovoru ne definiše, ali koje možemo na osnovu etimologije razumijevati kao "temeljne istine, zakone ili prepostavke". On, takođe, nepromjenljivim smatra "metod Muhammeda a.s." u primjeni tih principa, ime sunnet razumijeva kao "metod". Otvara se pitanje da li on nepromjenljivim smatra samo metod ili i

rezultate tog metoda. U ovom kratkom odgovoru on decidno ne odgovara na to pitanje tako da se o pitanju razumijevanja sunneta, njegovoga karaktera i statusa u djelu Husein-ef. može odgovoriti sistematskom analizom svih njegovih tekstova, što izlazi izvan okvira ovog rada. Tako er je iznio stav da rješenja jedne generacije ne mogu u cjelini biti obavezna za naredne generacije, što zna i da je zastupao ideju kontinuiranog razvoja vjerske misli.

Na kraju, može se zaklju iti da je Husein-ef. razumijevao šerijat kao normativni aspekt islama, da je u toj cjelini pravio razliku izme u nepromjenljivih i promjenljivih dijelova, pri emu je ove posljednje odre ivao kao one koje su rezultat izvo enja pojedina nih propisa (što zna i *idžtihad*) te da je islamsku misao, i fikh kao njen dio, posmatrao kao rezultat dinami kog odnosa muslimana sa izvorima islama u razli itim vremenskim okvirima.

Takvim svojim razumijevanjem i konkretnim rješenjima koje je nudio u obliku fetvi Husein-ef. je dao nemjerljiv doprinos uobli avanju islamske misli i prakse kod nas u drugoj polovini 20. vijeka. Dominantno tuma enje islama u okviru IZ u BiH sve do naših dana kre e se u okvirima koje je Husein-ef. ozna io.

U njegovojoj misli tako er vidimo i utjecaj vremena u kome je živio i u kome su muslimani BiH prolazili kroz period socijalisti - kog procesa modernizacije i "drame ateizacije" te se tako oblikovani stavovi mogu smatrati historijski ograni enim. Me utim, u cjelini, svojom mišlu i angažmanom Husein-ef. je utjecao na o uvanje ideje relevantnosti islamskog normativnog sistema za muslimane u BiH i na prostorima tadašnje Jugoslavije, razlikovanje suštinskog od formalnog u islamu i potrebe kontinuiranog idžtihada u našem vremenu, posebno u slu aju muslimanskih zajednica su o enih sa rapidnim procesom modernizacije. Danas, kada je došlo do veoma oštре kritike teorije modernizacije i kada se javljaju tenedencije naglašavanja autenti nosti i posebnosti naspram

akulturacije i jednobraznosti, neke formulacije vjerskog modernizma opravdano su predmet kritike, ali op i pristup i metode plejade u enjaka koji se citiraju u djelima Husein-ef., i kojoj je i sam pripadao, i dalje pokazuju svoju validanost.

Tarih Husein-efendiji ozi koga je napisao hfv. Kamil
Silajdži

a

^a 1402

Dr. Hilmo Neimarlija

MISAO VJERODOSTOJNE ISLAMSKE PRAKSE

Pojava *Izabranih djela* Husein-efendije oze u pet knjiga ima dvostruki značaj. Ovo izdanje je kulturnohistorijski vrijedan izraz odgovarajućeg duga vjerskom piscu i u itelju koji je zadužio Islamsku zajednicu i bošnjački narod. U isti mah, izdanje je duhovno i povijesno važan prilog promišljanju duhovno-povijesne situacije vremena u kojem živimo i našoj potrebi da to inimo zajedno sa misliocem koji je obilježio neke od bitnih smjernica tumačenja vjere i kretanja vjerskog života Bošnjaka u drugoj polovici dvadesetog stoljeća.

Husein-efendija ozo je bio protagonist duhovnih nastojanja na širenju područja tumačenja i aktivnog življjenja islama u našem narodu, akcija u kojima su na injeni krupni iskoraci u organizaciji i institucionalnom djelovanju Islamske zajednice u bivšoj Jugoslaviji, aktivnosti oko ublažavanja i premoščavanja jazova kojima se vjeru odvajalo od društvenog, ekonomskog i kulturnog života. Bio je pisac programskega tekstova u glasilima Islamske zajednice i osnivač lista *Preporod*, kreator akcije zekjata i sadekatul-fitra kao projekta uspostavljanja finansijske osnove za Fakultet islamskih nauka i uspješan rad odgojnoobrazovnih ustanova Islamske

zajednice, jedan od utemeljitelja Fakulteta islamskih nauka i kreator nastavnog sadržaja njegovih vjerskih disciplina, reprezentativni zastupnik i interpretator islamske tradicije Bošnjaka u muslimanskom svijetu. Jednom rije ju, bio je istaknuta linost u našem narodu, a narodi se predstavljaju kako svojim velikim ljudima, tako i na inom na koji iskazuju priznanje i poštivanje svojih velikih ljudi.

Pisano djelo Husein-efendije oze bilo je rasuto u asopisima i novinama, raznim publikacijama, posebnim izdanjima i rukopisima, u oblicima eseja, rasprava, fetvi, osvrta, bilješki, komentara Kur'ana i rasprava o komentiranju Kur'ana. S ovim petotomnim izdanjem ono je na reprezentativan način formalno svrstano i tematski predstavljeno. Zato se izdanje može smatrati prije svega prikladnim izrazom oduživanja duga Husein-efendiji ozi i zato svi koji su u estvovali u pripremi i realizaciji ovog izuzetnog izdava koga projekta zaslužuju priznanje. Naravno, posebno priznanje zaslužuju priređivači: Enes Karić, Aziz Kadribe-gović, Muhammed Mrahorović, Aida Mujezin i Mustafa Prlić.

Ozino pisano djelo ispisivano je duže od etiri i po desetljeća na našem i arapskome jeziku. To djelo je nastajalo manjim dijelom iz itanja drugih djela i iz razmišljanja potaknutih tu im knjigama, a većim dijelom iz neposrednog dešavanja života, tako reći iz života, protiv života i radi života, s kojim je označen od rane mladosti bio u neprekidnoj i strastvenoj islamskoj raspravi. Većinu svojih tekstova on je napisao u jednom dahu i bez osvrta-nja, kao vlastiti misaoni i egzistencijalni odgovor na izazove i poticaje života samog. Drugi pisci i mislioci, napose muslimanski autori, bili su u tim tekstovima uglavnom saučenici u raspravi koja je u pravilu bila usredotočena na odnos normi i idealna islama i povijesne stvarnosti muslimana. Počev od prvih tekstova, kao što je tekst *Problem reforme u islamu*, koji je objavio kao student El-

Azhara 1936. god., pa do poznih radova, kao što su *Vra anje Šerijatu i ovjek i njegova sloboda*, on je bio mislilac koji je mislio povijesni raskol idealja i realnosti islama kao nesre u muslimana i koji je neodvojivo od toga mislio na ine osloba anja snaga i potencijala islama za ponovno povezivanje islamskih normi i prakse muslimana kao sre u kako za muslimane, tako i za nemuslimane.

Prvo vrijeme islama bilo je vrijeme opere vjerskog oduševljenja muslimana i njihovog svestranog potvrivanja u institucija društvene moći i u oblicima kulturnog života. To klasi no doba islamske povijesti bilo je u svijesti muslimana manje razdoblje povijesti a više doba prirode kao prirodnog stanja napredovanja i uspjeha muslimana. Povijest kao rušenje uobičajenog poretku stvari u manifestacijama opere nemoći i porazima muslimana nastupila je u trinaestom stoljeću sa mongolskom provalom i rušenjem bagdadskog halifata i nastavila se narednih stoljeća sa izgonom muslimana iz Andaluzije i rušenjem povolškog hanata. Međutim, bila su potrebna stoljeća opadanja moći muslimanskih naroda i rasta moći evropskih naroda da bi povijest postala opera i na in suo enja muslimana sa vlastitom životnom realnošću. U reformističkim pokretima, koji su krenuli u devetnaestom stoljeću, pojavljuje se povijesni svijet islama u svojim neprihvataljivim manjkavostima i razvija se povijesna svijest muslimana kao itav spektar odnosa prema tom svijetu. Hoće reći da muslimanski reformatori i reformisti ki pokreti nisu bili vojni istim idejama osvješćivanja i prevladavanja povijesne stvarnosti i da, stoga, nisu proizveli univerzalnohistorijsko shvatanje područja i razdoblja islamske povijesti koje bi se unijelo u tu povijest kao misao i duhovna snaga njezinog nadvladavanja.

Husein-efendija označio je reformisti kom toku muslimanskog mišljenja u kojem se osvješćivanje povijesti islama

razumijevalo kao proces duhovnog osloba anja i prijelaza od pot injenosti do neovisnosti. Kao i njegovi prethodnici i u itelji: Afgani, Abduhu, auševi, Šeltut..., on je u prošlosti vidio teret i prepreku za muslimane, ali kao teret i prepreku koje se nadvladava kriti kim upoznavanjem a ne nekriti kim odbacivanjem. Za njega je ona bila pitanje životne odluke muslimana, mjesto gdje su muslimani mogli na i svoj put i odakle su na pravi na in mogli primiti svoj udio odgovornosti za vlastitu budunost.

Ima mišljenja da svaki mislilac ima samo jednu misao koju razvija i koja osmišljava cjelokupno njegovo djelo. Jednu takvu ideju može se razabirati kao manje više prisutnu u cjelokupnom ozinom misaonom nastojanju. To je misao islamske obnove ili oživljavanja islamskog u enja u muslimanskom izvornom razumevanju i integralnoj primjeni kur'anskih principa, koncepcija i poruka. U njegovim tekstovima pokazuje se stalno isti cilj: pokretanje današnjih muslimana da budu svjesniji i utoliko istinitiji muslimani, da u enju islama nalaze poticaje, izvorište i osnovu za svestrano razvijanje vlastitih kreativnih snaga i život duha kao što su to bili muslimani klasi nog razdoblja. On je bio nepokolebljivo uvjeren u to da islam pruža neprolazne poticaje i mogu nosti za nova misaona i djelatna potvrđivanja muslimana u svim višim oblicima ljudskog opstanka, štaviše, da je islamski inspirirana praksa vrhunac cjelevitog, slobodnog i odgovornog očitovanja ovjeka kao Božijeg namjesnika na Zemlji.

Islamska egzistencija je za ozu bila jedinstvo etičke i povijesne egzistencije: etičke u smislu ovjekova moralnog angažmana i intimne borbe sa slabostima u sebi i povijesne u smislu društvene angažiranosti i borbe sa izazovima i problemima u svijetu. Ključne riječi u njegovom vokabularu bile su vjera, misao i djelo, ali sa naglašenim dinamiziranjem kao vjerovanje, mišljenje i djelovanje. Za njega se može reći da je kao mislilac i pisac bio

"onaj koji istodobno nije e i uznosi"; nijekao je lijenu misao i neinventivnu, formaliziranu i mehaniciziranu praksu muslimana i uznosio islamske pozive i poticaje za autenti no mišljenje, djelovanje i postupanje.

No za njega svakako treba re i da je bio inicijator i nosilac budnosti islamske svijesti i kretanja islamskog mišljenja u drugoj polovici dvadesetog stolje a u našem narodu. Traže i islamsku budnost, otrježnjenje i zbiljsku pokrenutost i tamo gdje je sve izgledalo islamski pouzdano i neproblemati no, koncipiraju i op e stanje islama i muslimana kao situaciju krize i promjene, nalaze i stare i nove razloge za životno realiziranje islamskih naloga i poticaja, on je proširivao viziju islama i dinamizirao vjersku praksu u Bošnjaka.

Trojica alima su svojim djelima i djelovanjima, svaki na svoj na in i u svome vremenu, odlu no obilježili vjersku misao i islamski identitet Bošnjaka u dvadesetom stolje u. Prije Husein-efendije

oze bili su to reis Džemaludin-efendija auševi i Mehmed-efendija Handži . Odre uju i ih individualno i u uzajamnom ogledanju, re i u da je auševi bio islamski reformator i lider, Handži islamski u enjak i u itelj, a ozo islamski mislilac i pros-vjetitelj. Kažem: re i u, jer imam potrebu da naglasim autenti nost svakoga od njih i ujedno tipsko važenje njihova doprinosa islamskom mišljenju Bošnjaka. U radnji ili doga anju onoga što se danas može nazvati islamskim mišljenjem u Bošnjaka dominantna su razumijevanja i misaona izlaganja vjere što se oslanjaju na doprinose auševi a, Handži a i oze.

U esnici u pripremi i realizaciji projekta objavljivanja izabranih djela Husein-efendije oze nisu samo ispunili op i dug prema ozi ve su osigurali i mogu nost za lakše op e komuniciranje sa ozinom mišlju. U obje zada e ovog izdanja vidna je uloga akademika Enesa Kari a kao prire iva a jedne od knjiga i pisca

predgovora izdanju. Ranijih godina realizirani su sli ni projekti izabranih djela reisa Džemaludina auševi a i Mehmed-efendije Handži a. Akademik Kari imao je glavnu ulogu u pripremanju izdanja auševi evih djela, a sa akademikom Esadom Durakovi- em dijeli zasluge za objavljivanje reprezentativnog izdanja Han- dži evih djela. Na posebno priznanje dekanu Fakulteta islamskih nauka obavezuje svakako i to što je Fakultet islamskih nauka su- izdava ozinu *Izabranih djela*.

Kada bi na dunjalu ki na in Husein-efendija ozo bio s nama u ovom trenutku, možda bi mu bilo neugodno uslijed radosti i zadovoljstva koje bi mu zacijelo pružalo ovih pet knjiga njegovih radova. Na njegovu radost bi svakako utjecalo što su me u prire iva ima njegovi saradnici i prijatelji Aziz Karibegovi i Enes Kari , ali i to što je ovako reprezentativan izgled i kvalitet izdanja postignut u štampariji koja je djelo njegova studenta Mustafe Be irovi a. U injenici da je osniva BEMUSTA svršenik Fakulteta islamskih nauka može se utvrditi potvrda našeg izlaženja iz uskih okvira postojanja, o emu je govorio Husein-efendija ozo, razvijaju i svoj san i svoju viziju novog velikog povezivanja islamskog idela i životne realnosti muslimana.

Doc. dr. Ismet Bušatli

ŽIVOT I DJELO RADI IBRETA

Rahmetli hadži Husein-efendija ozo, moj dragi profesor u Gazi Husrev-begovoj medresi i na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu i predsjednik Izvršnog odbora Udruženja ilmije u Bosni i Hercegovini, živio je 70 godina i 25 dana životom koji, kao i njegovo cijelokupno djelo, može biti ibret/pouka onima koji ga upoznaju. Na njegovo djetinjstvo, mekteb, mektebskog mu hodžu u rodnome kraju, medrese u kojima se školovao i muderrise koji su ga u ili u Fo i i Sarajevu, njegov studij i azharsku ulemu koju je upoznao u Kairu; njegov rad u Islamskoj zajednici i njegove tekstove pokušat u se osvrnuti, ukratko, u tome svjetlu. Koristit u autobiografske detalje koje je sam, u raznim prilikama, zapisao ili izrekao i naslove tekstova koje je objavio.⁴

Djetinjstvo i mekteb

Husein-efendija ozo rođen je 5. maja 1912. godine u selu Bare, općina Goražde. Za vrijeme Prvog svjetskog rata porodica

⁴ Autobiografske crtice date su u navodnicima, a naslovi radova ispisani su kurzivom.

mu je izbjegla stradanje iselivši se u Grada ac. Povratka u rodni kraj živo se sjeao.

"Bilo mi je pet-šest godina kada sam se iz muhadžerluka povratio 1918. godine u svoj kraj Orahovice kod Goražda. Iznajmljena je jedna manja kuća u selu Knjevici, u kojoj je otvoren prvi mekteb. Za muallima je postavljen Ša ir-hodža Mujezinović. Ja mu osobno dugujem neizrecivo priznanje. Od njega sam naučio prvi harf kur'anskog pisma. Tu je nesumnjivo riješena moja sudbina i određen daljnji put. Da nije bilo Ša ir-hodže i ovog skromnog, da ne kažem primitivnog mekteba, ostao bih sigurno kao obanin, kasnije zemljoradnik. Ša ir-hodža me uveo u Kur'an. To mi je zaista otvorilo oči..."

Medrese i muderrisi

Husein-efendija očito je počeo sa tri medrese. Prvu u Foči, o kojoj je zabilježio slijedeće:

"Otac mi je bio muhtar, pa je očito odlazio u Foču u načinu... Jednog dana poveo me otac u Foču i upisao u Mehmed-paše Kukavice medresu. U Ustikolini sam se prvi put, na putu u Foču radi upisa u Medresu, susreo sa Drinom, velikom rijekom, koja se ne može prebaciti kamenom. Bilo je to, po svoj prilici, kako se sjeam, 1923. godine.

Upravitelj Medrese i (prvi) muderris bio je Hamdi-ef. Mufti, a njegov asistent Muhammed-ef. Bjelan. Oni su me uvodili u ozbiljnije poznavanje islama. Sjeam ih se sa osobnim piletetom. Hafiz Hamdi-ef. Mufti bio je ujedno i posljednji u enik fočanske kaligrafske škole. Znam, jer sam bio njegov učenik. Izradio je i obnovio tarihe na mnogim džamijama, pa i na džamiji u mome rodom mjestu Kreševlj. Ja sam bio počeo u iti husn-i hat (kaligrafiju) pred spomenutim muderrisom. Nažalost, nisam dalje nastavio,

ali sam bar na taj na in povezan sa Fo anskom školu (kaligrafije, prim. aut.) Prepostavljam da je (hafiz Hamdi-ef. Mufti) obavljao (i) funkciju šejha tarikata, jer smo kao taleba s njim išli sedmi no u tekiju i izvodili zikr..."

Nakon završetka medrese u Fo i, Husein-efendija ozo je nastavio školovanje u Sarajevu u Merhemiju a medresi. Iz tih dana sje ao se: "Hadži Hasan-ef. Muhamedagi – Biš ak bio mi je muderris u Merhemiju a medresi u Sarajevu. Bio je uvijek u opoziciji i nezadovoljan stanjem u Islamskoj zajednici." Možda se zbog njega Husein-efendija ozo trajno opredijelio za poziciju.

Studij i azharska ulema

Iz Merhemiju a medrese Husein-efendija ozo prelazi u Gazi Husrev-begovu medresu, pa u Šerijatsku sudu ku školu i, po njenom završetku, kao stipendist Vakufske direkcije, odlazi na studije u Egipat na Univerzitet, sa milenijskom tradicijom, al-Azhar gdje završava Šeriatsko-pravni fakultet 1937/38. godine.

Iako tada al-Azhar nije bio potpuno reformiran, nekoliko predava a ostavilo je dubok utisak na hadži Husein-efendiju ozu i on je to s ponosom isticao: "Smatram veoma sretnim okolnosti u mom životu i razvoju što sam (na al-Azharu) bio u enik šejh-Mustafe Meragije, šejh-Mahmuda Šeltuta i šejh-Rešida Ridaa. Imao sam ast da slušam njihova predavanja i da s njima osobno kontaktiram."

Rad i tekstovi

Poslije završenih studija, Husein-efendija ozo se vra a u domovinu i uklju uje u vjersko-prosvjetni rad u Islamskoj zajednici. "Gorljivi zagovara islamske obnove" brzo e uo iti da je oko njega mnogo onih koji na drugi na in tuma e islam i druk ije

gleđaju na razvoj Islamske zajednice. Jedan od takvih bio mu je kolega na radnome mjestu.

"Sa Nuri-ef. (Zahi em) radio sam zajedno kao nastavnik na Okružnoj medresi u Sarajevu. Bio je posve ortodoksan. Na jednom ilimu u Begovoj džamiji primijetio je mjesto na kojem se križaju dvije linije. Na tom ilimu nije nikada htio klanjati".

Husein-efendija ozo brzo uvi a da je u Bosni i Islamskoj zajednici onoga vremena "Zahi a" mnogo i svojim oštrim perom pokušava im otvoriti o i da vide i prihvate da je obaveza svake generacije da razra uje kur'ansku poruku i da od nje ima onoliko "koliko prema svojim potrebama može iz nje da uzme". Piše angažirane tekstove koji bude, pokre u, vode i prate aktivnosti u Islamskoj uajednici i analiziraju pojave u bosanskome društvu i muslimanskome svijetu.

Znaju i kakvi jesmo i kakvi bismo trebali da budemo, Husein-efendija ozo uo ava da je *problem našeg napretka*, ustvari, *problem vjerske obnove*. Istražuju i u emu je suština problema omladine, uvidjet e da je to *problem oživljavanja duhovne komponente u savremenom razvoju*.

ovjek je najve a vrijednost na Zemlji, a uvjeti postignu a sre e na Zemlji su upu ivanje ka dobru i odvra anje od zla. Formalizam i izopa avanje islamskih institucija doveli su nas u or-sokak, te se smisao obnove islamske misli sastoji u izlaženju iz uskih okvira našeg postojanja, a to se, opet, name e kao potreba uvanja, razvijanja i njegovanja duhovnih vrijednosti.

Vjerski službenici u borbi protiv zaostalosti, štetnih obi aja i navika mogu biti uspješni samo onda ako su za tu borbu obu eni i ako pravilno shvate svoju historijsku ulogu u uvanju i savremenom prezentiranju emaneta; pripremanje takvih kadrova su perspektive i zadaci Islamskog teološkog fakulteta - danas Fakulteta

islamskih nauka. U programu ove institucije nadasve mora biti naglašena *potreba savremenog tuma enja Kur'ana*.

Ozino promišljanje pojedinih islamskih principa i islama u (našem) vremenu i na našim prostorima našlo je svoju praktičnu primjenu kako u pojedinim akcijama, tako i u cjelokupnom radu Islamske zajednice, jer su njegove stavove podržavale vode elinosti u njenoj strukturi (reisu-l-uleme, npr.) i provodile u praksi njene ustanove. Tako je i ono što je Hadži Husein-efendija označavao kao "svoje mišljenje" i "svoj vlastiti, ni za koga obavezni, stav" ipak, rekao bih: na sreću, dobivalo zvaničnu potvrdu.

Posvjedočio je to i nakon njegove smrti, 30. maja 1982. godine, kada je nad njegovim mezarom tadašnji reisu-l-ulema, pored ostalog, rekao:

"U svojim tekstovima, Husein-ef. je zagovarao savremenu interpretaciju islamske misli, njeno povezivanje sa zahtjevima savremenog života. On je uvijek oštro razdvajao ono što je u islamu vjerno i nepromjenljivo od onoga što podliježe ljudskim tumačenjima i historijskim prilikama. Insistirao je na osavremenjivanju tog vremenskog i historijskog aspekta realizacije islama."

Smrt hadži Husein-efendije označila, kao i njegov život i djelo, pokazala je u kakvom vremenu je djelovao. U najtiražnijoj publikaciji (*Takvim Udruženja ilmije*), koju je godinama uređivao i tekstovima punio, tim povodom, o njemu nije objavljeno ni jedno slovo.

Objavljinjem *Izabranih djela* hadži Husein-efendije označila, ako ih budemo itali - naravno, Izdavački centar "El-Kalem" i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, pomažu nam da hodimo u istome smjeru.

Prijevod tariha Husein-efendiji ozi:

U ime Allaha, sveop eg Dobre initelja, Milostivog.

*U enjak u enjaka, stvorenja najboljih,
hadži Husein ozo, profesor na Islamskom fakultetu.*

*Na elu naše ilmijje bio je mnogo godina,
pisao je rasprave iz našeg dina,*

najviše tuma enje kur'anskih dubina.

Tariħ mu piše Kamil, prijatelj u žalosti:

"Husein ozo, vaiz i pisac, nek je u radosti!"

1402. (h)

Doc. dr. hfz. Fadil Fazli

HADŽI HUSEIN-EFENDIJA OZO

Kao petnaestogodišnjak i u enik prvog razreda Gazi Husrev-begove medrese, po eo sam itati radove Husein-ef. oze. U tom vremenu u enicima Medrese, njenim profesorima, imamima, hatibima, muallimima i vjernicima op enito nametani su kompleksi manje vrijednosti kroz osporavanje i negaciju vjere i ismijavanje svih vjerskih i tradicijskih vrijednosti.

Ozini radovi su decenijama kod mnogih italaca razvijali osje aj samopouzdanja, samopoštovanja i punog povjerenja u vlastite vrijednosti. Tada, prije trideset godina, ideološki nezatrovanoj omladini i intelektualcima imponiralo je i bili su ponosni što imaju takvog intelektualca koji citira ne samo kur'anske ajete, hadise, mišljenja ashaba i stavove islamskih u enjaka, nego citira i Platona, Aristotela, Kanta, Hegela, Dostojevskog, Krležu i mnoge druge filozofe, književnike, sociologe, psihologe, humaniste itd.

Kao i mnogi drugi prosvjetitelji i reformatori, i ozo je bio hvaljen i kritikovan, podržavan i osporavan. Bez obzira na to, on je u svojim radovima imao jasan pravac i cilj da ljudima ukaže na probleme, dileme, predrasude, poteško e i zablude i da im pokaže put za njihovo prevazilaženje.

On je nastojao u svemu vidjeti pouku i, poput vrhunskog ljekara, odrediti, prvo, dijagnozu, a onda ponuditi terapiju. U nau-nom, prosvjetnom i eti kom zna enju možda je ta doza u njegovoj terapiji nekada bila prejaka, možda ak i pogrešna, ali od njegovih preporuka, savjeta i uputa ovjekova misao se budila i osloba ala krutih šabloni i predrasuda.

ozo u svemu, u najobi nijim stvarima, pokušava na i pouku i poruku i prenijeti je na mla-e generacije. On ne ostaje samo na vanjskim pojavama, nego ide korak dalje i traži ibret. U slobodnom vremenu šeta po Trebevi u, Crepoljskom i Ivan-planini i susre-e se sa obi-nim ljudima, razgovara s njima, i iz tih susreta i zapažanja piše o veoma zna-ajnim temama, kao što su:

1. važnost knjige, u enja i prosvjete

Tokom jedne šetnje navra-a kod prijatelja koji ima luksuznu ku-u, skupocjen namještaj i razne suvenire, ali nigdje Husein-efendija ne vidi ni jednu knjigu te pita doma ina ima li biblioteku ili bar nekoliko knjiga, a on mu odgovara:

*"Neka biblioteke osnivaju i knjige kupuju u eni ljudi.
Meni je važno da obezbijedim djeci uvjete za udoban i
bezbjedan život."*

Ovim susretom i odgovorom Husein-ef. ozo je razo-aran i navodi primjer iz vremena kada su živjeli age i begovi. Oni su imali velika imanja, a njihovi sinovi, izuzev pojedinaca, nisu poха ali škole. Misliло se da je imetak najve-a snaga, sigurnost i zaštita. Kada je provedena agrarna reforma i imetak oduzet agama i begovima, njihovi neobrazovani sinovi postali su sirotinja i sluge drugima. Druženje s prijateljem ozo završava rije-ima:

"Knjige su najljepši ukras stana, one su najve a vrijednost. Nauka, znanje i prosvjeta su najsigurnije bogatstvo jednog naroda i najmo nije oružje u zaštiti slobode i dostojanstva i pojedinaca i naroda."

Husein-ef. ozo se udi muslimanima koji su dozvolili da Safvet-beg Bašagi do e u tako tešku materijalnu situaciju kada je morao prodati svoju bogatu biblioteku da bi mogao preživjeti. Još je udnije da, i pored institucije vakufa i mnogih imu nih muslimana, tu biblioteku kupuje nau na institucija iz ehoslova ke. Kako e se školovati budu e generacije ako ne budu imale biblioteka? Zar Bošnjaci nisu razumjeli Bašagi ev stih:

"Dizite škole, djeca vas mole, djeca bez škola - siro ad gola!"

Iz navedenog primjera ozo zaklju uje: *Nije bilo u pitanju nedostatak sredstava za kupovinu Bašagi eve biblioteke, nego je nedostajala svijest o jednom višem kulturnom životu. Nije se, nažalost, cijenila vrijednost knjige!*

I ja sam svjedok koliko nekada Bošnjaci obezvrijede djela svojih zasluznih ljudi. Prije trideset godina Bašagi eva sabrana djela (tri knjige) vrijedila su na tržištu koliko jeda kutija cigareta.

S druge strane, ozo pronalazi i svijetle primjere me u ljudima o kojima se veoma malo zna. Kada odlazi na Ivan-sedlo na izlet, navra a u selo Vukovi e kod porodice Šari . Ugostio ga je Huso Šari , sin Hilmi-efendije Šari a, koji je nekada bio imam u tom selu. Imao je biblioteku u kojoj je ozo pronašao Kanun Ibn Sina'a i u rukopisu prijevod Kur'ana koga je uradio Hilmi-ef. Šari , sa komentarom po Dželalejnu. Porodica nije htjela prodati niti pokloniti ovaj prijevod. ozo je

oduševljen injenicom da je jedan seoski imam toliko dobro poznavao arapski jezik da je mogao prevesti Kur'an, i to ta no i precizno, te predlaže da se mekteb u Vukovi ima nazove po imenu Hilmi-ef. Šari a.

Nakon ovog susreta i saznanja o biblioteci jednog seoskog imama Husein-ef. ozo se pita: Zašto su muslimani uspostavili razliku izme u "kitaba" i knjige?

U svijesti mnogih muslimana kult kitaba nije prenesen na savremenu knjigu. Prelaz sa kitaba na knjigu u savremenim smislu nije sretno izvršen. Došlo je do odre ene konfrontacije i podjele nauke na vjersku i svjetovnu. Što bi zna ilo, vjerske nauke su u kitabima, a svjetovne u knjigama. Tu su za eci propadanja kulta knjige u o ima muslimanskih masa. Bilo je prili no kobno što nova savremena knjiga nije odmah prihva ena kao kitab, kao izvor nau nih saznanja i potreba. Svako vrijeme ima svoj kitab.

2. prošlost i sadašnjost, sinteza tradicionalnih i savremenih ideja

ovjek ne smije biti pasivni posmatra . Život možemo mijenjati tek onda ako se uklju imo u njegove tokove i postanemo aktivni faktori u njemu. Prošlo je vrijeme kada je bilo dovoljno imati skupocjeno džube, veliku ahmediju i dugu bradu, drugima tuma iti islam i ste i povjerenje. Nau na i tehni ka otkri a te kriti ki pristup svemu ruši autoritete u ranijem smislu. Nove generacije imaju svoje potrebe i probleme, imaju svoj jezik i razumijevanje povijesti. Mnoga ulema, umjesto susreta sa novim idejama i ponude rješenja, bilo iz straha, opreza ili neznanja, povla ila se i zatvarala. Umjesto susreta sa savremenim idejama, pa ako treba i konfrontacije s njima, ulema se izolirala misle i da e na taj na in sa uvati

izvornost islamskog u enja. Sinteza novih i starih ideja je težak i složen zadatak. ozo razumije te procese i navodi jednog svoga muderrisa iz Atmejdan medrese koji se nije htio fotografisati, niti je dozvoljavao u enicima da dolaze u kravati na nastavu. To svoje razumijevanje, ali i kriti ko razmišljanje ispoljava na sljede i na in:

Moralo se voditi ra una o injenici da sve što je staro i što pripada prošlosti ne zna i da je time i preživjelo, kao ni to da je sve što je novo time dobro i korisno. Zato je potrebno izvršiti sintezu, a prepreka za to je prihvatanje forme kao trajnog i nepromjenljivog principa. esto se doga alo da se modifikacija uzima umjesto principa, odnosno forma umjesto suštine. U tom slu aju, forma dobija trajnu vrijednost i pretvara se u neprebrodivu smetnju na putu daljeg kretanja. Da bi se ta smetnja otklonila, treba demistificirati prošlost. Prošlost je osnova za dalje kretanje. U njoj se otkriva ono što je trajno i što može i dalje živjeti. Ne možemo živjeti u prošlosti, ali ne možemo ni s njom prekinuti veze. Svaka generacija mora i i dalje i pronalaziti recepte za aktualne probleme. Samo oni koji u historiji daju svoj doprinos i pomognu da se ide dalje, oni su interesantni za historiju i njihova imena se bilježe.

3. sklad izme u materijalnih i duhovnih vrijednosti

Nau na i tehni ka dostignu a izazvala su duboke promjene u životu, shva anjima i odnosima ljudi. ovjek je ponesen ovim progresom. On ga je usvojio i okupirao svu njegovu pažnju. Stavlja pred njega nove potrebe i nove dileme. Materijalni interes je osnovna preokupacija savremenog ovjeka. Pokreta je svih akcija i osnovni cilj svih ljudskih nastojanja. Duhovne vrijednosti, kao važna komponenta ljudskog postojanja, potiskuju se u drugi plan. Zato i vjeru treba tuma iti u duhu vremena, jer joj samo tako možemo

obezbijediti mjesto u savremenom društvu. ovjek je ovladao prirodom i dijelom Kosmosa, a nije ovladao svojom vlastitom prirodom. Mnoge anomalije, poroci, sila i nasilje u Svijetu, posljedica su poreme aja ravnoteže izme u duhovnih i materijalnih vrijednosti, to je disharmonija izme u obrazovanja i odgoja, razuma i srca, teorije i prakse, znanja i ponašanja.

ovjek se potvr uje kroz humanizam i ostvarivanje duhovnih moralno-eti kih vrijednosti. S tim u vezi Husein-ef. ozo kaže:

U ovjeku djeluju dvije dispozicije, jedna je razum kao izvor spoznaje, a druga je srce kao izvor vrline. Razum sazna i otkriva, a vrlina pokre e na akciju. Nauka ovjeka u i i obrazuje, vjera ga u i i odgaja. Nauka i vjera se uzajamno dopunjaju. Nauka bez vjere i morala vodi sili i nasilju, vjera i moral bez nauke vodi u mistiku, metafiziku i izolaciju. Ni nauka ni vjera ne smiju biti zloupotrijebljene.

Govore i o islamskim dužnostima kao što su: namaz, post, zekat i hadž, Husein-ef. naglašava da izvršavanje ovih dužnosti ima za cilj da odgoji muslimana, humanizira njegov život i razvije u njemu moralno-eti ke vrijednosti. S tim u vezi on govori i o svojim vlastitim iskustvima. Kada sa jednom delegacijom ulazi u Kjabu, ozo duboko doživljava taj trenutak, ali ne pada u trans kao jedan od prisutnih lanova naše delegacije koji je vrisnuo i pao od uzbud enja. Mislio sam, kaže Husein-ef., nešto mu se dogodilo, i jest se dogodilo, bila je to eksplozija njegovih emocija. ozo nije pao u nesvijest, nego razmišlja o stotinama hiljada hadžija u Mekki i o milionima muslimana u Svijetu. Velika je to i neiscrpna snaga Ummeta, ali, nažalost, ta snaga i energija su rasute i raspršene i nisu iskorištene u zajedni kim ciljevima i akcijama.

Ili kada baca kamen i e na Mini i gleda mnoge hadžije kako žestoko bacaju kamen i e na betonski stub, Husein-ef. se

pita da li su hadžije svjesne te simbolike, da li je šeitan u betonskom stubu ili u ovjeku i kako ga u sebi sputati i kamenovati. Ispunjava li ovjek svoje obaveze prema roditeljima, komšijama, rodbini prijateljima? Kada je u "Politici" 1975. godine pro itao da je neka starica kod Užica, koja ima sedmoro djece, ostala sama, ak i bez ku e jer su je njena djeca prodala, bez hrane i osnovnih uvjeta za život, na ivici smrti, ozo piše o neodgovornosti mnoge djece i komšija, o desetinama hiljada ljudi u Svijetu koji umiru od gladi, dok se na drugom kraju Svijeta bore protiv gojaznosti. On navodi fetvu Ibni Hazma koji kaže:

Ako bi u jednom mjestu umro neko od gladi, stanovnici toga mjeseta smatraju e se ubicama i moraju snositi punu materijalnu i krivi nu odgovornost.

Svoje izlaganje o spomenutoj temi Husein-ef. zaklju uje rije ima:

Ako majku napustimo, šta emo sa uvati? Jesu li to naši tv aparati, frižideri, suveniri, možemo li samo s njima sretno živjeti, šta e u nama ostati?

Kada prolazi sarajevskim naseljem Breka, prisje a se ranijih starih ku a u kojima je bilo dosta dobrih i plemenitih ljudi, koji su imali musafirske sobe. Radovali su se ako im do e musafir, nudili su mu sve najbolje što su imali. Onda se pita da li e nova generacija, koja ima puno bolje i luksuznije ku e i stanove, imati plemenitosti, dobrote i humanizma kao što su imali njihovi roditelji. U malim ku ama živjele su plemenite duše, ho e li se dogoditi da u velikim ku ama žive sebi ne duše?

Prema tome, ozina djela treba itati polahko i nekoliko puta. Nekada se ini da je on kontraverzan, me utim, pažljivim

iš itavanjem njegovih radova zaklju uje se da on zasebno analizira neke situacije i pojave i ne vezuje ih za op e principe. On kritikuje derviše i šejhove, ali odobrava prevo enje Mesnevije u ku i hadži Mujage Merhemi a; osu uje bilo kakvu trgovinu vjerom, u enje hatmi za novac i sl., ali na putu za Kairo boravi u Istanbulu i sluša ramazanske mukabele u Plavoj džamiji. Husein-ef. je protiv luksuznih nišana i mnogih obi aja vezanih za umrle, ali odlazi na mezaristan naših poznatih alima. On krikuje ulemu zbog stagnacije, ali odaje priznanje auševi u, Handži u, Bašagi u i dr. koji su u svome vremenu pokušali i dosta uspjeli trasirati put budu im generacijama.

Mr. Almir Fati

IZABRANA DJELA HUSEIN-EF. OZE

Nakon izabranih djela Mehmed-ef. Handži a u šest knjiga i dvotomne monografije o reisu Džemaludin-ef. auševi u, iz štampe je, u pet opsežnih knjiga, izišlo najavlјivano izdanje *Izabranih djela Huseina oze*. Time je konačno zaokružen spisateljski opus izabranih djela trojice najznačajnijih alima islamskog mišljenja na bosanskom jeziku u XX stoljeću. Upravo su ova trojica spomenutih bošnjačkih alima umnogome zaslužna za snažnu obnovu naše islamske misli u naznačenom vremenskom periodu.

Izabrana djela Huseina oze predstavljaju svojevrsni izdavački poduhvat realizovan u okviru plodne izdavačke saradnje El-Kalema, izdavačkog centra Rijaseta IZ-e u BiH, i izdavačke djelatnosti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Da je riječ o doista velikom izdavačkom poduhvatu potvrđuje nam nekoliko momenata značajnih za ovu kao vjerskog mislioca i obnovitelja islamskog mišljenja u BiH i na širim balkanskim područjima. Naime, pred nama je, pored gore navedenih izabranih djela značajnih bošnjačkih mislilaca i prvaka iz prve polovine XX stoljeća, još jedno intelektualno svjedočanstvo kontinuiteta

bošnja kog islamskog misle eg genija oli enog u djelu i misli najzna ajnijeg bošnja kog mislioca druge polovine XX stolje a, Husein-ef. oze, ija nam se misao iznova otkriva i na poseban na in svojom veli ajnoš u oslovljava nas iz nema bliske prošlosti.

Porijeklom i zavi ajem ozo jeste nesvakidašnji bošnja ki vjerski mislilac, ali njegova misao daleko nadilazi današnje granice bosanske državnosti. Budu i da je za života djelovao na ex-jugoslavenskom prostoru, možemo ga mirne duše oslovit i smatrati najve im i najzna ajnim islamskim piscem i misliocem na širim prostorima Balkana. Muslimani Bosne, ali i ostalih balkanskih zemalja, gdje oni ine manjinu ili relativnu ve inu stanovništva, i danas konzumiraju plodove interpretativnog umije a ovog velikana naše prošlosti i njegove idžtihadske napore u suo enju sa modernim duhom vremena u kojem je živio, mislio i djelovao. Pored pisane rije i, zna ajan je njegov rad u organiziranju Islamske zajednice u BiH i bivšoj Jugoslaviji (bio je dugogodišnji vjerskoprosvjetni referent VIS-a), zatim predsjedni ke aktivnosti u Udruženju Ilmije, profesorski angažman, itd.

Svestrano ozino spisateljsko umije e i nadahnu e koje je bilo razasuto u razli itim knjigama, asopisima, publikacijama ili skriptama, sada je dostupno na jednom mjestu pod zajedni kim imeniteljem *Izabrana djela Huseina oze*, gdju su sabrani najzna ajniji i najutjecajniji ozini tekstovi, rasprave, studije, publicisti ki radovi i fetve u pet opsežnih knjiga po izboru redakcije koju sa injavaju: Aziz Kadribegovi , Enes Kari , Muhamed Mrahorovi , Aida Mujezin i Mustafa Prlja a. Izdava i su se pobrinuli da se ozina misao predstavi u raskošnoj i vrhunskoj tehnici koj opremi i likovnoj izvedbi naslovnih strana knjiga, gdje je ozin lik prikazan, da tako kažemo, sa dje ijim osmijehom.

Knjigama prethodi predgovor pod naslovom "Husein ozo i islamski modernizam" ispisan perom prof. dr. Enesa Kari a, aktualnog dekana Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Nekadašnji ozin student a kasnije i njegov asistent, profesor Kari , kao najbolji poznavalac djela i misli svoga u itelja, u svome predgovoru, pored "oskudnog broja" biografskih podataka, ponudio je najrelevantnije podatke vezane za izvore, utjecaje, domete i aktualnost ozine misli. Profesor Kari živopisno podje a na svoga u itelja: " ozo je bio pomalo 'bohemski' tip ovjeka. Neka je predavanja pisao u kafani 'Parkuša', a neka opet u kafani koja se danas naziva 'Imperijal'. Tako su nastali mnogi njegovi lanci, eseji, studije. Bohemski se volio i obla iti, pamtimo ga u obi no svjetlijoj jakni, sa velikom francuskom kapom, ali je naj eš e hodao gologlav sa karakteristi nim bijelim bi em kose koji je ponekad padao niz jaku košulje..."

Ocenjuju u ukupnu misao i djelo Husein-ef. oze, profesor Kari smatra da je ozo "odabrao svoj duhovni zavi aj u islamskom modernizmu, u njemu je zapo eo i završio svoje pisano djelo". " ozo je najodaniji, najobrazovaniji i, s obzirom na kontinuitet obnoviteljskog mišljenja, najdosljedniji poklonik islamskog modernizma u nas", zaklju uje profesor Kari . Profesor u svome predgovoru naširoko ispituje izvore mišljenja Huseina oze; analizira ideje 'Abduhuovog El-Menara i njihov odjek u ozinom djelu; ispituje status povijesne tradicije islama u obnoviteljskom mišljenju El-Menar-škole kojoj i ozo pripada; govori o taklidu kao najve em znaku dekadence muslimana; modernisti kom kriti kom odnosu prema hadisu; ozinom tuma enju Kur'ana i pitanju selef-i saliha; ozinim fetvama itd. Jednom rije ju, cijenjenim itateljima preporu ujemo da obavezno pro itaju ovaj predgovor koji, zapravo, predstavlja najbolji uvod u razumijevanje razu enog mišljenja Husein-ef. oze.

*Najzna ajniji predstavnik islamskog
modernizma na balkanskim prostorima*

Iz ovih pet knjiga *Izabranih djela Huseina* oze razaznaje se da je ozo tipi ni predstavnik islamskog modernizma kod nas. Ovdje nije mjesto da detaljnije obrazlažemo postavke i ciljeve islamskog modernizma abduhuovske orijentacije predstavljene u tzv. El-Menar-školi, zapo etog s kraja XIX i po etkom XX stolje a u islamskom svijetu. Ipak, ako bismo trebali u jednoj re enici sumirati ono što se podrazumijeva pod pojmom islamskog modernizma, onda možemo re i da su dvije teme dominantne u okviru islamskog modernizma El-Menar-škole: jadno stanje muslimanskih društava i država i mogu nost promjene ili obnove u islamu i iz islama. S druge strane, prema prou avateljima fenomena zvanog modernizam, glavni termin cjelokupnog islamskog modernizma jeste *idžtihad* (vlastito umno naprezanje u cilju razumijevanja i tuma enja islamskog u enja), koji uvijek stoji kao opozit pojmu *taklida* (oponašanja ili slijepog povo enja za drugim). Dakle, ozo je, kao naš najvažniji predstavnik islamskog modernizma, pokušao da reformira tuma enje islama i da tim tuma enjem obnovi bosansko i muslimansko društvo na širim balkanskim prostorima. Njegovo djelo, naporedo sa prethodnim auševi evim i Handži evim, stoji u znaku snažne islamske obnove u BiH i na Balkanu. ozin islamski modernizam, na tragu kairskih u itelja islamskog modernizma iz El-Menar-škole (Abduhua, Ridaa, Šeltuta, Meragija), nije bio odve pretjeran ili naprasno isforsiran. Naime, iz ozinih tekstova izbjija stav, rekao bih, umjerenog islamskog modernista iji su stavovi zaista razložni i argumentirani. Obnova koju je on zagovarao nije podrazumijevala unošenje svake novine u muslimansku zajednicu (tzv. *tedžeddud*). Na taj na in njegov modernizam nije završio u rigidnom sekularizmu, u nekriti kom prihva anju zapadnoevropske nauke i tehnologije, niti, pak, u imitativnom odnosu spram tih zapadnja kih

vrijednosti. Kao potvrda ovakvom vrijednosnom sudu o ozinom idžtihadskom angažmanu možemo navesti npr. slijedeće njegove riječi (*Knjiga treća*, 372-373): "Sasvim je očito da se nalazimo pred neodgovarajućim i imperativnim zadatkom prilagođavanja i osavremenjivanja vjerskog života. Moram odmah napomenuti da je veoma pogrešno misliti da se tu radi o usklađivanju islamskih u enja sa postojećim sistemima i shvaćanjima, od čega mnogi opravdano strahuju. Nisu rijetki slučajevi da za svaku novu teoriju, sistem i u enje tražimo korijen u Kur'anu. Bezbroj djela je napisano na temu islam i socijalizam. U mnogim slučajevima usvojili smo evropske kriterije u valorizaciji islamskih vrijednosti i u enja. Možda nesvesno, služimo se metodom eurocentrizma. Niko od pionira islamske obnove, od Džemaludina Afganija, šejha Abdulla, Rešida Ridaa, Meragija, Šeltuta i Džemaludina auševi a kod nas, nisu sigurno mislili na takvo shvaćanje. Pod obnovom koju su oni zagovarali, podrazumijevali su isključivo upotrebu savremenih naučnih sredstava i metode u objašnjavanju islama, napuštanje slijepog oponašanja (*taklid*) ranijih autoriteta, obnovu idžtihada, kako bi se prevladala preživjela predstava i otklonila raznovrsna opterećenja i kompleksi".

Islam u vremenu

U nastavku ćemo na sažeti naći prikazati sadržaj pet knjiga *Izabranih djela Huseina oze*. Prva knjiga nosi naslov *Islam u vremenu*. Kao što je poznato, 1976. godine ovo je objavio knjigu (opravljeno zbornik njegovih tekstova objavljenih u *Glasniku VIS-a*) pod tim naslovom. U ovoj prvoj knjizi izabranih djela, kojoj prethodi spomenuti predgovor, sabrani su ozini tekstova i studije objavljeni u asopisima *Islamski glas*, *Novi Behar*, *El-Hidaje*, *Glasnik*, *Takvim* i *Zbornik radova FIN-a*. Prva knjiga sadrži i prijevode ozinskih radova koje je on pisao na arapskome jeziku i

objavljava u razliitim arapskim asopisima. Najveći broj tekstova prvo bitno je objavljen u *Glasniku VIS-a*. Sadržaj tekstova veoma je heterogen. Ovo tematizira različita pitanja, dileme i probleme, dotiče različite islamske znanstvene discipline, iznosi svoje konцепције, nudi poticajna razmišljanja i daje zanimljive odgovore.

Ovo razmatra ona važna teoretska pitanja islamske savremenosti i modernosti koja su, kao takva, interesantna i zajednička svakom islamskom modernistu i reformatoru (npr. v. tekstove: Problem reforme u islamu, Smisao 'idžtihada' u islamu, Problem vjerske obnove, Smisao obnove islamske misli...); aktualizira politička pitanja koja se tiču muslimanskog ummeta u cijelini (Da li je problem panislamizma i uspostave hilafeta jedini put progresu muslimana ili je to samo puka utopija, Politika islamskih naroda); na sebi svojstveni način analizira temeljne duhovne institucije islamske vjere i neke od ključnih pojmova kur'anskog vokabulara (Islam – namaz, Islam – zekjat, Islam – hadž... Islam – ovjek, Islam – upućivanje na dobro i odvraćanje od zla, Islam – sudska kada i kader), Islam – sunnet, Islam – ibadet, Islam – musliman, Islam – džihad...); raspravlja aktualna pitanja pravne (fikhske) naravi koja nameđe savremeni trenutak života i ubrzani razvoj moderne znanosti (Primanje injekcija za vrijeme posta, Kontrola i planiranje rastanja u svjetlu u enja islama, Dijete iz epruvete); ispituje socijalne i društvene probleme muslimanske zajednice (Da li je problem otkrivanja žene vjerskoga ili socijalnog karaktera, Islamske dužnosti prema siromašnima, Skrb o siro adi (jetimima), Prosja enje...); bavi se moralom ovjeka, međuljudskim i međuvjerskim odnosima, pitanjima tolerancije i suživota (Međuljudski odnosi u islamu, Misao koegzistencije u islamu, Otvorenost prema drugima, Pitanje morala i situacija ovjeka...); govori o onim klasičnim pitanjima odnosa između vjere i razuma, pojedinca i slobode (ovjek i njegova sobota, Razum i vjera nisu u sukobu); zainteresiran je za pitanja i ponašanje mladih te njihovih odnosa.

spram religije (Mladi i religija, O ponašanju mladih); analizira akcije ondašnje Islamske zajednice (Zna aj i šerijatska osnova akcije ubiranja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra); ispituje ulogu ovjeka na Zemljici (ovjek – misija i suštinja njegova bi a, ...); itd., itd. Kao što primje ujemo, širok je dijapazon tema koje su u žiži ozinog interesovanja. Ne treba posebno napominjati da mnoge od spomenutih tema i danas nisu izgubile na važnosti, ak naprotiv.

Kur'anske studije

Druga knjiga nosi naslov *Kur'anske studije* u kojoj su sabrani ozini tekstovi tefsirske naravi. Prvi dio knjige sadrži ozin prijevod prva etiri džuza Kur'ana sa komentarom, a drugi ozina skripta iz tefsira za Islamski teološki fakultet (danas Fakultet islamskih nauka u Sarajevu) koje je on napisao u svojstvu profesora tefsira na ovome fakultetu od njegovog osnivanja 1977. godine pa sve do svoje smrti 1982. godine. Napominjemo da je ozo, rahmet mu lijepoj duši, aktivno sudjelovao u osnivanju Fakulteta islamskih nauka i bio prvi predava tefsira na ovom fakultetu. Treba kazati da je velika ve ina ozinog prijevoda i komentara prva etiri kur'anska džuza objavljena u *Glasniku VIS-a* šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga stolje a. Godine 1966. i 1967. zasebno su objavljene tri sveske, odn. prijevod i komentar prva tri džuza, dok je etvrti džuz ovoga prijevoda i komentara ostao na stranicama *Glasnika* (1974.-1976.). Dakle, ova knjiga izabranih djela Husein-ef. oze po prvi put izme u stranica jedne knjige donosi kompletni ozin rad na ovom velikom i odgovornom projektu prevo enja i komentaranja Kur'ana. Što se ti e ozinih skripti iz tefsira napisanih za studente Fakulteta islamskih nauka, one se po prvi puta stavljaju na uvid široj kulturnoj javnosti, što je svakako od posebnog zna aja. Naime, poznavaooci ozinog mišljenja i djela isti u da je ozina glavna preokupacija bio i ostao

Kur'an te da su njegova najvažnije djela iz oblasti tefsira (tuma enja Kur'ana). Tefsir je predavao na Gazi Husrev-begovoj medresi i na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Profesor Kari u svome predgovoru tvrdi da Husein ozio sve temeljne i strateške ideje u tuma enju Kur'an crpi iz Abduhuovog komentara Kur'ana zvanog El-Menar, djela "koje je imalo sudbonosan utjecaj na mnoge moderniste od Indonezije do Maroka, od juga Afrike do Bosne". Abduhovski inspirisano tuma enje Kur'ana Husein-ef.

oze uo avamo na skoro svakoj stranici ozinog prijevoda i komentara kao i u njegovom tefsirskim skriptama. Tako npr., kada govori o cilju izu avanja Kur'ana na Fakultetu islamskih nauka, on kaže da je prvenstveni cilj "formiranje nove predstave u islamskoj misli putem savremenije interpretacije Kur'ana", i nastavlja: "Ova metoda služit će se metodom strogo nau nog prilaza izu avanju osnovnih koncepcija i principa Kur'ana. Ranije se, a i sada, nažalost, na mnogim islamskim univerzitetima islam uglavnom izu avao i izu ava ne kao misao, koncepcija i princip, nego kao odre ena praksa i primjena koja je umnogome ve zastrajela i prevladana" (*Knjiga druga*, 367-368). U zaklju ku možemo kazati da je ozo na polju tefsira dao nemjerljiv doprinos našoj bosanskoj nauci o Kur'anu. Njegovo tuma enje Kur'ana inspirirano je radom i tefsicom velikog islamskog reformatora s kraja XIX i po etkom XX stolje a Muhammeda Abduhua, ije je jedno od osnovnih na elu glasilo da Kur'an ne proturije i zdravome razumu. U ozinom tefsirskom radu ova krilatica zadobila je istaknuto mjesto.

Publicisti ki radovi

Tre a knjiga ozinih izabranih djela sadrži njegove publicisti ke radove koje je Husein ozo objavljivao u *El-Hidaji* (jedan tekst), *Glasniku*, *Takvimu i Preporodu* – islamskim informativnim novinama, ije je idejni utemeljitelj i osniva i dugogodišnji

urednik bio upravo ozo. I u ovom slu aju prepoznajemo ozino reformatsko i modernisti ko pozvanje jer i drugi reformatori i obnovitelji širom Svijeta Islama u XX stolje u po pravilu pokre u asopise i novine u kojima prezentiraju i šire svoje ideje. Najve i broj tekstova koji sa injavaju ovu knjigu prvobitno bio je objavljen u *Glasniku i Preporodu*. Tematika ozinih publicisti kih radova je doista raznolika. Takav dojam stje emo i letimi nim pogledom u sadržaj ove knjige. Uvaženi italac ima priliku itati po sadržaju i formi razli ite ozine radove i tekstove u formi teoretskih elaboriranja raznolikih islamskih pitanja zna ajnih za savremeni trenutak, kriti kih osvrta, zapažanja, razmišljanja, putopisa, prigodnih poruka, analiza, sje anja, biografija mnogih zna ajnih i istaknutih islamskih nau nih i kulturnih djelatnika iz naše zemlje i širom islamskog svijeta, aktivista, dobrotvora... Ovdje se uo ava svestranost ozinog spisateljskoga genija i nesumnjiva književna nadarenost koju krasiti preciznost, jasnost i lakho a saop avanja i izražavanja. ozo je dobro obaviješten u doga ajima unutar islamskoga svijeta; svoje itaoce redovno izvještava o zna ajnim doga ajima u islamskim zemljama, dešavanjima na prestižnim muslimanskim univerzitetima, održanim kongresima i simpozijima, podse a na smrti ili godišnjice poznatih i priznatih li nosti islamskoga svijeta u prošlosti i sadašnjosti. Ovom prilikom posebno ukazujemo na ozina *Sje anja* koje je on svojevremeno objavljivao u listu *Preporod*. To inimo zbog dva razloga: prvi, što nam je ozo ubaštinio dragocjene i zanimljive informacije o našim alimima i islamskim pregaocima naše prošlosti (Ahmed-ef. Burek, Muhammed-ef. Dizdar, Ša ir-ef. Sikiri , Salim-ef. Mufti , Hasan-ef. Mehmedagi , Ibrahim-ef. Bukva, Nur-ef. Zahi , dr. Hamdija Karamehmedovi , dr. Asim Musakadi ...) o kojima mla a generacija Bošnjaka, nažlost, vrlo malo zna; i drugi, što nas ozo podu ava važnoj lekciji našega nemarnog i nedopustivog odnosa prema našim u iteljima, muderrisima, muftijama, reisu-l-ulemama,

islamskim aktivistima itd., ukratko, našim intelektalnim veli inama i precima koji su nas uveliko zadužili i koji, prema tome, zaslužuju naše dužno poštovanje i permanentno sje anje, ali i našim živim alimima i uzorima iji smo mi savremenici i svjedoci. Evo kako ozo, za primjer nama i budu im generacijama, o tome razmišlja: "Htio bih sada najprije uputiti ukor svima nama što, ini se, vrlo brzo zaboravljamo svoje u itelje, muderrise, upravitelje, direktore, rektore, reisu-l-uleme, muftije itd. i ne pokazujemo niti iskazujemo potrebnog pippeteta prema njima. Brzo zaboravljamo jednu generaciju koja nas je zadužila i u inila nam dosta dobra. Mi smo njeni u enici, a ko me nau i samo jedno slovo, zadužio me je da mu budem sluga itavog života (hzr. Alija)" (*Knjiga tre a*, 518).

Fetve

etvrstu i petu knjigu sa injavaju ozine fetve. ozo je ostavio posebni pe at u vremenu u kojem je živio upravo putem svojih fetvi ili odgovora na pitanja koja mu je postavljao širok muslimanski vjerni ki auditorij u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji. Svoje odgovore i mišljenja ozo je objavljuvao u *Glasniku VIS-a*. O aktualnosti ozinih fetvi svjedo i i injenica da su one, prije ovoga izdanja, sabrane i izdate u više izdanja u Sarajevu, Zagrebu i drugim mjestima. Prema ocjeni profesora Kari a, " ozine fetve pripadaju redu naj itanijeg žanra islamske literature u nas u vremenu od 1960. do 1980. godine. Ktome, njegove su fetve i svojevrsni svjedok toga vremena, ogledalo tadašnjih najširih islamskih interesovanja i duhovnih raspoloženja. Fetve, ili mišljenja i odgovori, koje je davao Husein ozo posjedovale su zvani an karakter, tj. iza tih mišljenja i odgovora uglavnom je stajao autoritet tadašnjeg najvišeg izvršnog tijela Islamske zajednice, ili Vrhovno islamsko starješinstvo (VIS)". Napomenuli smo da su pitanja za ozine fetve dolazila od širokih vjerni kih slojeva. "Pitali su ga svi

slojevi tadašnjeg muslimanskog društva: doma ice, zemljoradnici, rudari, hodže, univerzitetski profesori, džematlije... Pitaju ga djevojke, momci, roditelji, sinovi, k eri... Pitaju ga nasprstno 'o svemu': o igranju šaha, karata i domina, o svinjskoj masti, o pozdravu i pozdravljanju, o sudbini, o mesu od ježa, o kozmetici, o plesu i igrankama, o klanju pernate životinje, o mesu od puževa, o sportu, o džinima, o zlatu i nakitu, o svili i bijelome luku, o vješta kim zubima i vilicama, o abdestu po amputiranoj nozi ili ruci, o lutriji, o bozi, o ezanu na magnetofonskoj traci... Potom su tu pitanja o islamu i toleranciji, islamu i eutanaziji, islamu i transfuziji krvi, islamu i natalitetu, islamu i prognozi vremena... Dakako, najve i je broj pitanja o namazu, postu, zekjatu, hadžu, ezanu, braku i porodici, kupanju i isto i, alkoholu itd" (Prof. dr. Enes Kari , *Knjiga prva*, 39-40).

Drugi o ozi (?)


Na kraju ovoga prikaza, želimo re i da smo o ekivali još jednu knjigu koja bi se mogla nazvati npr. "Drugi o ozi" ili " ozo i savremenici" i sl., a u kojoj bi mogli pro itati mišljenja i zapažanja o ozi od strane njegovih savremenika koji su o njemu pisali za vrijeme njegova života kao i poslije smrti. Tako er, isti emo da je o ozi 1997. godine uprili en simpozij na Fakultetu islamskih nauka. Izlaganja i referati s tog simpozija - štampani u posebnom izdanju ovog fakulteta – predstavili su razli ite aspekte ozine misli i djela. I ovaj dio mogao bi se uvrstiti u knjigu o kojoj govorimo. No, u svakom slu aju, izdava ima, urednicima i redakciji ovoga izdva akoga poduhvata valja odati iskreno priznanje i sve estitke što su nas iznova podsjetili na velikana naše prošlosti. Nesumnjivo, ova *Izabrana djela Huseina oze* predstavljaju dragocjeno historijsko svjedo ansvo jednoga vremena, ali mogu biti itekako poticajna i inspirativna za sadašnju i generacije koje dolaze.

ON THE OCCASION OF PUBLISHING HUSEIN OZO'S SELECTED WORKS

On the occasion of coming out from press *The Selected works of Husein ef. ozo*, in five volumes, that are jointly published by El-Kalem Publishing House and the Faculty of Islamic Studies in 2006, the Editorial board of *Collection of papers* of the Faculty has decided to publish a few texts whose authors are the teachers of the Faculty. The papers present, analyse and critically valorise various aspects of ozo's life and work: his theological *aggiornamento*, his theological contribution to the Islamic studies in Bosnia and Herzegovina and wider, his understanding of shariah, his thought as credible Islamic practice, his life and work – as a miracle and selected works of Husein ef. ozo as a special publishing project. The authors are: academician professor dr. Rešid Hafizovi , professor dr. Adnan Silajdži , professor dr. Fikret Kar i , docent dr. Hilmo Neimarlija, docent dr. Ismet Bušatli , docent dr. hfz. Fadil Fazli and assistant Almir Fati , M.A.

.2006

()



LJETOPIS



Mr. Mustafa Hasani
Firdevsa Jelovac

LJETOPIS FAKULTETA 2006. GODINE

Ovaj ljetopis obuhvata period cijele protekle 2006. godine.⁵ Pored niza brojnih aktivnosti s pravom se može istaći da je jedan od naznačajnih momenata u ovoj godini po etak realizacije plana o pokretanju novog smjera za imame, hatibe i muallime. Ovim Fakultet pokazuje vlastite nastavne i druge akademske kapacitete da iznesu ovako značajan projekat, a sa druge strane, pokazuje svoju akademsku zrelost i fleksibilnost da na društvene izazove i potrebe odgovara primjereno svojoj zada i.

⁵ Autori se posebno zahvaljuju na pruženim informacijama i pomoći sekretaru Fakulteta Emini Muderizović i gosp. Halimi Skender iz Studentske službe Fakulteta, a zatim i doc. dr. Enesu Ljevakoviću, doc. dr. Zuhdiji Hasanoviću, mr. Zehri Alispahiću, mr. Asimu Zubraviću i lanovima Redakcije *Zbornika radova FIN-a*.

NOVI SMJER U AKADEMSKOJ 2006/2007. GODINI

Akademske 2006/2007. godine na Fakultetu je, pored postoje a dva smjera, teološkog i smjera religijske pedagogije, po eo sa radom tre i smjer za imame, hatibe i muallime. Pokretanje ovoga smjera je rezultat potrebe IZ-e za odgojem i obrazovanjem imama, hatiba i muallima, za njihovom primjerenijom stru nom i profesionalnom osposobljenoš u. Od školske 2005/06. godine svršenici medresa više u svojim diplomama ne dobivaju zvanje imam-hatib-muallim. Novopostavljeni imami sada su, do završetka Fakulteta, u statusu zaposlenika na "odre eno vrijeme". Vjersko-prosvjetna služba Rijaseta, u skladu sa sjedni kom odlukom Rijaseta i navedenim tendencijama reforme sa dugoro nim pozitivnim posljedicama, izradila je novi Nastavni plan i program za medrese koji je u primjeni od školske 2004/05. godine. Imaju i na umu važnost uloge imama, hatiba i muallima u Islamskoj zajednici, a shodno zaklju ku Rijaseta Islamske zajednice, Fakultet islamskih nauka je od navedenog datuma pristupio izradi prijedloga Nastavnog plana i programa za studijski smjer imama, hatiba i muallima u okviru ovog fakulteta.

Ove akademske godine po elo se sa realizacijom tog programa. Na prvu godinu trogodišnjeg studija, koliko on traje, na ovom smjeru upisano je ukupno 181 student, od ega 13 redovnih i 168 vanrednih. S obzirom na specifi ne potrebe, nastava je organizirana u tri grada u BiH. Dislocirana nastava se obavlja u Tuzli i Biha u za potrebe imama sa podru ja tih muftiluka i u Sarajevu za potrebe studenata/imama sa podru ja ostalih muftiluka. Ovom shemom organiziranja nastave željelo se maksimalno izi i u susret imamima uvažavaju i prirodu njihovog posla, tako da nastavnici dolaze u navedene gradove radi održavanja nastave.

Kako je ovim novim smjerom pove an fond sati i sedmi no optere enje nastavnika, a i radi potrebe uvezivanja nastavni kog kadra kojeg IZ-a ima, Fakultet je ponudio nastavnicima sa drugih visokih i srednjoškolskih obrazovnih institucija koji imaju neophodna akademска zvanja da se uklju e u realizaciju nastave. Tako su u izvo enju nastave na ovom smjeru, ali i na ostala dva angažirani: dr. Šukrija Rami , dr. Fuad Sedi , dr. Muharem Štulanovi , dr. hfvz. Safvet Halilovi , mr. Sead Seljubac, mr. Mustafa Prlja a, mr. Osman Kozli .

DOKTORSKI I MAGISTARSKI RADOVI

1. Mr. Nusret Isanovi je 19. 9.2006. godine uspješno odbranio doktorski rad pod naslovom "Osobenost islamske umjetnosti i njen izraz u arhitekturi i kaligrafiji". Doktorski rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof. dr. Adnan Silajdži (predsjednik), prof. dr. Ibrahim Krzovi (lan), prof. dr. Rešid Hafizovi (mentor i lan) i doc. dr. Ismet Bušatli (lan).

2. Hfvz. Muhamed ajlakovi je 5. 9. 2006. godine odbranio magistarski rad pod naslovom "Vakufska pitanja u fetsvama savremenih šerijatskih pravnika". Magistarski rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: doc. dr. Enes Ljevakovi (predsjednik), prof. dr. Fikret Kar i (mentor i lan) i doc. dr. Ismet Bušatli (lan).

**SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U 2006.
GODINI**

- | | |
|---|--|
| 1. Hadži (Asim) Ilham, 18. 1.
2006. | 13. Arifovi (Avdo) Abdullah,
22. 2. 2006. |
| 2. Orahov i (Selim) Asim, 26.
1. 2006. | 14. Muški (Džemal) Sadija, 23.
2. 2006. |
| 3. Durakovi (Rajif) Aref, 27. 1.
2006. | 15. Kadri (Sulejman) Omer, 9.
3. 2006. |
| 4. Ali kovi (Ismet) Lejla, 2. 2.
2006. | 16. Kaldžija (Šefkija) Lejla, 9.
3. 2006. |
| 5. Šako (Salih) Haris, 3.
2.2006. | 17. Še ovi (Zumber) Sead, 10.
3. 2006. |
| 6. Salihovi (Nezir) Mukerema,
7. 2. 2006. | 18. Grbo (Rašid) Šida, 13. 3.
2006. |
| 7. Omi (Sulejman) Senad, 9.
2. 2006. | 19. Seli (Bahrija) Seudin, 30. 3.
2006. |
| 8. Rami (Azim) Selma, 9.
2.2006. | 20. Ljubijanki (Abid) Adem,
30. 3. 2006. |
| 9. Sejfi (Sabit) Midhat, 14. 2.
2006. | 21. Veli (Meho) Ejub, 19. 4.
2006. |
| 10. Hafizovi (Muniz)
Muhamed, 15. 2. 2006. | 22. Tokmi (Meho) Kemal, 20.
4. 2006. |
| 11. Omerbegovi (Fadil) Zijad,
16. 2. 2006. | 23. Kamber (Hasib) Dejan, 20.
4. 2006. |
| 12. Karaman (Safet) Elmedin,
16. 2. 2006. | 24. Begi (Hasib) Suad, 15. 5.
2006. |

- | | |
|---|---|
| 25. Šahinovi (Salih) Suad, 18.
5. 2006. | 38. Selimovi (Salih) Sanela, 27.
6. 2006. |
| 26. Curi (Mujo) Sedina, 19. 5.
2006. | 39. Kovačević (Zarif) Omer, 29.
6. 2006. |
| 27. Halilović (Mustafa) Esmir,
29. 5. 2006. | 40. Arnautalić (Ekrem) Mirsad,
13. 9. 2006. |
| 28. Zilkić (Adem) Selma, 7. 6.
2006. | 41. aušević (Mustafa) Dženan,
13. 9. 2006. |
| 29. Hafizović (Mesud) Hišam,
9. 6. 2006. | 42. Kaimović (Sejfo) Aida, 15.
9. 2006. |
| 30. Zerdo (Rasim) Nermina, 9.
6. 2006. | 43. Dautović (Safet) Meksudin,
18. 9. 2006. |
| 31. Mazlami (Aliriza) Ejup, 12.
6. 2006. | 44. Smajlović (Mustafa) Emir,
18. 9. 2006. |
| 32. Alić (Avdo) Elvedin, 12. 6.
2006. | 45. Hadžić (Harun) Haris, 20. 9.
2006. |
| 33. Trnčić (Jusuf) Mirsad, 12. 6.
2006. | 46. Mehicić (Fehim) Mustafa, 8.
11. 2006. |
| 34. Botonjić (Hazim)
Sabahudin, 14. 6. 2006. | 47. Karadžić (Ajvaz) Elmira, 15.
11. 2006. |
| 35. Omerbašić (Ibrahim) Edina,
21. 6. 2006. | 48. Duraković (Sulejman) Sead,
15. 11. 2006. |
| 36. Premtić (Idriz) Seida, 23. 6.
2006. | 49. Jusić (Alija) Muamer, 29.
11. 2006. |
| 37. Alimić (Saduš) Ramije, 27. 6.
2006. | 50. Šadić (Fuad) Rusmir, 29. 11.
2006. |

51. Še i (Nezir) Emir, 11. 12. 52. Hodovi (Hamid) Abdulaziz,
2006. 12. 12. 2006.

**PROMOCIJA DIPLOMIRANIH STUDENATA,
MAGISTARA I DOKTORA ISLAMSKIH NAUKA**

U srijedu 12. jula 2006. godine održana je sve anost u povodu promocije i podjele diploma svršenicima Fakulteta, magistrima i doktorima koji su svoja akademska zvanja stekli na FIN-u. Sve anost je uprili ena u Velikom atriju Fakulteta islamskih nauka. Ukupno je promovirano:

- 49 profesora islamske teologije,
- 8 profesora islamske pedagogije,
- 2 magistra islamskih nauka i
- 1 doktor islamskih nauka.

Nakon pozdravnog obra anja dekana Fakulteta prof. dr. Enesa Kari a, prof. dr. Omer Naki evi i prof. dr. Jusuf Rami , bivši dekani, uru ili su diplome svršenicima Fakulteta.

Diplome magistara islamskih nauka uru ene su: mr. Muhamremu Dautovi u (oblast islamske kulture i civilizacije) i mr. Almiru Fati u (oblast tefsira).

Reisu'l-ulema dr. Mustafa Ceri , prije svoga obra anja, uru io je diplomu doktora islamskih nauka iz oblasti klasi nog arapskog jezika dr. Mustafi Jahi u. Na kraju sve anosti, hadži hafiz Ismet-ef. Spahi , naibu reis, prou io je dovu.

PRIZNANJA NASTAVNICIMA FAKULTETA

Profesori emeritusi iz reda nastavnika FIN-a

Na sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu 8.11.2006. godine prof. dr. Omer Naki evi i prof. dr. Jusuf Rami promovirani su u zvanje profesor emeritus. U nastavci ovih profesora, prvih s tim zvanjima iz reda nastavnika Fakulteta u povijesti ove institucije, ime je ujedno potvrđen akademski ugled Fakulteta, u amfiteatru FIN-a 12. 12. 2006. godine održana je prigodna svečanost.

Prisutnim gostima impresivne biografije prof. Naki evi i prof. Rami a prezentirao je dekan FIN-a prof. dr. Enes Kari . U svojim obraćanjima profesori emeritusi su istakli važnosti nauke, vlastite borbe za dignitet nauke i znanja ali i važnost Fakulteta islamskih nauka u njihovim životima i u bošnjačkom bingu. Svečanost je završena obraćanjem reisu-l-uleme prof. dr. Mustafe ef. Cerića koji je govorio o evidentnom napretku institucionalnog obrazovanja unutar Islamske zajednice, i da tog uspjeha ne bi bilo bez istinskog i predanog rada nastavnika tih institucija, poput rada prof. Naki evi i prof. Rami a. Sve čestitke je, pored nastavnika Fakulteta i velikog broja gostiju, prisustvovao i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk Čaklovica.

Priznanja profesorima E. Kari u, R. Hafizoviću i Dž. Latiću

1. Rijaset IZ-e u BiH na svojoj redovnoj sjednici od 7.11. 2006. godine donio je odluku da dodijeli priznanje akademiku dr. Enesu Kari u za doprinos u promociji nauke islama i širenju ugleda IZ-e u Domovini i Svijetu, a povodom priznanja koje je dobio od Akademije nauka u Jordanu.

2. Rijaset IZ-e u BiH na svojoj redovnoj sjednici od 7.11. 2006. godine donio je odluku da dodijeli priznanje akademiku dr. Rešidu Hafizovi u za doprinos u promociji nauke islama i širenju ugleda IZ-e u Domovini i Svijetu, a povodom priznanja koje je dobio od Akademije nauka u Iranu.

3. U Bosanskom Petrovcu 19. 10. 2006. prof. dr. Džemaludinu Lati u dodijeljeno je priznanje "Skender Kulenovi ". Priznanje je dodijelio Organizacijski odbor Književne manifestacije "Dani Skadera Kulenovi a" za književno djelo "Srebreni ki inferno" u izdanju *Connectuma*, Sarajevo.

4. Rijaset IZ-e u BiH na svojoj redovnoj sjednici od 7.11. 2006. godine donio je odluku da dodijeli priznanje prof. dr. Džemaluddinu Lati u za doprinos u promociji nauke islama i širenju ugleda IZ-e u Domovini i Svijetu, a povodom priznanja "Skender Kulenovi " koje je dobio od Organizacijskog odbora Književne manifestacije "Dani Skadera Kulenovi a".

NAU NI SKUPOVI

Me unarodni nau ni skup o bioetici u Bosni i Hercegovini

Pod pokroviteljstvom Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Medicinske asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini, a u organizaciji Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Medicinske asocijacije BIMA u BiH organiziran je me unarodni nau ni skup o bioetici u Bosni i Hercegovini pod nazivom: "Bioeti ke perspektive u današnjoj medicini". Skup je održan u amfiteatru Fakulteta u vremenu 21. – 22. april 2006. godine.

Skup su otvorili: Bakir Mehi , Enes Kari i reisu-l-ulema Mustafa Ceri . Tokom dvodnevog trajanja skupa svoje stru ne radove prezentirali su: Enes Kari , Bakir Mehi , Šukrija Rami , Jusuf Žiga, Enes Ljevakovi , Dževad Hodži , Velimir Valjan, Gihane Alam (Egipat), Muhammed Khan izvjestilac Belma Goralića, Feriha atibuši , Tomislav Jozi , Hajrija Maksi , Safvet Halilovi , Iman al-Shal (Egipat).

Nau ni skup "Muslimani na Zapadu"

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je bio doma in višednevnoj posjeti delegaciji profesora Fakulteta šerijatskog prava i islamskih nauka Univerziteta u Kuvajtu predvo enih dekanom dr. Muhammedom Et-Tabatabajem. Tim povodom 25. 5. 2006 u organizaciji oba fakulteta uprili en je nau ni skup pod nazivom "Muslimani na Zapadu izme u tradicije i savremenosti".

Nakon pozdravnih obra anja oba dekana ugledni gosti iz Kuvajta su na skupu podnijeli svoje izvještaja, i to: dr. Velić al-Ali, dr. Husejn es-Se'idi, dr. Velić el-Kenderi, dr. Adil ed-Dehmi, dr. Abdulaziz el-Muvata, dr. Najef el-Adžemi, dr. Rašid el-Umejri, dr. Asam el-Garib, dr. Bedr el-Maas, i dr. Halid el-Mezkur.

Dekani Fakulteta dr. Muhammed Abdurrezak es-Sejjid Ibrahim Et-Tabatabaji i prof. dr. Enes Kari su isti dan, u dekanatu Fakulteta, potpisali sporazum o akademskoj saradnji izme u ove dvije institucije.

Smail Bali kao mislilac evropskog islama

U Bošnja kom institutu, u periodu 2 - 4. 11. 2006. godine, održan je me unarodni simpoziji "Smajl Bali kao mislilac evropskog islama". Organizatori su bili: Bošnja ki institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Ured Austrijske korporacije za

nauku, obrazovanje i kulturu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Ssimpozij su otvorili dr. Bernhard Stillfried, predsjednik Austrijske korporacije u Beogradu, i Adil-beg Zulfikarpašić. O liku i djelu u toku trodnevnog skupa govorili su: Teufik Velagić, prof. dr. Enes Karić, dr. Lise Abid i dr. Jameeddine Ben Abdeljelil, Institut za orijentalistiku, Univerzitet u Beogradu, prof. dr. Fikret Karagić, dr. Esad Kurtović, prof. dr. Enes Pelidić, prof. dr. Zijad Šehić, mr. Alaga Dervišević, prof. dr. Ismet Bušatlić, dr. Salem Hadžić, nastavnik vjeronomjenske teologije u Beogradu, dr. Salem Abdullah, direktor "Islamarchive Soest", Njemačka, Ibrahim Kajan, prof. dr. Rašid Durić, Institut za slavistiku, Ruhr Univerzitet Bohum, prof. dr. Susanne Heine, Protestantski teološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, prof. dr. Salih Jalimam, dr. Jan Slomp, bivši predsjedavajući Islamskog komiteta konferencije Evropskih crkvi Holandija/Švicarska, prof. dr. Rešid Hafizović, mr. Nedžad Grabus i prof. dr. Richard Potz, Institut za pravnu filozofiju, religijsko i kulturno pravo, Univerzitet u Beogradu.

Islam u Turskoj i misao Saida Nursija

Fakultet islamskih nauka u saradnji s udruženjem "Nur" iz Turske bio je domaćin jednodnevnog međunarodnog kolokvija pod naslovom "Islam u Turskoj i misao Saida Nursija" održanog 23. 11. 2006. Izlaganja na ovom skupu podnijeli su: prof. dr. Oliver Leaman s Universiteta Kentaki, Yunus A. Çengel, profesor mašinstva na Univerzitetu Nevada, dr. Stephen J. Sidorak, protestantski svećenik aktivni u međuvjerskom dijalogu sa Jevrejima i muslimanima i u nastojanjima ljudi vjere u borbi za ukidanje nuklearnog oružja, prof. dr. Omer Nakićević, a završno izlaganje podnio je prof. dr. Džemaludin Latić.

SEMINARI I KURSEVI

Diploma u islamskim naukama - *etvrti generacija*

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu ve etvrti put organizira tromjese ni program pod nazivom Diploma u islamskim naukama (*Diploma in Islamic studies*).

Svršenici ovog ciklusa program su počeli od 24. januara do 13. aprila 2006. godine, a imali su mogunost nastavu slušati na bosanskoj i engleskoj jeziku.

U povodu uspješnog završetka ovog ciklusa 16. maja 2006. godine organizirana je sve ana dodjela diploma i zajednička večera sa polaznicima kursa na engleskoj jeziku. Prisutnima su se ovim povodom obratili prof. dr. Rešid Hafizović, direktor programa i prof. dr. Fikret Karić, bivši direktor programa i predlagao ove ideje. Sve anosti je prisustvovao i reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić koji se prisutnima obratio na engleskoj jeziku.

Ove godine trideset i osam polaznika program je slušalo na engleskoj jeziku, dok je etraest polaznika pratilo program na bosanskoj jeziku. Od posebnog značaja je struktura polaznika. Imajući u vidu da je program namijenjen javnim djelatnicima, ove godine se spektar polaznika kretao u rasponu od uposlenika u ambasadama, NATO-u, EU-ovim i UN-ovim institucijama, do profesora na raznim univerzitetima iz SAD-a. Na bosanskoj jeziku program su počeli ali diplomirani pravnici, ekonomisti, žurnalisti, profesori engleskog i francuskog jezika, sadašnji i bivši državni funkcioneri i dr.

U realizaciji programa bili su uključeni: prof. dr. Rešid Hafizović, direktor i predavač, prof. dr. Enes Karić, dekan i

predava , prof. dr. Jusuf Rami , prof. dr. Džemal Lati , doc. dr. Ismet Bušatli , doc. dr. Enes Ljevakovi , mr. Aid Smaji , mr. Mustafa Hasani, mr. Orhan Bajraktarevi , mr. Ahmet Alibaši (koordinator za grupu za engleski jezik) i mr. Almir Fati (koordinator za bosanski jezik), ass. Nedim Begovi , te administrativno osoblje.

Kursevi arapskoga jezika

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu ve drugu godinu organizira kurseve arapskoga jezika. Predava i i realizatori kurseva su iz reda nastavnog osoblja Fakulteta i njegovi gosti iz arapskog svijeta: prof. dr. Jusuf Rami , prof. dr. Mehmed Kico, direktor projekta, prof. dr. Abdulhadi Merzouk, prof. Sana Al-Adly, te mr. Amira Trnka i mr. Zehra Alispahi , koordinatori kursa.

Kurseve je uspješno okonalo 20 polaznika i to na tri nivoa: po etnom, prvom i drugom konverzacionom. Od po etka decembra 2006. godine kurs po etnog nivoa počeo a pet kandidata.

GOSTI NA FAKULTETU

1. Sulejman Tihi , predsjednik Predsjedništva BiH, održao je 5. 1. 2006. godine predavanje o temi: "Aktualni politički trenutak u BiH sa posebnim osvrtom na ustavne promjene".

2. Ambasador Pakistana Shireen A. Moiz je 22. 2. 2006. godine održala predavanje o temi: "Spor oko Kašmira".

3. Dana 9. 3. 2006. godine na Fakultetu je predstavljena "Deklaracije evropskih muslimana". O Deklaraciji su govorili:

prof. dr. Fikret Kar i , prof. dr. Džemal Lat i reisu'l-ulema prof. dr. Mustafa ef. Ceri .

4. Prof. dr. Ferid Muhi je 11. 4. 2006. godine, u organizaciji FIN-a i Udruženja ilmijje, održao predavanje o temi: "Balkan u kontekstu nadoleze ih EU integracija".

5. Dr Joe Bishop, Fulbright profesor na FIN- u, održao je 18. 4. 2006. godine predavanje o temi: "Ameri ki obrazovni sistem".

6. Dr. Ali Džuma Muhammed Abdulvehab, egipatski muftija, posjetio je Fakultet 18. 4 . 2006. godine i održao predavanje o temi "Savremeni idžtihad i fetva".

7. Ajatolah Mizbah Jazbi, profesor na Fakultetu za filozofiju u Teheranu, 19. 4. 2006. godine održao je predavanje o temi "Odnos izme u razuma i Objave".

8. Na elnik op ine Stari Grad gosp. Mustafa Resi i predsjedavaju i vije a Rizah Avdi posjetili su Fakultet 20. 4. 2006. godine. Tom prilikom su uru ili donaciju u vrijednosti 10.000,00 KM za Izdava ku djelatnost FIN-a i Biblioteku.

9. Gospodin Amor Mašovi održao je 23. 5. 2006. godine predavanje o temi: "Posljedice genocida u BiH" . Tom prilikom je otvorena izložba fotografija rahmetli A ifa Hodovi a "Dokumentarne fotografije".

10. Delegacija Katoli kog bogoslovnog fakulteta iz Zagreba u sastavu dekan prof. dr. Tomislav Zdenko Tenek, prof. dr. Božo Luji i tajnik Ivan Meh i posjetili su FIN 31.5. 2006. godine. U razgovoru sa dekanom prof. dr. Enesom Kari em, prof. dr. Adnanom Silajdži em, doc. dr. Ismetom Bušatli em i doc. dr. Enesom Ljevakovi em razmijenjena su iskustva iz nastavnog i nau nog procesa te je razgovarano o planovima budu e saradnje ove dvije

institucije. Susretu su prisustvovali i dekani Franjeva ke teologije prof. dr. Ivan Šar evi i dekan Vrhbosanske katoli ke teologije prof. dr. Marko Josipovi .

11. Prof. dr. Džemal Hadžismajlovi 7. 6. 2006. godine održao je predavanje o temi "Voda".

12. Prof. dr. Franjo Topi i studenti Vrhbosanska katoli ke bogoslovije 8. 6. 2006. godine posjetili su Fakultet. U razgovoru sa profesorima i studentima upoznali su se sa na inom studiranja na FIN-u.

13. Posjeta austrijske ministrici za obrazovanje, nauku i kulturu Elizabeth Gehrer i suradnika 14. 6. 2006. god. Ministrica je upoznata sa historijom FIN-a kao i nastavno-nau nim procesom na FIN-u. Tom prilikom Ministrica se u Amfiteatru obratila nastavnim cima i studentima Fakulteta.

14. U suradnji sa Nau no-istraživa ki institutom „Ibn Sina“ Fakultet je 20. 6. 2006. organizirao predavanje prof. dr. Hamida Algara o temi: "Gnosticizam i religijski pluralizam".

15. Nj. E. Ekmeledin Ihsanoglu, generalni sekretar Organizacije islamske konferencije (OIC) posjetio je FIN 28. 6. 2006.godine. U razgovoru sa lanovima Nastavno-nau nog vije a upoznao sa se odgojnoobrazovnim procesima na FIN-u. Ovom prilikom je Nj. E. Ihsanoglu obe ao pomo pri izgradnji Student-skog doma za studente FIN-a.

16. Muhammed Seid Ramadan el-Buti i Ihsan Kasim održali su 30. 8. 2006. predavanje o temi "Bediuzzaman Said Nursi: život i djelo ".

17. Prof. dr. Sabira Husedžinovi je 21. 9. 2006. godine je održala predavanje i ujedno predstavila svoju knjigu "Dokumenti opstanka", kao svojevrsno svjedo anstvo o genocidu i kulturocidu.

18. Prof. dr. John Voll održao je 10. 11. 2006. godine predavanje o temi: "Američki i evropski modeli integracije muslimana".

19. Akademik Muhammed Filipović održao je 20. 11. 2006. godine predavanje o temi "Islam u Bosni i bosanski islam".

20. U saradnji sa britanskom Ambasadom 22.11.2006. godine održano je predavanje i diskusija o temi: "Islam u Evropi". O temi su govorili Fareena Alam (novinar "Q-News"), Dilwar Hussain ("Islamic Foundation"), Saif Ahmed ("Muslim Aid"), Abdullah Faliq ("East London Mosque").

21. U petak 24. 11. 2006. Fakultet je bio domaćin grupi studenata sa britanskog Univerziteta u okviru njihove desetodnevne ekskurzije po Bosni i Hercegovini. Organizator i vođa ekskurzije bila je prof. dr. Liselotte Abid, predavač na Institutu za orijentalne studije na britanskom Univerzitetu. Kršćanska teologija, Sociologija, Politike znanosti, Orijentalne i islamske studije su fakulteti, odnosno instituti, sa kojih su studenti došli u Bosnu i Hercegovinu.

22. Književnik Vidosav Stevanović održao je 6. 12. 2006. godine predavanje o temi: "Rat i umjetnost".

23. U organizaciji USFIN-a 23. 12. 2006. godine održan je okrugli stol o temi "Smisao žrtve" povodom obilježavanja Kurban-bajrama. Učesnici okruglog stola bili su učenici etnoloških škola sa teritorije BiH, profesori i studenti FIN-a, a na završnoj sesiji prisutnima su se obratili gosp. Sulejman Tihić, predsjednik SDA-a, i Muharem-ef. Omerdić, izaslanik reisu'l-uleme.

24. Prof. dr. Faris Gavrankapetanović održao je 28.12. 2006. godine predavanje na temu: "Zdravstvena kultura Bošnjaka".

PROMOCIJE KNJIGA

1. Promocija knjige doc. dr. hfv. Fadila Fazli a "Hafizi u BiH u posljednjih 150. godina" održana je 06.11.2006. godine u atriju FIN-a. Knjigu su promovirali: prof. dr. Omer Naki evi , doc. dr. Ismet Bušatli , dr. Hilmo Neimarlija, doc. dr. hfv. Safvet Halilovi , hfv. Behija Durmiševi i doc. dr. hfv. Fadil Fazli .

2. U suradnji sa El-Kalemom, Izdava kim centrom Rijaseta IZ u BiH, Fakultet je 15. 11. 2006. godine organizirao promociju djela "Husein ozo - Izabrana djela". O djelu i liku H. oze govorili su: prof. dr. Rešid Hafizovi , prof. dr. Adnan Silajdži , prof. dr. Fikret Kar i , dr. Hilmo Neimarlija i doc. dr. Ismet Bušatli . U sklopu godišnje manifestacije Dani op ine Tešanj, 11. 12. 2006. godine, održana je promocija ovih djela. Promotori su bili: prof. dr. Enes Kari , prof. dr. Fikret Kar i , dr. Hilmo Neimarlija. I u Travniku 22. 12. 2006. u atriju El i Ibrahim-pašine medrese održana je promocija ovih djela gdje su pored prethodno tri navedena promotora, u estvovali i doc. dr. Ismet Bušatli i mr. Mustafa Prlja a.

3. Promocija romana književnika Nedžada Ibrišimovi a "Vje nik" održana je 22.11. 2006. godine u atriju Fakulteta. O romanu su govorili: prof. dr. Fahrudin Rizvanbegovi , prof. dr. Džemal Lati i autor Nedžad Ibrišimovi .

4. U suradnji sa Kulturnim centrom Ambasade Islamske republike Irana FIN je organizirao promociju knjige "Divan" Imama Homeinija koja je održana 29.11. 2006. godine u atriju FIN-a. O knjizi su govorili: nj. e. Muhamed Reza Muršid-zade, ambasador Islamske republike Iran, akademik Rešid Hafizovi , prof. dr. Džemal Lati i dr. Mubina Moker.

SARADNJA FIN-A SA DRUGIM AKADEMSKIM USTANOVAMA

*Saradnja visokoškolskih ustanova Islamske
zajednice*

Dana 22. 6. 2006. godine na Fakultetu je potpisana Ugovor o nastavno-naučnoj i naučno-istraživačkoj saradnji između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici i Islamske pagagoške akademije u Bihaću. Ugovor su potpisali dekani: prof. dr. Enes Karić, doc. dr. Šukrija Ramić i prof. dr. Fuad Sedić.

Ugovorom je precizirano da će se nastavno-naučna i naučno-istraživačka saradnja odvijati u vidu:

- a) razmjene nastavnika i saradnika, na dodiplomskom i posredničkom studiju,
- b) učešća nastavnika u radu komisija koje se imenuju u postupku sticanja naučnog stepena magistra i doktora nauka, kao i komisija za izbor nastavnika i saradnika,
- c) harmonizacije nastavnih planova i programa,
- d) razmjene iskustava u vezi organizacije i izvođenja nastave,
- e) zajedničkog izvođenja naučno-istraživačkih projekata i
- f) drugih oblika za koje pokazuju interes potpisnici Ugovora.

*Sporazum o suradnji sa Bečkim univerzitetom i
Pravnim fakultetom u Sarajevu*

Dekan FIN-a prof. dr. Enes Karić je 4.11. 2006. godine u ime FIN-a potpisao sporazum o saradnji na polju nauke, istraživanja i obrazovanja sa dekanima pravnih fakulteta sarajevskog i bečkog

univerziteta prof. dr. Fuadom Saltagom i prof. dr. Hajncem Majerom (Heinz Mayer).

Planirano je da ove tri institucije organiziraju zajedničke istraživačko-razvojne projekte od regionalnog i internacionalnog značaja uz finansijsku podršku EU i drugih institucija i organizacija. Planirano je da se u saradnju uključe sudovi, advokatske i privredne komore, te državni, gradski i kantonalni organi uprave, kao i privredna poduzeća a u oba univerzitetska centra.

**IZDANJA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA
PUBLIKOVANA TOKOM 2006. GODINE**

1. Neimarlija Hilmo, *Religija i društvo* - Hrestomatija
2. Neimarlija Hilmo, *Filozofija povijesti* - Hrestomatija
3. Fati Almir, *Tefsirske tekstovи I* - Hrestomatija
4. Hafizović Rešid, *Suvremene akadske teme II* -- Hrestomatija
5. Šukri Nijaz, *Organizacija i oblici vjerskoprosvjetnog života muslimana Bosne i Hercegovine 1945-1976. god.*
6. Dizdarević Murat, *Fosterova romaneskna teorija i praksa*
7. Wail b. Hallaq, *Zatvaranje vrata idžtihada*, preveo Smajić Aid
8. Hafizović Rešid, *Imanski šarti u svjetlu klasičnog muslimanskog mišljenja*
9. Silajdžić Adnan, *Muslimani u traganju za identitetom*
10. Dževad Hodžić i dr., *Brošura (prospekt) FIN-a u Sarajevu*

11. Hfz. Fazli Fadil, *Hafizi u BiH u posljednjih 150 godina*
12. Kico Mehmed, *Pogledi na život i djelo Nedžiba Mahfuza*
13. Ekmeleddin Ihsanoglu, *Osmansije i nauka*, suizdava El-Kalem – Izdava ki centar Rijaseta IZ u BiH
14. Husein ozo – *Izabrana djela*, suizdava El-Kalem – Izdava ki centar Rijaseta IZ u BiH

STIPENDIJE U AKADEMSKOJ 2006/07. GODINI

*Stipendije u akademskoj 2006/07. godini -
djeca šehida i dr.*

R. br.	Stipendista	Stipenditor
1	Ali Resul	Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
2	Br i Maida	Smajo Turja anin
3	Drki Abdulaziz	IZ Bošnjaka Washington
4	Feti Sumeja	Namik Hrle
5	Gabelji Rejha	Hfz. Senad-ef. Podojak
6	Krehmi Sabiha	Sabrija Vatreš-Gljiva Hasib
7	Selimovi Naza	Mešihat Australija
8	Smaji Izudin	Selimanjin Musa
9	Šaptafi Medjen	Ahmed-ef. Ceri – Islamic Community of Bosniaks Florida

10	Šemi Enesa	Haris Troki - Islamic Community of Bosniaks Florida
11	Tursunovi Nedžma	Sabrija Vatreš

Stipendije za USFIN (Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu)

R. br.	Stipendista	Stipendor
1	eman Emina	Steven Schwartz-Centar za islamski pluralizam
2	erzi Mirsad	Petrit i Ajla Alimi
3	Fazlovi Muhamed	Steven Schwartz-Centar za islamski pluralizam
4	Oki Muhamed	Steven Schwartz-Centar za islamski pluralizam
5	Sultanovi Adis	Steven Schwartz-Centar za islamski pluralizam
6	Turulja Emira	Džemal Hadžismajlovi i prijatelji - Mešihat Australija

*Stipendije za demonstratore na predmetu
Kiraet*

R. br.	Stipendista	Stipendor
1	Hfz. Midhat Sejfi	Mešihat Australija

2	Veli Fatima	Džemal Hadžismajlovi i prijatelji
---	-------------	--------------------------------------

*Stipendije za u enike generacije-studente I
godine*

R.br.	Stipendista	Stipendor
1	Duri Amir	Bošnja ki džemat- Philadelphia Metropolitan Area
2	Hadži Azra	Bošnja ki džemat- Philadelphia Metropolitan Area -
3	Topalovi Ne ad	Bošnja ki džemat- Philadelphia Metropolitan Area -

Biblioteka i itaonica FIN-a

R.br.	Stipendista	Stipendor
1	elam Dženana	Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
2	Drini Emira	FDS – gosp. Šefik Lojo
3	Kokanovi Lejla	FDS – gosp. Šefik Lojo
4	Muli Elbasa	FDS – gosp. Šefik Lojo
5	Omerbegovi Sumeja	FDS – gosp. Šefik Lojo
6	Tuti Amela	Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Stipendije –Internet klub

R.br.	Stipendista	Stipendor
1	Botonji Nermin	Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
2	auševi Armin	Džemal u ikagu
3	Kulani Ahmet	Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Stipendije studenti- imami u Studentskim domovima

R. br.	Stipendista	Stipendor
1	Deli Rijad	Mešihat Australija
2	Isakovi Mustafa	Baši Meliha-Op ina Stari Grad-Knjija "Nur"
3	Jusufi Azmir	Džemal Hadžismajlovi i prijatelji
4	Rezakovi Dženan	Džemal Hadžismajlovi i prijatelji
5	Šabi Smajo	Op ina Stari Grad
6	Vehabovi Nedžad	Miftari Adem

Imam i muezin na FIN-a

R. br.	Stipendista	Stipendor
1	Kadri Edin	Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
2	Spahi Muhedin	Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Stipendije Fonda "Bošnjaci"

Stipendije za nekoliko naših studenata osigurao je i Fond "Bošnjaci". Fond za djelatnost obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka "Bošnjaci" egzistira kao neprofitabilna organizacija od 25.11.1997. godine. Osniva Fonda je Vakufska direkcija sa sjedištem u Sarajevu. Stipendije su dodijeljene slijede im studentima:

1. Hašari Smail	2. Suljkanovi Admira
3. Koluh Alem	4. Tuti Lejla

Stipendije Fondacije "Gazi Husrev-beg"

Islamska zajednica u Njema koj je iz svoje fondacije "Gazi Husrev-beg" osigurala jednogodišnje stipendije za nekoliko naših studenata. Stipendisti u 2006/07. godini su:

1. Halilovi Isad	2. Hodo Sanela
3. Hasanovi Bego	4. Kerla Mensur

Zahvaljujemo se u ime studenta Mustafa-ef. Klanci i Omer-ef. Sarajli u, a posebnu zahvalnost dugujemo džematičjama IZ Njema ke.

*Jednokratne stipendije za ureivanje lista
"Mla ak"*

R. br.	Stipendista	Stipendor
1	eman Emina	Hrle Namik
2	Drini Emira	Miftari Adem

3	Fazlovi Muhamed	Mešihat Australija
4	Sultanovi Adis	Mešihat Australija

Socijalne stipendije u akad. 2006./07.godine

Na osnovu prijava i dostavljene dokumentacije Komisija za dodjelu stipendija je sredstva koja je osigurao dr. Senad-ef. Agi u ikagu raspodijelila kako slijedi:

R. br.	STIPENDISTA	Godina studija	STIPENDITOR
1.	Ajvazi Džulzada	II	Hajdar Šabovi
2.	Ali i Sara	II	Hajdar Šabovi
3.	Begi Sabina	I	Sulejman osovi
4.	Beši Harun	I	Tarik Bilalbegovi
5.	Deli Mersed	II	Amina i Dino Smajlovi
6.	Džaferherodži Emina	II	Charles Siwinski
7.	Granulo Nihad	I	Admir i Mirsa Duratovi
8.	Habibovi Enes	III	Emira i Rašid Ovina
9.	Hajdarevi Šefika	IV	Vehid i Mahira Šuvalija
10.	Hasanovi Merjem	IV	Mirsad Kaduni
11.	Hodži Amela	IV	Nadeem Beg
12.	Hodži Enisa	III	Faruk Užin anin
13.	Hrnji Mevludin	I	Selim Šabovi
14.	Hrusti Ahmed	I	H. Hajra Oki
15.	Imamovi Rijad	I	Azra i Alija Hubijer

16.	Jahi Anesa	II	Zijad i Behrija Kuduzovi
17.	Jandri Maida	IV	Edin i Indira Ivojevi
18.	Kazagi Azra	I	Amr i Dina Abdelmonem
19.	Klapi Nermin	III	Alvir Sal inovi
20.	Kusur Aldin	III	Hajdar Šabovi
21.	Kusur Senad	IV	(sredstva od 14 stipenditora)
22.	Ljevo Lejla	II	Muharem Selimagi
23.	Muminovi Samir	II	H. Nusret Keki
24.	Muratovi Adnan	IV	Sanija ubi
25.	Nasi Alma	I	Zlata i Suad Paratuši
26.	Nuriki Semira	IV	Jasmin abri
27.	Oru Amir	I	Sydney Siwinski
28.	Osmanovi Adis	I	Senad-ef. i Nadira Agi
29.	Salihovi Semir	I	Nisvet Baši
30.	Sir i Elma	III	Falah Tabahi
31.	Smaji Samra	II	Hajdar Šabovi
32.	Strika Sejid	II	Hajdar Šabovi
33.	Zahirovi Edin	II	Zlatko Brki

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu iz svojih vanbudžetskih sredstava dodijelio je stipendiju Piri Amini, u enici osnovne škole. Imenovana je kerkra Rabije Piri, službenice FIN-a, koja je iz zdravstvenih razloga ranije penzionisana.

Sekcija hifza - jednokratne stipendije

Red. br.	Stipendista	God. studija	Stipendor
1.	auševi Armin	III	Pobri Razija
2.	Duri Amir	I	Pobri Razija
3.	Dogan Lejla	I	AMELŠEH-Velika Kladuša
4.	Gani Ferid	I	AMELŠEH-Velika Kladuša
5.	Gobelji Saudin	II	Mehi evi Refika
6.	Hasanovi Emir	II	Fazli Sabaheta
7.	Hodži Amela	IV	Kari Ajša
8.	Ljatifi Amina	I	Fazli Sabaheta

"Dekanova lista"

"Dekanova lista" je godišnja nagrada za studente koji su u toku akademske godine ostvarili prosjek iznad 9,00. Nakon hafiske dove hfz. Sumeje Ljevaković, studentice Fakulteta, održane 15. 12. 2006. godine u Velikom atriju Fakulteta dekan prof. dr. Enes Karić je studentima sa najboljim prosjekom ocjena ostvarenim u akademskoj 2005/2006. godini dodijelio nagrade.

Nagrađeno je ukupno osam studenta, i to:

1. **Lejla Tutić**, III godina, prosjek 9,00
2. **Muhamed Fazlović**, II godina, prosjek 9,19
3. **Emina Čeman**, II godina, prosjek 9,28
4. **Mensur Kerla**, II godina, prosjek 9,31

5. **Abdulaziz Drki**, II godina, prosjek 9,35
6. **Fatima Veli**, I godina, prosjek 9,57
7. **Sumeja Ljevaković**, I godina, prosjek 9,93
8. **Fadilj Maljoki**, I godina, prosjek 10,00

RAMAZANSKE AKTIVNOSTI NASTAVNIKA FIN-A 1427. H./2006. GODINE

Iftari na Fakultetu

Uprava Fakulteta je i ovog ramazana uprili ila iftare za uposlenike i prijatelje Fakulteta. Pored, već tradicionalnog iftara za nastavnike i uposlenike Fakulteta, održanog 12. 10. 2006., te goste Fakulteta koji je održan 4. 10. 2006., ove godine uprili ena su i dva iftara za žene. Prvi iftar je bio za muslimanke iz javnog, kulturnog i akademskog života grada održan 28. 9. 2006., a drugi 19. 10. 2006. za uposlenice i supruge nastavnika Fakulteta.

Treba napomenuti da je Fakultet cijelo vrijeme ramazana radio i da su nastavnici i osoblje obavljali svoje poslove izuzev izvo enja nastave. Naime, studenti i studentice bili su angažirani u ramazanskim aktivnostima pri medžlisima IZ u Zemlji i inostranstvu, što im se ubraja u praktičnu nastavu. Za to vrijeme, nastavnici su pored poslova na Fakultetu imali svoje dodatne ramazanske angažmane. Navodimo sljedeće:

- PROF. DR. ENES KARIĆ, DEKAN FAKULTETA**
I Medijski angažman
1. NTV HAYAT, više emisija o aktuelnim pitanjima muslimanskog svijeta
 2. Oslobođenje, intervju za Bajram.

II Ostale aktivnosti

1. Tokom mjeseca ramazana bio dežurni na Fakultetu.

PROF. DR. JUSUF RAMI

I Medijski angažman

1. NTV Hayat - Bajramska emisija, Kasidei Burda

PROF. DR. REŠID HAFIZOVI

I Medijski angažman

1. NTV Hayat, ramazanski program
2. FTV, "Centralni zatvor" kod Jadranka Katane - prvi dan Bajrama
3. BHT 1, Jutarnji bajramski program - drugi dan Bajrama
4. BH radio 1, intervju sa novinarkom Samrom Duranovi - drugi dan bajrama nave er
5. U magazinu "Dani" objavio tekst pod naslovom: "Koje dobro je papa Benedikt XVI donijeti "kršanskoj Evropi?", kao odgovor na uvredljivi govor reenoga pape kojeg je održao u Njemačkoj pred nekoliko hiljada univerzitetskih radnika.

DR. ISMET BUŠATLI

I Medijski angažman

1. BHT1: O ramazanskoj tradiciji
O Fakultetu /emisija "Duhovni mostovi/
Bajramski prilog
2. TV Mostar, Prilog o ulozi Mostara i doprinosu Mostaraca u razvoju islamskih znanosti

II Predavanja

1. Džemat Dobrinje - Medžlis IZ-e Građanica kod Visokog
2. U mesdžidu Džemata Trolhetan (Švedska)
3. Gazi Husrev-begova džamija u Sarajevu, 29. noč ramazana

DR. ENES LJEVAKOVI

I Medijski angažman

1. NTV HAYAT - Ramazanski program - Lejletul-kadr
2. TV ALFA - Ramazanski program - Lejletul-kadr
3. BHT 1 - Lejletul-Bedr

II Predavanja

1. Begova džamija u Sarajevu - 12. ramazan
2. Istiklal džamija u Sarajevu - 13. ramazan
3. Adil-begova džamija u Sarajevu - 27. ramazan
4. Džamija "Princ Abdullah" u Tuzli - 14. ramazan
5. Ensar džamija u Zenici - 15. ramazan

DR. HFZ. FADIL FAZLI

I Medijski angažman

1. NTV Hayat, Ramazanski program - Molitva, obredi, etika, 27. i 28. septembra 2006. godine. Prilozi su reprizirani 28. i 29. septembra.
2. Radio Federacije BiH, Islamske teme - Zna aj Lejletu-l- kadra, - Hafizi u Bosni i Hercegovini, 18. oktobar 2006. godine.

II Predavanja

1. Gazi Husrev-begova džamija, 29. septembra 2006. godine.

III Ostale aktivnosti – mukabela

1. Gazi Husrev-begova džamija, dnevna (predikindijska) i sehurska mukabela.

DR. DŽEMAL LATI

I Medijski angažman

1. NTV Hayat, Prevo enje i tuma enje Kur`ana
2. BHT 1, Me unarodni odnosi u Kur`anu
3. TV Mostar, Ilahije i kaside
4. TV SA, Ilahije i kaside

II Predavanja u džamijama

1. Gazi Husrev-begova džamija
2. Zavidovići
3. Novi Šeher

4. Banja Luka

5. Zabre, Sarajevo

III Ostale aktivnosti

1. Omladinsko sijelo u Istiklal džamiji, Sarajevo

DOC. DR. ZUHDIJA HASANOVI

I Medijski angažman

1. BHT1, Mozaik religija, – Lejletul-kadr

1. TV Hayat, U susret iftaru - Brak i porodica u islamu

2. TV Alfa – Lejletul-kadr i Teravih-namaz

3. TV Bugojno – prediftarski program

II Predavanja

1. Istiklal 27. 9. (srijeda)

2. Tesli 1. 10 (poslije teravih-namaza)

3. Careva džamiji 5.10. (etvrtak)

4. Studentski domovi Nedžari i 9.10. (ponedjeljak o lejletul-bedru)

5. Studentski domovi Bjelave 13.10. (petak)

6. Duvno 15. 10. (poslije teravih-namaza)

7. Bugojno 16. 10. (poslije podne namaza)

8. Jajce 16. 10. (poslije teravih-namaza)

MR. MUSTAFA HASANI

I Medijski angažman

1. BHT 1, prediftarska emisija – Fidja

2. TV Alfa, tri prediftarske emisije – Zekat, Propisi o postu, Sadekatu'l-fitr

II Predavanja u džamijama

1. Džamija Budakovići – 22. 9. 2006.

2. Careva džamija – 23. 9. 2006.

3. Džamija Bardakije – 24. 9. 2006.

4. Džamija u Vogošći – 26. 9. 2006.

5. Džamija na engi Vili – 27. 9. 2006.

6. Džamija u Sokolovi Koloniji – 28. 9. 2006.
7. Tesli , džamija - 1. 10. 2006.
8. Posjeta Mešihatu IZ u R Sloveniji 3.10.-16.10.2006. Ukupno posje eno šesnaest Odbora IZ.

MR. AHMET ALIBAŠI

I Medijski angažman

1. TV Mostar
2. TVSA - Lejletu`l-kadr

II Predavanja / tribine

1. Kakanj
2. Janja
3. Grivi i
4. Džamija Prnjavor na Bajram namaz, Kalesija

MR. HFZ. DŽEVAD ŠOŠI

I Medijski angažman:

1. U estvovao u organizaciji ramazanskog takmi enja u u enju Kur`ana sa predstavnikom radija Alfa za dvadeset i sedmu no i bio lan ocjenjiva kog žirija.

II Predavanja

1. U džamiji Kralj Fahd održao predavanja skoro svaku drugu no , uklju uju i odabранe no i – Lejletu`l-Bedr i Lejleletu`l-kadr.

III Ostale aktivnosti

1. Sabahsku mukabela u džamiji Kralj Fahd, a i kindijska u Begovoj džamiji. U džamiji Kralj Fahd, gdje je stalni imam, klanjao teravih-namaze, a u posljednjoj tre ini ramazana i no ne namaze u neparnim no imama.

MR. HFZ. AID SMAJI

I Mukabela

1. Podnevska mukabela u Bakijskoj džamiji, Sarajevo

MR. ALMIR FATI

I Medijski nastupi

1. Radio Federacije
2. TV Alfa
3. NTV Hayat

II Predavanja

1. Sejjar-vaiz za područje Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji u drugoj polovini mjeseca ramazana

MR. SAMIR BEGLEROVIĆ

I Mukabela

1. Sabahska i ikindijska mukabela u džamiji Dajanli hadži Ibrahima, Gorica

MR. ZEHRA ALISPAHI

I Medijski angažman

1. Kao urednik vjerskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine priredila 900 minuta programa emitiranog u predsehursko i prediftarsko vrijeme. Emisije su trajale po dvadeset minuta u predsehurskom vremenu i po deset minuta u prediftarskom vremenu. Uz kur'anske sadržaje i prijevod emisije su sadržavale i dva elementa. Prvi dio nosi naslov: *U ramazanu je lijepo....* U okviru ovog dijela snimila je s mr. Almirom Fati em dvadeset i jedan prilog u trajanju od po tri minuta. Ostali prilozi snimljeni su sa mladim sarajevskim imamima. Drugi segment je nosio naslov: *Hafizi – prvaci me u vjernicima.* U okviru ovog dijela promovirala je knjigu dr. hfv. Fadila Fazlića "Hafizi u BiH u posljednjih 150 godina", koja je publicirana u izdanju Fakulteta islamskih nauka i El Kalema. Dati su portreti etrdeset hafiza.
2. U dvije specijalne emisije od po šezdeset minuta koje su bile otvorenog tipa – u povodu Lejletu'l- Bedra gost je bio dr. Enes Ljevaković i u povodu Lejletu'l Kadra gost je bio dr. hfv. Fadil Fazli .

II Predavanja

1. Gradska -džamija u Žep u, predavanje za žene, o temi "Tjelesna i duhovna isto a".

ASS. MUJESIRA ZIMI -GLJIVA

I Medijski angažman

2. TV Hayat, U susret iftaru - Položaj žene u islamu
3. RTV Vogoš a, TV Zehra - Ramazanske poruke - povodom završetka ramazan-i-šerifa.

ASS. KENAN MUSI

I Medijski angažman

1. BHT1, Mozaik religija, – Bitka na Bedru
2. Kantonalna televizija Goražde - etiri prediftarske emisije

II Predavanja

1. Hrasno džamija 26.09. (utorak 4. ramazan)
2. Careva džamiji 27.09. (srijeda 5. ramazan)
3. Istiklal 3.10. (utorak 11. ramazan)
4. Hrasno džamija 3.10. (utorak 11. ramazan)
5. Studentski domovi Nedžari i 9.10. (ponedjeljak 17. ramazan)
6. Studentski domovi Bjelave 13.10. (petak 21. ramazan)
7. Ferhadija 18.10. (srijeda 26. ramazan) predavanje i no ni namaz.

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Radovi na objektu Fakulteta

Natkrivanje atrija

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo od 7. 4. 2005. godine FIN-u odobrena su sredstva u iznosu 150.000,00KM iz budžeta Kantona Sarajevo sa pozicije Ministarstva obrazovanja i nauke za sufinansiranje radova na pokrivanju dva atrija u krugu Fakulteta. Na osnovu spomenutog Zaključka Ministarstvo i Fakultet zaključili su dana 25.05. 2005. godine Sporazum o međusobnim odnosima u vezi sufinansiranjem radova na pokrivanju dva atrija. U 2006. godini završeni su radovi na natkrivanju atrija, koji su pored krovne konstrukcije uključivali i rade na klimatizaciji prostora, doradu grijanja i drugo. Sa ovim Fakultet je, ali i Grad dobio reprezentativan prostor. Ovu injenicu potvrđuje veliki broj sve anosti, skupova koji su se do sada održali u Velikom atriju, bez obzira na vremenske uvjete van zgrade, kao i studentsko uženje i druženje "pod vedrim nebom" malog atrija.

Sanacija krova Fakulteta

Donacijama Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo izvršena je neophodna sanacija krova Fakulteta i zamjena crijeva.

Ospozobljavanje u ionica popratne zgrade

Pokretanje Smjera za imame, hatibe i muallime nužno je zahtijevalo povećanje broja predavaonica. Zbog toga su dvije u ionice renovirane, a otvorena su i dva nova kabineta za nastavnike, odnosno saradnike Fakulteta.

Briga za ishranu studenata

Podjela kurbanskog mesa za studente FIN-a


U februaru 2006. u prostorijama Fakulteta je izvršena podjela osušenog kurbanskog mesa studentima Fakulteta. Uprava Fakulteta je uspjela da ugovori sa upravom Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu da se dio kurbana upla enih u Medresi dodijeli za ishranu studenata Fakulteta. Preradu mesa, na opere zadovoljstvo, kako kvalitetno ura enim poslom tako i razumijevanjem menadžmenta za potrebe studenata i Fakulteta, izvršila je Mesna industrija OVAKO. S obzirom na ograničene smještajne kapacitete suho meso i sudžuka su podijeljeni studentima.

Uvidjevši potpunu opravdanost ovog angažmana uprava Fakulteta je i ovog Kurban-bajrama sprovela gotovo identičan projekt sa istim akterima s tim da je pove ana koli ina kurbanskog mesa. Ovu priliku koristimo da se zahvalimo Gazi Husrev-begovoj medresi, Mesnoj industriji OVAKO i svima koji su pomogli studente i Fakultet u realizaciji ovog hajirli posla.

Ručak za studente

Premda postoje a kuhinja na Fakultetu po svom kapacitetu odgovara običnoj porodičnoj kuhinji uprava Fakulteta je eksperimentalno po etkom 2006. godine pokrenula projekt "besplatan ručak za studente". U ovaj projekt se krenulo sa namjerom da se studentima omogući makar jedan besplatan obrok, a za dobar dio njih to im predstavlja jedini kuhanji obrok u toku dana. Iako se raspolaze ograničeni kapacitetima u tehnici i ljudstvu, uspijeva se spremiti oko stotinu obroka. Po etni rezultati i zadovoljstvo studenata bio je pokazatelj i podstrek upravi Fakulteta da sa po etkom nastave akademske 2006/2007. godine pokrene ponovo

ovaj projekat. O ekuje se da će se sa ovim projektom moći nastaviti do izgradnje Studentskog doma za naše studente pri kojem će svakako raditi i restoran sa adekvatnim tehnikim i kuhinjskim kapacitetima. Ove aktivnosti su do sada uspješno realizirane zahvaljujući pomoći i razumijevanju: Uprave Gazi Husrev-begove medrese, Mesne industrije OVAKO, kao i brojnim prijateljima Fakulteta iz zemlje i inostranstva koji su svoje donacije, kurbane i aklike uplaćivali na račun za ishranu studenata.



SADRŽAJ



SADRŽAJ

UZ OVAJ BROJ

7

U POVODU 100. GODIŠNICE ROĐENJA AKADEMIKA HAMDIJE EMERLIA

Dr. Enes KARI , redovni profesor POZDRAVNA RIJEDEKANA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA	17
Dr. Adnan SILAJDŽI , redovni profesor UVODNA RIJEDE	19
Akademik Muhammed FILIPOVI HAMDIJA EMERLI	23
Dr. Omer IBRAHIMAGI , redovni profesor PROF. DR. HAMDIJA EMERLI	47
Dr. Hasan MURATOVI , redovni profesor O IZBORU HAMDIJE EMERLIA NA FUNKCIJU REKTORA SARAJEVSKOG UNIVERZITETA	51
Dr. Ismet GRBO, redovni profesor HAMDIJA EMERLI - REKTOR UNIVERZITETA U SARAJEVU	55
Dr. Mirko PEJANOVI , redovni profesor RIJEDE NA SKUPU O AKADEMIKU HAMDIJI EMERLI U	59

Dr. Enes DURMIŠEVI , docent PROFESOR EMERLI - TEORETI AR USTAVNOG PRAVA	63
Dr. Suad ARNAUTOVI DOPRINOS ACC. HAMDIJE EMERLI A IZGRADNJI MODERNOG IZBORNOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI	69
Dr. Hidajet REPOVAC, redovni profesor U POVODU STOTE OBLJETNICE RO ENJA HAMDIJE EMERLI A	77
Dr. Omer NAKI EVI , redovni profesor SKUP O EMERLI U	81
Dr. Ismet BUŠATLI , docent ANGAŽMAN AKADEMIKA PROF. DR. HAMDIJE EMERLI A U SABORIMA ISLAMSKE ZAJEDNICE	85
Dr. Enes KARI , redovni profesor AKADEMIK HAMDIJA EMERLI – ODANOST PRINCIPIMA	89
Dr. Jusuf RAMI , redovni profesor AKADEMIK PROF. DR. HAMDIJA EMERLI (1905.-1990)	93
Dr. Fikret KAR I , redovni profesor PROF. DR. HAMDIJA EMERLI O VJERSKOM JEDINSTVU MUSLIMANA (HILAFETU)	95
Dr. Hilmo NEIMARLIJA REPREZENT BOŠNJA KOGA GRA ANSTVA	99
ON THE OCCASION OF ACADEMICIAN HAMDIJA EMERLI 'S HUNDRETH UNIVERSARY OF BIRTH (Summary)	107
109 ()	

**U POVODU IZLASKA IZ ŠTAMPE IZABRANIH DJELA
HUSEINA EFENDIJE OZE**

Dr. Rešid HAFIZOVI , redovni profesor TEOLOŠKI AGGIORNAMENTO U DJELU HUSEINA OZE	115
Dr. Adnan SILAJDŽI , redovni profesor LJUDSKA ODVAŽNOST I ISLAMSKA ODGOVORNOST HADŽI HUSEIN-EFENDIJE OZE	125
Dr. Fikret KAR I , redovni profesor RAZUMIJEVANJE ŠERIJATA U DJELIMA HUSEIN-EF. OZE	131
Dr. Hilmo NEIMARLIJA MISAO VJERODOSTOJNE ISLAMSKE PRAKSE	141
Dr. Ismet BUŠATLI , docent ŽIVOT I DJELO RADI IBRETA	147
Dr. hfz. Fadil FAZLI , docent HADŽI HUSEIN-EFENDIJA OZO	153
Mr. Almir FATI , asistent IZABRANA DJELA HUSEIN-EF. OZE	161
ON THE OCCASION OF PUBLISHING HUSEIN OZO'S SELECTED WORKS (Summary)	173
174 ()	

LJETOPIS

Mustafa HASANI i Firdevsa JELOVAC, LJETOPIS FAKULTETA 2006. GODINE	177
SADRŽAJ	213

CONTENTS

WITH THIS ISSUE	7
ON THE OCCASION OF THE CENTENARY OF BIRTH OF ACADEMICIAN HAMDIJA EMERLI	
Dr Enes KARI , Professor COMPLIMENTARY WORD OF THE DEAN OF THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES	17
Dr Adnan SILAJDŽI , Professor INTRODUCTORY WORD	19
Academician Muhammed FILIPOVI , Professor HAMDIJA EMERLI	23
Dr Omer IBRAHIMAGI , Professor PROF. DR HAMDIJA EMERLI	47
Dr Hasan MURATOVI , Professor ELECTION OF HAMDIJA EMERLI ON POSITION OF SARAJEVO UNIVERSITY RECTOR	51
Dr Ismet GRBO, Professor HAMDIJA EMERLI – RECTOR OF SARAJEVO UNIVERSITY	55
Dr Mirko PEJANOVI , Professor SPEECH GIVEN AT THE MEETING ABOUT ACADEMICIAN HAMDIJA EMERLI	59

Dr Enes DURMIŠEVI , Docent PROFESSOR EMERLI – A THEORETICIAN OF CONSTITUTIONAL LAW	63
Dr Suad ARNAUTOVI ACADEMICIAN HAMDIJA EMERLI 'S CONTRIBU- TION TO BUILDING OF MODERN ELECTION SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA	69
Dr Hidajet REPOVAC, Professor ON THE OCCASION OF THE CENTENARY OF BIRTH OF ACADEMICIAN HAMDIJA EMERLI	77
Dr Omer NAKI EVI , Professor THE MEETING ABOUT EMERLI	81
Dr Ismet BUŠATLI , Docent ENGAGEMENT OF ACADEMICIAN PROF. DR HAMDIJA EMERLI IN ASSEMBLIES OF ISLAMIC COMMUNITY	85
Dr Enes KARI , Professor ACADEMICIAN HAMDIJA EMERLI – DEVOTION TO PRINCIPLES	89
Dr Jusuf RAMI , Professor ACADEMICIAN PROF. DR HAMDIJA EMERLI (1905-1990)	93
Dr Fikret KAR I , Professor PROF. DR HAMDIJA EMERLI ON RELIGIOUS UNITY OF MUSLIMS (HILAFET)	95
Dr Hilmo NEIMARLIJA REPRESENTATIVE OF BOSNIAK CIVIL SOCIETY	99
ON THE OCCASION OF ACADEMICIAN HAMDIJA EMERLI 'S HUNDREDTH ANNIVERSARY OF BIRTH (Summary)	107

109 ____ ()

ON THE OCCASION OF PUBLISHING HUSEIN OZO'S SELECTED WORKS

Dr Rešid HAFIZOVI , Professor	
<i>THEOLOGICAL AGGIORNAMENTO IN THE WORK OF HUSEIN OZO</i>	115
Dr. Adnan SILAJDŽI , Professor	
<i>HUMANE COURAGE AND ISLAMIC RESPONSIBILITY OF HAJJI HUSEIN EF. OZO</i>	125
Dr. Fikret KAR I , Professor	
<i>UNDERSTANDING SHARIAH IN WORKS OF HUSEIN EF. OZO</i>	131
Dr. Hilmo NEIMARLIJA	
<i>THOUGHT OF TRUSTWORTHY ISLAMIC PRACTICE</i>	141
Dr Ismet BUŠATLI , Docent	
<i>WORK AND LIFE FOR WONDER</i>	147
Dr. hfz. Fadil FAZLI , Docent	
<i>HAJJI HUSEIN EF. OZO</i>	153
Almir FATI , M.A., Assistant	
<i>SELECTED WORKS OF HUSEIN EF. OZO</i>	161
 ON THE OCCASION OF PUBLISHING HUSEIN OZO'S SELECTED WORKS (Summary)	173
 174 _____()	

CHRONICLE

Mustafa HASANI, Firdevsa JELOVAC	
<i>CHRONICLE OF THE FACULTY FOR 2006</i>	177

CONTENTS	213
----------	-----

7 _____

17 _____

19 _____

23 _____

47 _____

51 __

55 _____

59 _____

63 _____

69 _____

77 _____

81 _____

85 _____

89 _____

93_ (1990 1905)

95 _____ ()

99 _____

ON THE OCCASION OF ACADEMICIAN HAMDIJA
EMERLI 'S HUNDREDTH ANNIVERSARY OF BIRTH
(Summary) _____ 107

109 ()

115 _____

125 _____

131 _____

141 _____

147 _____

153 _____

161 _____

ZBORNIK RADOVA, godina XXIV, 2006., br. 11.

ON THE OCCASION OF PUBLISHING HUSEIN OZO'S
SELECTED WORKS (Summary) _____ 173

174 _____ ()

177 _____ 2006

213 _____

Ovaj broj *Zbornika radova* štampan je uz finansijsku podršku Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo - gosp. Jusufa Zahiragi a, predsjednika Izvršnog odbora, Općinskog vijeća Ilidže - gosp. Amera Čenanića, načelnika općine, i JU "Apoteke Sarajevo" - prim. mr. sci. Redžada Čatića, generalnog direktora, na čemu im se najsrđa nije zahvaljujemo.